



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
AGENCIJA ZA BANKARSTVO FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I N F O R M A C I J A
O BANKARSKOM SISTEMU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
30. 06. 2016.

Sarajevo, august/kolovoz 2016.

Agencija za bankarstvo Federacije BiH, kao regulatorna institucija koja obavlja superviziju (nadzor) banaka, sačinila je Informaciju o bankarskom sistemu Federacije BiH (stanje 30. 06. 2016. godine) na osnovu izvještaja banaka, te ostalih informacija i podataka koje su banke dostavile. Obuhvaćeni su i rezultati i podaci do kojih se došlo kontrolama na licu mjesta (on site) i analizama u Agenciji (off site finansijske analize).

I U V O D 1

II POSLOVNE PERFORMANSE BANAKA U FEDERACIJI BIH 2

| | |
|--|----|
| 1. STRUKTURA BANKARSKOG SEKTORA | |
| 1.1. Status, broj i poslovna mreža | 2 |
| 1.2. Struktura vlasništva | 3 |
| 1.3. Kadrovi | 6 |
| 2. FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA | |
| 2.1. Bilans stanja | 8 |
| 2.1.1. Obaveze | 12 |
| 2.1.2. Kapital – snaga i adekvatnost | 17 |
| 2.1.3. Aktiva i kvalitet aktive | 22 |
| 2.2. Profitabilnost | 33 |
| 2.3. Ponderisane nominalne i efektivne kamatne stope | 37 |
| 2.4. Likvidnost | 41 |
| 2.5. Devizni rizik | 49 |

IV ZAKLJUČCI I PREPORUKE 52

P R I L O Z I 55

I UVOD

Poslovanje bankarskog sektora se već duži period odvija u nepovoljnem okruženju i u uvjetima stagnacije gospodarskog rasta i razvoja u zemljama EU zone. Nedovoljan ekonomski rast, teško stanje u realnom sektoru i brojni unutrašnji problemi uzrokovani političkim stanjem u zemlji, ograničeni pristup novim stabilnim izvorima finansiranja, negativno su se odrazili na stanje i perspektive bankarskog sektora. Prvu polovinu 2016. godine karakteriše, kao i prethodnih nekoliko godina, blagi rast bilansne sume, depozita i kredita, dok je kapital porastao iz osnova ostvarene dobiti tekućeg perioda. To ukazuje na već duže vremena prisutnu stagnaciju bankarskog sektora, što je i razumljivo, imajući u vidu okruženje u kojem posljuju banke u F BiH, odnosno u BiH. Likvidnost, profitabilnost i kapitaliziranost sekora mogu se ocijeniti zadovoljavajućim, te se može zaključiti da je bankarski sektor i dalje ostao stabilan i siguran.

Na dan 30. 06. 2016. godine u Federaciji BiH bankarsku dozvolu imalo je 17 banaka, kao i na kraju 2015. godine, a broj zaposlenih u bankama F BiH iznosio je 6.682.

Bilansna suma bankarskog sektora na kraju prve polovine 2016. godine iznosila je 17,5 milijardi KM, što je za više za 1,9% ili 322 miliona KM nego na kraju 2015. godine. Kod dvije ključne stavke u strukturi aktive: kredita i novčanih sredstava, zabilježena je neznatna promjena, odnosno povećanje učešća kredita sa 67,7% na 68,5%, dok je učešće novčanih sredstava smanjeno sa 28,3% na 26,2%.

Novčana sredstva su u prvoj polovini 2016. godine smanjena za 5,6% ili 270 miliona KM i sa 30. 06. 2016. godine iznosila su 4,6 milijardi KM. Pad novčanih sredstava rezultat je blagog kreditnog rasta, rasta plasmana drugim bankama i ulaganja u vrijednosne papire, a s druge strane, plaćanja dospjelih kreditnih obaveza.

Krediti, kao najveća stavka aktive banaka, u prvoj polovini 2016. godine zabilježili su blagi rast od 3,1% ili 361 milion KM, tako da su sa 30. 06. 2016. godine iznosili 12 milijardi KM. Krediti stanovništvu su ostvarili neznatan rast od 2% ili 141 milion KM, dok je učešće zadržano na skoro istom nivou od 48,9% i sa 30. 06. 2016. godine iznosili su 5,8 milijardi KM. Krediti dati privatnim preduzećima iznose 5,6 milijardi KM, sa nešto većom stopom rasta od 5% ili 264 miliona KM i povećanim učešćem sa 45,9% na 46,7%. Ukupni nekvalitetni krediti sa 30. 06. 2016. godine iznose 1,4 milijarde KM i u odnosu na kraj 2015. godine smanjeni su za 4% ili 63 miliona KM. Učešće nekvalitetnih kredita, kao ključni indikator kvaliteta kredita, smanjeno je sa 12,9% na 12%. Od ukupnih nekvalitetnih kredita na pravna lica se odnosi 65%, a na stanovništvo 35%. Od ukupnih kredita plasiranih pravnim licima na nekvalitetne kredite se odnosi 15,3% ili 940 miliona KM, što je za 1,4 procentna poena manje nego na kraju 2015. godine, a za sektor stanovništva isti iznose 8,5% ili 499 miliona KM, što je za 0,5 procentnih poena manje u odnosu na kraj 2015. godine.

Ulaganja u vrijednosne papire bilježe rast od 11% ili 116 miliona KM (u 2015. godini rast je iznosio 31% ili 249 miliona KM), što se najvećim dijelom odnosi na vrijednosne papire emitenta Vlada F BiH. Portfolio vrijednosnih papira na kraju prve polovine 2016. godine iznosio je 1,2 milijarde KM, što je učešće u aktivi od 6,7%.

U strukturi izvora finansiranja banaka depoziti su s iznosom od 13,3 milijarde KM i učešćem od 76,2% i dalje dominantan izvor finansiranja banaka u Federaciji BiH, s ostvarenim rastom od 1,7% ili 221 milion KM u prvoj polovini 2016. godine. Dugogodišnji trend rasta štednih depozita, kao najznačajnijeg segmenta depozitnog i finansijskog potencijala banaka, nastavljen je i u prvih šest mjeseci 2016. godine, sa stopom od 3,6% ili 261 milion KM i sa 30. 06. 2016. godine iznosili su 7,5 milijardi KM.

Dugogodišnji trend pada kreditnih obaveza nastavljen je i u prvoj polovini 2016. godine, sa stopom od 4,6% ili 41 milion KM, na nivo od 863 miliona KM i učešćem od 4,9% u strukturi pasive banaka. U posljednjih sedam godina, zbog uticaja finansijske i ekonomске krize, banke su se znatno manje zaduživale u inostranstvu, a plaćanjem dospjelih obaveza ovi izvori su smanjeni za više od 60% (na kraju 2008. godine iznosili su 2,18 milijardi KM). U istom periodu izvori finansiranja banaka u F BiH (uzeti krediti, depoziti i subordinisani dugovi) od strane svojih grupacija (banaka majki i ostalih članica grupacije i/ili drugih dioničara), smanjeni su za 70% ili 2,4 milijarde KM i sa 30. 06. 2016. godine iznose jednu milijardu KM ili 5,7% pasive. Evidentno je da je finansijska podrška matičnih grupacija značajno reducirana, tako da će se kreditni rast i u narednom periodu u F BiH više bazirati na rastu domaćih izvora finansiranja.

U prvoj polovini 2016. godine ukupan kapital povećan je za 3% ili 77 miliona KM i sa 30. 06. 2016. godine iznosio je 2,6 milijardi KM.

Regulatorni kapital na dan 30. 06. 2016. godine iznosio je 2,3 milijarde KM, povećan je za 6% ili 131 milion KM u odnosu na kraj 2015. godine, bez promjena u strukturi.

Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema, kao jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala banaka, sa 30. 06. 2016. godine iznosila je 15,7% i dalje je znatno više od zakonskog minimuma (12%) i predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost ukupnog sistema za postojeći nivo izloženosti rizicima i jaku osnovu i temelj za očuvanje njegove sigurnosti i stabilnosti. Stopa finansijske poluge na nivou bankarskog sistema na dan 30. 06. 2016. godine iznosila je 9,6%.

Prema podacima iz bilansa uspjeha, na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH u prvoj polovini 2016. godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat-dobit u iznosu od 139 miliona KM. Pozitivan finansijski rezultat od 147 miliona KM ostvarilo je 15 banaka, a gubitak u poslovanju u iznosu od osam miliona KM iskazan je kod dvije banke.

II POSLOVNE PERFORMANSE BANAKA U FEDERACIJI BIH

1. STRUKTURA BANKARSKOG SEKTORA

1.1. Status, broj i poslovna mreža

Na dan 30. 06. 2016. godine u Federaciji BiH bankarsku dozvolu imalo je 17 banaka. Broj banaka je isti kao i 31. 12. 2015. godine. Posebnim zakonom regulirano je osnivanje i rad Razvojne banke Federacije BiH Sarajevo, koja je pravni sljednik Investicijske banke Federacije BiH d.d. Sarajevo, od 01. 07. 2008. godine.

U prvoj polovini 2016. godine nije bilo bitnijeg širenja mreže organizacionih dijelova banaka, što je posljedica finansijske krize i smanjenog obima poslovnih aktivnosti banaka.

Banke su vršile reorganizaciju svoje mreže organizacionih dijelova tako što su u većoj mjeri vršile promjene organizacionog oblika, organizacione pripadnosti ili adrese u sjedištu postojećih organizacionih dijelova, ali i spajanje i ukidanje nekih organizacionih dijelova, a sve u cilju racionalizacije poslovanja i smanjenja troškova poslovanja. Ovakvih promjena kod banaka iz Federacije BiH bilo je ukupno 63 (59 na teritoriji Federacije BiH, a četiri u Republici Srpskoj): osnovano je 11 novih organizacionih dijelova, 10 organizacionih dijelova je ukinuto, a kod 42 su bile promjene.

Sa navedenim promjenama, banke iz Federacije BiH su sa 30. 06. 2016. godine imale ukupno 559 organizacionih dijelova, što je za 0,4% više nego sa 31. 12. 2015. godine.

Broj organizacionih dijelova banaka iz Republike Srpske u Federaciji BiH (23) je za 13 manji, s obzirom da je jednoj banci u Republici Srpskoj ukinuta bankarska dozvola tako da su njeni organizacioni dijelovi i u Federaciji BiH prestali sa radom.

Sa 30. 06. 2016. godine sedam banaka iz Federacije BiH imale su 50 organizacionih dijelova u Republici Srpskoj, a devet banaka je imalo 11 organizacionih dijelova u Brčko Distriktu. Tri banke iz Republike Srpske imale su 23 organizaciona dijela u Federaciji BiH.

Dozvolu za obavljanje međubankarskih transakcija u unutrašnjem platnom prometu 30. 06. 2016. godine imale su sve banke, a osigurane depozite imalo je 16 banaka.


1.2. Struktura vlasništva

Struktura vlasništva nad bankama¹ sa 30. 06. 2016. godine, ocijenjena na osnovu raspoloživih informacija i uvida u samim bankama, je sljedeća:

- U privatnom i pretežno privatnom vlasništvu 16 banaka,
- U državnom i pretežno državnom vlasništvu² 1 banka.

Od 16 banaka u pretežno privatnom vlasništvu, šest banaka je u većinskom vlasništvu domaćih pravnih i fizičkih osoba (rezidenata), dok je 10 banaka u većinskom stranom vlasništvu.


Ako se analizira samo strani kapital, po kriteriju zemlje porijekla dioničara, sa 30. 06. 2016. godine stanje je isto kao na kraju 2015. godine: najveće učešće stranog kapitala od 51,9% i dalje imaju dioničari iz Austrije, slijedi učešće dioničara iz Hrvatske od 16,9%, te Turske od 10,4%. Ostale zemlje imale su pojedinačno učešće manje od 7%.



Međutim, ako se uzmu u obzir kapitalne veze, struktura stranog kapitala može se promatrati i po kriteriju zemlje sjedišta majke-matrice, odnosno grupe u čijem su većinskom vlasništvu (direktno ili indirektno preko članica iz grupe) banke u Federaciji BiH. Prema ovom kriteriju stanje je takođe nepromijenjeno u odnosu na kraj 2015. godine: učešće bankarskih grupa i banaka iz Austrije iznosi 44,1%, slijede italijanske banke s učešćem od 16,5%, učešće kapitala iz Turske iznosi 10,4%, te Rusije 7,8%. Ostale zemlje su imale pojedinačno učešće manje od 7%.

¹ Kriterij podjele banaka je vlasništvo na dioničkom kapitalu banaka.

² Državno vlasništvo se odnosi na domaći državni kapital BiH.



Struktura vlasništva može se promatrati i s aspekta finansijskih pokazatelja, odnosno prema vrijednosti ukupnog kapitala.

-u 000 KM-

Tabela 1: Struktura vlasništva prema ukupnom kapitalu

| BANKE | 31.12.2014. | | 31.12.2015. ⁴ | | 30.06.2016. | | INDEKS | |
|----------------|-------------|------|--------------------------|------|-------------|---------|--------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3/2) | 6 (4/3) | | |
| Državne banke | 51.929 | 2% | 52.319 | 2% | 52.402 | 2% | 101 | 100 |
| Privatne banke | 2.367.574 | 98% | 2.517.669 | 98% | 2.594.377 | 98% | 108 | 103 |
| UKUPNO | 2.419.503 | 100% | 2.569.988 | 100% | 2.646.779 | 100% | 108 | 103 |

U prvoj polovini 2016. godini ukupan kapital povećan je za 3% ili 77 miliona KM. Najveći pozitivan uticaj na kapital imao je tekući finansijski rezultat-dobit od 139 miliona KM, a negativan smanjenje po osnovu prenosa na obaveze za dividendu (iz dobiti za 2015. godinu, kod dvije banke) u iznosu od 62 miliona KM.

Posmatrano kroz učešće državnog, privatnog i stranog kapitala u dioničkom kapitalu banaka dobije se detaljnija slika o strukturi vlasništva kapitala banaka u Federaciji BiH.

- u 000 KM-

Tabela 2: Struktura vlasništva prema učešću državnog, privatnog i stranog kapitala

| DIONIČKI KAPITAL | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | | INDEKS | |
|------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------|-----|
| | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | 4/2 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Državni kapital | 32.364 | 2,6 | 31.647 | 2,7 | 31.647 | 2,7 | 98 | 100 |
| Privatni kapital (rezidenti) | 162.354 | 13,2 | 156.574 | 13,4 | 156.949 | 13,4 | 96 | 100 |
| Strani kapital (nerezidenti) | 1.038.832 | 84,2 | 979.271 | 83,9 | 978.896 | 83,9 | 94 | 100 |
| UKUPNO | 1.233.550 | 100,0 | 1.167.492 | 100,0 | 1.167.492 | 100,0 | 95 | 100 |

³ Pored zemalja sjedišta matice-grupacije čije su članice banke iz F BiH, uključene su i zemlje iz kojih su svi ostali strani dioničari banaka iz F BiH.

⁴ Svi podaci u Informaciji, koji se odnose na 31.12.2015.godine, su iz revidiranih finansijskih izvještaja banaka.

Grafikon 3: Struktura vlasništva (dionički kapital)

Dionički kapital banaka u F BiH sa 30. 06. 2016. godine je isti kao i 31. 12. 2015. godine i iznosi 1,2 milijarde KM.

Analiza vlasničke strukture banaka s aspekta dioničkog kapitala detaljnije pokazuje promjene i trendove u bankarskom sistemu F BiH, i to u promjeni strukture vlasništva.

Udio državnog u ukupnom dioničkom kapitalu sa 30. 06. 2016. godine iznosi 2,7% i isti je kao i 31. 12. 2015. godine, posmatrano i u relativnim i u apsolutnim pokazateljima.

Učešće privatnog kapitala (rezidenata) u ukupnom dioničkom kapitalu od 13,4% takođe je nepromijenjeno, posmatrano u relativnim pokazateljima. U apsolutnim pokazateljima, učešće je veće za 0,4 miliona KM neto, nakon trgovanja sa nerezidentima u pet banaka.


Učešće privatnog kapitala (nerezidenata) u ukupnom dioničkom kapitalu, posmatrano u relativnim pokazateljima, ostalo je isto (83,9%), dok je u apsolutnim pokazateljima, učešće smanjeno za 0,4 miliona KM neto, nakon trgovanja sa rezidentima u pet banaka.

Tržišno učešće banaka prema kriterijumu vlasništva već duži period je skoro nepromijenjeno, odnosno s neznatnim promjenama. Sa 30. 06. 2016. godine učešće banaka u većinskom stranom vlasništvu iznosi je visokih 90,9%, banaka s većinskim domaćim privatnim kapitalom 6,7%, a jedne banke s većinskim državnim kapitalom 2,4%.

- u % -

Tabela 3: Tržišni udjeli banaka prema vrsti vlasništva (većinskom kapitalu)

| BANKE | 31.12.2014. | | | 31.12.2015. | | | 30.06.2016. | | |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | Broj banaka | Učešće u ukup. kapit. | Učešće u ukup. aktivi | Broj banaka | Učešće u ukup. kapit. | Učešće u ukup. aktivi | Broj banaka | Učešće u ukup. kapit. | Učešće u ukup. aktivi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Banke s većinskim državnim kapitalom | 1 | 2,1 | 2,3 | 1 | 2,0 | 2,8 | 1 | 2,0 | 2,4 |
| Banke s većinskim privatnim domaćim kap. | 6 | 7,8 | 7,1 | 6 | 7,0 | 6,8 | 6 | 6,9 | 6,7 |
| Banke s većinskim stranim kapitalom | 10 | 90,1 | 90,6 | 10 | 91,0 | 90,4 | 10 | 91,1 | 90,9 |
| UKUPNO | 17 | 100,0 | 100,0 | 17 | 100,0 | 100,0 | 17 | 100,0 | 100,0 |



1.3. Kadrovi

U bankama u FBiH na dan 30. 06. 2016. godine broj zaposlenih iznosio je 6.682, od toga u bankama s većinskim državnim kapitalom 3%, a u privatnim 97%.

Tabela 4: Zaposleni u bankama FBiH

| B A N K E | BROJ ZAPOSLENIH | | | | | INDEKS | | |
|----------------|-----------------|------|-------------|------|-------------|--------|-----|-----|
| | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | 3/2 | 4/3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| Državne banke | 202 | 3% | 181 | 3% | 188 | 3% | 90 | 104 |
| Privatne banke | 6.758 | 97% | 6.502 | 97% | 6.494 | 97% | 96 | 100 |
| UKUPNO | 6.960 | 100% | 6.683 | 100% | 6.682 | 100% | 96 | 100 |
| Broj banaka | 17 | | 17 | | 17 | | 100 | 100 |

Tabela 5: Kvalifikaciona struktura zaposlenih

| STEPEN STRUČNE SPREME | BROJ ZAPOSLENIH | | | | | | INDEKS | |
|-------------------------|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|--------|-----|
| | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | | 4/2 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Visoka stručna spremam | 3.775 | 54,2% | 3.757 | 56,2% | 3.799 | 56,9% | 99 | 101 |
| Viša stručna spremam | 587 | 8,5% | 551 | 8,3% | 549 | 8,2% | 94 | 100 |
| Srednja stručna spremam | 2.571 | 36,9% | 2.360 | 35,3% | 2.319 | 34,7% | 92 | 98 |
| Ostali | 27 | 0,4% | 15 | 0,2% | 15 | 0,2% | 55 | 100 |
| UKUPNO | 6.960 | 100,0% | 6.683 | 100,0% | 6.682 | 100,0% | 96 | 100 |

Na kraju prve polovine 2016. godine broj zaposlenih je ostao skoro isti kao i na kraju 2015. godine.

Neznatne promjene u kvalifikacionoj strukturi (dalji rast učešća zaposlenih s visokom spremom na 56,9%) su rezultat blagog smanjenja broja zaposlenih sa srednjom stručnom spremom.

Jedan od pokazatelja koji utiče na ocjenu performansi pojedinačne banke i bankarskog sistema je efikasnost zaposlenih, iskazan kao omjer aktive i broja zaposlenih, odnosno iznos aktive po zaposlenom. Veći omjer je pokazatelj bolje efikasnosti poslovanja i banke i ukupnog sistema.

Tabela 6: Aktiva po zaposlenom

| BANKE | 31.12.2014. | | | 31.12.2015. | | | 30.06.2016. | | |
|----------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | Broj zaposl. | Aktiva (000 KM) | Aktiva po zaposl. | Broj zaposl. | Aktiva (000 KM) | Aktiva po zaposl. | Broj zaposl. | Aktiva (000 KM) | Aktiva po zaposl. |
| Državne | 202 | 379.330 | 1.878 | 181 | 476.866 | 2.635 | 188 | 415.766 | 2.212 |
| Privatne | 6.758 | 15.771.200 | 2.334 | 6.502 | 16.684.859 | 2.566 | 6.494 | 17.068.078 | 2.628 |
| UKUPNO | 6.960 | 16.150.530 | 2.320 | 6.683 | 17.161.725 | 2.568 | 6.682 | 17.483.844 | 2.617 |

Na kraju posmatranog perioda, na nivou bankarskog sistema na svakog zaposlenog je dolazilo, kao i na kraju 2015. godine, 2,6 miliona KM aktive.

| Tabela 7: Aktiva po zaposlenom po grupama | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Aktiva (000 KM) | 31.12.2014. Broj banaka | 31.12.2015. Broj banaka | 30.06.2016. Broj banaka |
| do 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| 1.000 do 2.000 | 7 | 7 | 8 |
| 2.000 do 3.000 | 7 | 8 | 7 |
| Preko 3.000 | 2 | 2 | 2 |
| UKUPNO | 17 | 17 | 17 |

Analitički pokazatelji za pojedinačne banke kreću se u rasponu od 1,1 milion KM do četiri miliona KM aktive po zaposlenom. Šest banaka ima ovaj pokazatelj bolji od istog za bankarski sektor, a kod tri najveće banke u sistemu prelazi iznos od 2,8 miliona KM.

2. FINANSIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA BANAKA

Kontrola banaka putem izvještaja obavlja se korištenjem izvještaja propisanih od strane FBA i izvještaja drugih institucija, koji čine bazu podataka utemeljenu na tri izvora:

- 1) Informacije o bilansu stanja za sve banke koji se dostavlja mjesечно, sa dodatnim prilozima tromjesečno, koji sadrže detaljnije informacije o novčanim sredstvima, kreditima, depozitima i vanbilansnim stavkama, te osnovne statističke podatke,
- 2) Informacije o solventnosti banaka, podaci o kapitalu i adekvatnosti kapitala, klasifikaciji aktive, koncentracijama određenih vrsta rizika, poziciji likvidnosti, izloženosti deviznom riziku, kamatnim stopama na kredite i depozite, a na osnovu izvještaja propisanih od strane FBA,
- 3) Informacije o rezultatima poslovanja banaka (bilans uspjeha po shemi FBA) i izvještaji o novčanim tokovima, koji se dostavljaju FBA tromjesečno.

Osim navedenih standardiziranih izvještaja, bazu podataka čine i informacije dobivene na osnovu dodatnih izvještajnih zahtjeva postavljenih od strane FBA, u cilju što kvalitetnijeg praćenja i analize poslovanja banaka, zatim izvještaji o reviziji finansijskih izvještaja banaka urađeni od strane vanjskog neovisnog revizora, kao i svi ostali podaci relevantni za ocjenu performansi svake pojedinačne banke i bankarskog sistema u cjelini.

U skladu sa odredbama Zakona o početnom bilansu stanja banaka, banke sa većinskim državnim kapitalom obavezne su izvještavati FBA na bazi „punog“ bilansa stanja raščlanjenog na: pasivni, neutralni i aktivni podbilans. U cilju dobivanja realnih pokazatelja poslovanja banaka u Federaciji BiH u nastavku će se analiza bankarskog sistema temeljiti na pokazateljima iz aktivnog podbilansa banaka s većinskim državnim kapitalom⁵.

⁵ Državne banke u “punom bilansu” iskazuju pasivne i neutralne stavke, koje će po izvršenju programa privatizacije preuzeti država. Sa 30.06.2016. godine kod jedne državne banke ove stavke su iznosile 717 miliona KM.

2.1. Bilans stanja

Bilansna suma bankarskog sektora na kraju prve polovine 2016. godine iznosila je 17,5 milijardi KM, što je više za 1,9% ili 322 miliona KM nego na kraju 2015. godine. Nakon stagnacije u prvom kvartalu, pozitivna kretanja zabilježena su u drugom kvartalu, odnosno blagi rast bilansne sume i ključnih bilansnih kategorija: depozita, ukupnog kapitala i kredita, što je trend prisutan već duži period, jer je još uvijek evidentan uticaj finansijske i ekonomске krize, odnosno uticaj stanja u okruženju u kojem posluju banke u Federaciji BiH, odnosno u BiH.

- 000 KM-

| Tabela 8: Bilans stanja | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|------------|--|
| O P I S | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | | INDEKS | | |
| | IZNOS | Učešće % | IZNOS | Učešće % | IZNOS | Učešće % | 8 (4/2) | 9 (6/4) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4/2) | 9 (6/4) | |
| A K T I V A (IMOVINA): | | | | | | | | | |
| Novčana sredstva | 4.560.234 | 28,2 | 4.857.483 | 28,3 | 4.587.887 | 26,2 | 107 | 94 | |
| Vrijednosni papiri ⁶ | 801.289 | 5,0 | 1.050.206 | 6,1 | 1.166.222 | 6,7 | 131 | 111 | |
| Plasmani drugim bankama | 50.836 | 0,3 | 78.420 | 0,5 | 161.919 | 0,9 | 154 | 206 | |
| Krediti | 11.170.277 | 69,2 | 11.610.744 | 67,7 | 11.971.301 | 68,5 | 104 | 103 | |
| Ispravka vrijed. | 1.160.481 | 7,2 | 1.181.736 | 6,9 | 1.160.348 | 6,6 | 102 | 98 | |
| Krediti- neto (krediti minus isp.vrijed.) | 10.009.796 | 62,0 | 10.429.008 | 60,8 | 10.810.953 | 61,9 | 104 | 104 | |
| Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva | 525.860 | 3,2 | 516.894 | 3,0 | 529.424 | 3,0 | 98 | 102 | |
| Ostala aktiva | 202.515 | 1,3 | 229.714 | 1,3 | 227.439 | 1,3 | 113 | 99 | |
| UKUPNA AKTIVA | 16.150.530 | 100,0 | 17.161.725 | 100,0 | 17.483.844 | 100,0 | 106 | 102 | |
| P A S I V A : | | | | | | | | | |
| OBAVEZE | | | | | | | | | |
| Depoziti | 12.130.746 | 75,1 | 13.098.983 | 76,3 | 13.320.017 | 76,2 | 108 | 102 | |
| Uzete pozajmice od drugih banaka | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | |
| Obaveze po uzetim kreditima | 1.026.503 | 6,4 | 904.050 | 5,3 | 862.807 | 4,9 | 88 | 95 | |
| Ostale obaveze | 573.778 | 3,5 | 588.704 | 3,4 | 654.241 | 3,8 | 103 | 111 | |
| KAPITAL | | | | | | | | | |
| Kapital | 2.419.503 | 15,0 | 2.569.988 | 15,0 | 2.646.779 | 15,1 | 106 | 103 | |
| UKUPNO PASIVA (OBAVEZE I KAPITAL) | 16.150.530 | 100,0 | 17.161.725 | 100,0 | 17.483.844 | 100,0 | 106 | 102 | |

- 000 KM-

| Tabela 9: Aktiva banaka prema vlasničkoj strukturi | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------|
| BANKE | 31.12.2014. | | | 31.12.2015. | | | 30.06.2016. | | | INDEKS |
| | Broj banaka | Aktiva (000 KM) | Broj banaka | Aktiva (000 KM) | Broj banaka | Aktiva (000 KM) | 8 (5/3) | 9 (7/5) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5/3) | 9 (7/5) | | |
| Državne | 1 | 379.330 | 2% | 1 | 476.866 | 2,8% | 1 | 415.766 | 2,4% | 126 |
| Privatne | 16 | 15.771.200 | 98% | 16 | 16.684.859 | 97,2% | 16 | 17.068.078 | 97,6% | 106 |
| UKUPNO | 17 | 16.150.530 | 100% | 17 | 17.161.725 | 100% | 17 | 17.483.844 | 100% | 106 |


Neznatan rast bilansne sume na nivou sistema rezultat je niske do umjerene stope rasta kod većine banaka (11 banaka), dok su preostale banke zabilježile pad aktive.

Pokazatelj koncentracija u tri najznačajnija segmenta bankarskog poslovanja: u aktivi, kreditima i depozitima je vrijednost Herfindahlova indeksa⁷.

⁶ Vrijednosni papiri za trgovanje, raspoloživi za prodaju i v.p. koji se drže do dospijeća.


⁷ Naziva se još i Hirschmann-Herfindahlov indeks ili HHI, a izračunava se po formuli $HI = \sum_{j=1}^n (S_j)^2$,

a predstavlja zbir kvadrata procentnih udjela konkretne veličine (npr. aktive, depozita, kredita) svih tržišnih učesnika u sistemu. Treba napomenuti da indeks ne raste linearno, te da vrijednost od npr. 3000 ne znači da je



U prvih šest mjeseci 2016. godine Herfindahlov indeks koncentracije u sve tri relevantne kategorije (aktivi, kreditima i depozitima) je neznatno promijenjen, tako da je sa 30. 06. 2016. godine za aktivu iznosio 1.406 (+1), kredite 1.331 (-10) i depozite 1.450 (-11) jedinica, što pokazuje umjerenu koncentraciju⁸.

Drugi pokazatelj koncentracije u bankarskom sistemu je omjer tržišne koncentracije, odnosno koncentracijska stopa⁹ (dalje CR), koja pokazuje ukupno učešće najvećih institucija u sistemu u odabranim relevantnim kategorijama: u aktivi, kreditima i depozitima. CR5 je, kao i Herfindahlov indeks koncentracije, neznatno promijenjen i za tržišno učešće iznosio je 69,8%, za kredite 70,1% i depozite 71,0%. Već duži period vrijednost CR5 ima neznatne, odnosno blage promjene u sve tri kategorije, ali i dalje je evidentna dominacija pet najvećih banaka u sistemu koje „drže“ cca 70% tržišta, kredita i depozita.



Bankarski sektor može se analizirati i po kriterijumu pripadnosti grupama, formiranih prema veličini aktive¹⁰. Promjene u učešću u odnosu na kraj 2015. godine su neznatne, što je rezultat manjih promjena aktive kod većine banaka.

U sistemu dominiraju dvije najveće banke (I grupa s aktivom preko dvije milijarde KM) s učešćem od 47,2%, slijedi učešće II grupe (tri banke s aktivom između jedne i dvije milijarde KM) od 22,6%, a nešto manje učešće od 18,8% ima III grupa (četiri banke s aktivom između 500 miliona KM i jedne milijarde KM). Učešće IV najbrojnije grupe (sedam banaka s aktivom između 100 i

koncentracija u sistemu 30%. U hipotetičnom slučaju postojanja samo jedne banke u sistemu, HHI bi bio maksimalnih 10000.

⁸ Ako je vrijednost HHI manja od 1000, smatra se da na tržištu nije prisutna koncentracija, za vrijednost indeksa između 1000 i 1800 jedinica na tržištu je prisutna umjerena koncentracija, a ako je vrijednost HHI iznad 1800, to je pokazatelj postojanja visoke koncentracije.


⁹ Engl.: concentration ratio (CR), označava se prema broju institucija koje se uključuju u izračun.

¹⁰ Banke su podijeljene u pet grupa zavisno od veličine aktive.

500 miliona KM) iznosi 10,9 %, dok jedna banka u posljednjoj V grupi (s aktivom manjom od 100 miliona KM) ima učešće od neznatnih 0,5%.

U sljedećoj tabeli daje se pregled iznosa i učešća pojedinih grupa banaka u ukupnoj aktivi kroz periode (iznosi su u milionima KM).

| Tabela 10: Učešće pojedinih grupa banaka u ukupnoj aktivi kroz periode | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------|-------------|
| IZNOS AKTIVE | 31.12.2014. | | | 31.12.2015. | | | 30.06.2016. | | |
| | Iznos | Učešće % | Broj banaka | Iznos | Učešće % | Broj banaka | Iznos | Učešće % | Broj banaka |
| I- Preko 2.000 | 7.685 | 47,6 | 2 | 8.121 | 47,3 | 2 | 8.257 | 47,2 | 2 |
| II- 1000 do 2000 | 3.488 | 21,6 | 3 | 3.822 | 22,3 | 3 | 3.954 | 22,6 | 3 |
| III- 500 do 1000 | 3.077 | 19,0 | 4 | 3.172 | 18,5 | 4 | 3.291 | 18,8 | 4 |
| IV- 100 do 500 | 1.823 | 11,3 | 7 | 1.963 | 11,4 | 7 | 1.895 | 10,9 | 7 |
| V- Ispod 100 | 78 | 0,5 | 1 | 84 | 0,5 | 1 | 87 | 0,5 | 1 |
| UKUPNO | 16.151 | 100,0 | 17 | 17.162 | 100,0 | 17 | 17.484 | 100,0 | 17 |



U prvoj polovini 2016. godine, kao i prethodnih godina, bilansna suma ima blagi trend rasta od 1,9% ili 322 miliona KM i sa 30. 06. 2016. godine iznosila je 17,5 milijardi KM. Depoziti su takođe ostvarili neznatan rast od 1,7% ili 221 milion KM, odnosno iznosili su 13,3 milijarde KM, dok je ukupni kapital, nakon rasta od 3% ili 77 miliona KM, iznosio 2,6 milijardi KM. Nastavljen je trend smanjenja kreditnih obaveza, sa stopom od 4,6% ili 41 milion KM, odnosno na nivo od 863 miliona KM.

Pad novčanih sredstava od 5,6% ili 270 miliona KM, koja su na kraju posmatranog perioda iznosila 4,6 milijardi KM, rezultat je blagog kreditnog rasta, rasta ulaganja u vrijednosne papire i plasmana drugim bankama, te, s druge strane, plaćanja dospjelih kreditnih obaveza.

Višak likvidnosti, zbog stagnacije kreditnih plasmana, dio banaka je kratkoročno plasirao u domaće i strane banke, što donosi dodatni kamatni prihod. Plasmani drugim bankama porasli su za 106% ili 83 miliona KM i sa 30. 06. 2016. godine iznosili su 162 miliona KM.

U posmatranom periodu 2016. godine ostvaren je kreditni rast od 3,1% ili 361 milion KM i sa 30. 06. 2016. godine krediti su iznosili 12 milijardi KM.

Rast ulaganja u vrijednosne papire nastavljen je i u prvoj polovini 2016. godine, sa stopom od 11% ili 116 miliona KM (u 2015. godini rast je iznosio 31,1% ili 249 miliona KM), što se najvećim dijelom odnosi na vrijednosne papire emitenta Vlada F BiH. Portfolio vrijednosnih papira na kraju posmatranog perioda iznosi je 1,2 milijarde KM, što je učešće u aktivi od 6,7%.

Portfolio vrijednosnih papira raspoloživ za prodaju (mali dio se odnosi na portfolio za trgovanje) imao je rast od 15,5% ili 137 miliona KM, iznosio je jednu milijardu KM, dok su vrijednosni papiri koji se



drže do dospijeća smanjeni za 12,4% ili 21 milion KM, odnosno na 146 miliona KM. U oba portfolija nalaze se i vrijednosni papiri koje je emitovala Vlada F BiH¹¹ ukupne vrijednosti 675 miliona KM, te vrijednosni papiri emitenta Vlade Republike Srpske u iznosu od 103 miliona KM. Takođe, u portfoliju za trgovanje nalaze se i dionice čiji su emitenti domaća preduzeća ukupno u iznosu od tri miliona KM. Preostali dio portfolija vrijednosnih papira u iznosu od 385 miliona KM odnosi se najvećim dijelom na obveznice država iz EU, a manjim dijelom na korporativne obveznice, prvenstveno banaka iz EU. Rast ulaganja u vrijednosne papire u prvoj polovini 2016. godine posljedica je, prije svega, rasta izloženosti prema Vladi F BiH po osnovu kupovine trezorskih zapisa.

Stanje trezorskih zapisa emitenta Vlade F BiH sa 30. 06. 2016. godine iznosi 190 miliona KM (31. 12. 2015. godine 100 miliona KM), odnosno njihova knjigovodstvena vrijednost je 189,9 miliona KM.

Pored trezorskih zapisa, u portfeljima vrijednosnih papira banaka nalaze se i tržišne obveznice emitenta Vlade F BiH. Stanje nominalne vrijednosti obveznica sa 30. 06. 2016. godine iznosi 459 miliona KM (31. 12. 2015. godine 419 miliona KM). Veći dio trezorskih zapisa i tržišnih obveznica, knjigovodstvene vrijednosti 628 miliona KM klasificiran je u portfelj raspoloživ za prodaju, a ostatak u iznosu od 21 miliona KM u portfelj koji se drži do dospijeća.

Ako se ukupan portfelj vrijednosnih papira (1,2 milijarde KM) analizira prema izloženosti po zemljama, najveće je učešće od 66,9% BiH (na kraju 2015. godine 63,6%), kao rezultat rasta od 17% ili 113 miliona KM, odnosno na nivo od 781 milion KM na kraju prve polovine 2016. godine, zatim slijede Rumunija s učešćem od 8,6%, Austrija 7,2%, Belgija 2,9 itd.

U sljedećim grafikonima data je struktura najznačajnijih pozicija bilansa banaka.



¹¹ Sve vrste vrijednosnih papira emitenta Vlada F BiH.

U strukturi pasive bilansa banaka depoziti, s iznosom od 13,3 milijarde KM i učešćem od 76,2%, i dalje su dominantan izvor finansiranja banaka u Federaciji BiH. Dugogodišnji trend pada kreditnih obaveza nastavljen je i u prvih šest mjeseci 2016. godine, što je rezultiralo padom učešća na 4,9% (-0,4 procentna poena). Rast kapitala nastavljen je i u prvoj polovini 2016. godine, sa 30. 06. 2016. godine kapital je iznosio 2,6 milijardi KM, sa skoro istim učešćem od 15,1%.

Kod dvije ključne stavke u strukturi aktive: kredita i novčanih sredstava, zabilježene su manje promjene, odnosno povećanje učešća kredita sa 67,7% na 68,5%, dok je učešće novčanih sredstava smanjeno sa 28,3% na 26,2%.

- u 000 KM-


| NOVČANA SREDSTVA | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | | INDEKS | |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------|-----------|
| | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | 4/2 | 6/4 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Gotov novac | 456.750 | 10,0 | 581.152 | 12,0 | 550.944 | 12,0 | 127 | 95 |
| RR kod CB BiH | 2.854.559 | 62,6 | 3.181.721 | 65,5 | 3.055.137 | 66,6 | 111 | 96 |
| Računi kod depozitnih institucija BiH | 22.759 | 0,5 | 2.100 | 0,0 | 4.461 | 0,1 | 9 | 212 |
| Računi kod depozitnih institucija inozemstva | 1.225.850 | 26,9 | 1.092.273 | 22,5 | 977.197 | 21,3 | 89 | 89 |
| Novč. sred. u procesu naplate | 316 | 0,0 | 237 | 0,0 | 148 | 0,0 | 75 | 62 |
| UKUPNO | 4.560.234 | 100,0 | 4.857.483 | 100,0 | 4.587.887 | 100,0 | 107 | 94 |

Novčana sredstva banaka na računu rezervi kod CB BiH u prvoj polovini 2016. godine smanjena su za 4% ili 127 miliona KM i sa 30. 06. 2016. godine iznosila su 3,1 milijardu KM ili 66,6% ukupnih novčanih sredstava (na kraju 2015. godine 65,5%). Kontinuirani pad sredstva banaka na računima kod depozitnih institucija u inostranstvu nastavljen je i u 2016. godini, ova sredstva su smanjena za 11% ili 115 miliona KM i iznosila su jednu milijardu KM ili 21,3% ukupnih novčanih sredstava (na kraju 2015. godine 22,5%). Banke su u trezoru i blagajnama, nakon pada od 5% ili 30 miliona KM, sa 30. 06. 2016. godine imale gotovog novca u iznosu od 551 miliona KM, što je 12% ukupnih novčanih sredstava.

Navedena kretanja imala su uticaj na promjenu valutne strukture novčanih sredstava: učešće domaće valute u posmatranom periodu povećano je sa 73,1% na 74,9%, a za istu promjenu je smanjeno učešće sredstava u stranoj valuti.

2. 1. 1. Obaveze

Struktura pasive (obaveze i kapital) u bilansu stanja banaka sa 30. 06. 2016. godine daje se u sljedećem grafikonu:



U prvoj polovini 2016. godine učešće depozita (76,2%), kao najznačajnijeg izvora finansiranja banaka, je ostalo skoro isto (-0,1 procentni poen), dok je kontinuirani trend smanjenja učešća kreditnih obaveza, drugog po visini izvora, nastavljen i u 2016. godini (za 0,4 procentna poena, odnosno na 4,9%).

Depoziti su 30. 06. 2016. godine iznosili 13,3 milijarde KM, te su i dalje najveći izvor finansiranja banaka u Federaciji BiH.

Drugi po visini izvor su kreditna sredstva u iznosu od 0,9 milijardi KM i učešćem od 4,9%, a koje su banke dobile najvećim dijelom zaduživanjem kod stranih finansijskih institucija. U posljednjih nekoliko godina, zbog uticaja finansijske i ekonomske krize, kao i smanjenja kreditne aktivnosti, banke su se znatno manje zaduživale u inostranstvu, a plaćanjem dospjelih obaveza ovi izvori su smanjeni za cca 60% (na kraju 2008. godine iznosili su 2,18 milijardi KM), a u prvih šest mjeseci smanjeni su za 4,6% ili 41 milion KM (u 2015. godini pad je iznosio 11,9% ili 122 miliona KM). Ako se kreditnim obavezama dodaju i subordinirani krediti u iznosu od 112 miliona KM, koje su banke povukle u cilju jačanja kapitalne osnove i adekvatnosti kapitala, ukupna kreditna sredstva u izvorima imaju učešće od 5,6%.

Banke su sa 30. 06. 2016. godine imale najveće obaveze prema sljedećim kreditorima (šest od ukupno 25), na koje se odnosi 82% ukupnih kreditnih obaveza: TC ZIRAAT BANKASI A.S. (Turska), European Investment Bank (EIB), Svjetska banka - World Bank, UniCredit Bank Austria AG, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) i European fund for Southeast Europe (EFSE).


Kapital je na kraju prve polovine 2016. godine iznosio 2,6 milijardi KM, s ostvarenim rastom od 3% ili 77 miliona KM u odnosu na kraj 2015. godine, kao rezultat povećanja iz osnova finansijskog rezultata (dubit) u prvih šest mjeseci 2016. godine (139 miliona KM) i smanjenja zbog prenosa na obaveze za dividendu iz dobiti ostvarene u 2015. godini (dvije banke, 62 miliona KM).

Prema dostavljenim podacima banaka, od ukupnog iznosa depozita na kraju posmatranog perioda samo se 5,8% odnosi na depozite prikupljene u organizacionim dijelovima banaka iz Federacije BiH u Republici Srpkoj i Brčko Distriktu.

- u 000 KM-

| Tabela 12: Sektorska struktura depozita¹² | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|
| SEKTORI | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | | INDEKS | | 4/2 | 6/4 |
| | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | 4/2 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Vladine institucije | 795.985 | 6,6 | 1.002.438 | 7,7 | 1.023.695 | 7,7 | 126 | 102 | | |
| Javna preduzeća | 883.463 | 7,3 | 927.692 | 7,1 | 961.131 | 7,2 | 105 | 104 | | |
| Privatna preduzeća i društvo | 1.821.094 | 15,0 | 2.008.364 | 15,3 | 1.973.080 | 14,8 | 110 | 98 | | |
| Bankarske institucije | 886.007 | 7,3 | 752.217 | 5,7 | 659.708 | 5,0 | 85 | 88 | | |
| Nebankarske finans.instit. | 517.110 | 4,2 | 583.387 | 4,5 | 605.807 | 4,5 | 113 | 104 | | |
| Gradani | 6.863.296 | 56,6 | 7.465.252 | 57,0 | 7.741.422 | 58,1 | 109 | 104 | | |
| Ostalo | 363.791 | 3,0 | 359.633 | 2,7 | 355.174 | 2,7 | 99 | 99 | | |
| UKUPNO | 12.130.746 | 100,0 | 13.098.983 | 100,0 | 13.320.017 | 100,0 | 108 | 100 | | |

¹² Podaci iz popratnog obrasca BS-D koji banke dostavljaju kvartalno uz bilans stanja po shemi FBA.

Grafikon 11: Sektorska struktura depozita

Blagi rast depozita od 1,7% ili 221 milion KM, odnosno na nivo od 13,3 milijarde KM u prvoj polovini 2016. godine, rezultirao je manjim promjenama u sektorskoj strukturi, i to najviše zbog rasta depozita stanovništva, s jedne strane, te pada depozita bankarskih institucija i privatnih preduzeća, s druge strane.

Kontinuirani rast depozita stanovništa nastavljen je i u 2016. godini, sa stopom od 4% ili 276 miliona KM i sa 30. 06. 2016. godine iznosili su 7,7 milijardi KM, dok je učešće povećano sa 57% na 58,1%, tako da su depoziti ovog sektora i dalje najveći izvor finansiranja banaka. Analitički podaci po bankama pokazuju da je učešće u rasponu od 16% do 85%, kod 15 od 17 banaka učešće depozita ovog sektora je najveće, a u devet banaka je veće od 50%.

Drugi po visini i učešću sektorski izvor su depoziti privatnih preduzeća. U posmatranom periodu ostvaren je blagi pad od 2% ili 35 miliona KM, što je rezultiralo i padom učešća sa 15,3% na 14,8%, te su na kraju prve polovine 2016. godine iznosili dvije milijarde KM.

Depoziti vladinih institucija, nakon pada od 6% ili 57 miliona KM u prvom kvartalu 2016. godine, bilježe rast od 8% u drugom kvartalu, tako da je za šest mjeseci 2016. godine kumulativno ostvaren neznatan rast od 2% ili 21 milion KM, s nepromijenjenim učešćem od 7,7%, i iznosom od jedne milijarde KM.

Depoziti javnih preduzeća, nakon rasta od 4% ili 33 miliona KM, sa 30. 06 .2016. godine iznosili su 961 milion KM, što je učešće od 7,2 % (+ 0,1 procentni poen).

Treba istaknuti da je trend dugogodišnjeg pada depozita bankarskih institucija, pod uticajem krize, smanjenog obima kreditiranja i viška likvidnosti, nastavljen i u 2016. godini. Depoziti ovog sektora smanjeni su od kraja 2009. godine do 31. 12. 2015. godine za cca 65% ili 1,4 milijarde KM. Negativna kretanja u nivou sredstava ovog sektora u prethodnim godinama najvećim dijelom su rezultat smanjenja zaduženosti, odnosno povrata sredstava grupacijama u čijem su vlasništvu banke u F BiH.

U prvoj polovini 2016. godine depoziti navedenog sektora smanjeni su za 12% ili 93 miliona KM, a učešće sa 5,7% na 5%, što je rezultat povlačenja depozita koje su neke banke dobole od bankarskih grupacija krajem 2015. godine, a isti su povučeni odmah početkom 2016. godine. Iz navedenih podataka može se zaključiti da je zaduživanje banaka iz F BiH u inostranstvu značajno smanjeno, posebno depozitna sredstva matičnih grupacija, s napomenom da se ročnost značajno promjenila u korist kratkoročnih depozita, koji su u funkciji održavanja ročne usklađenosti u okviru propisanih ograničenja i ili poboljšanja određenih pokazatelja (strukturnih bilansnih, rasta određenih kategorija, npr. aktive, depozita, zatim pokazatelja likvidnosti i sl.). Na prethodno navedeno upućuje i podatak da 108 miliona KM ili 21% oročenih depozita iz grupacije ima dospijeće do kraja 2016. godine, dok u 2017. godini dospijeva 103 miliona KM ili 20%, a u 2018. godini 166 miliona KM ili 33%. S obzirom da je isti trend

smanjenja prisutan i kod kreditnih obaveza, već duži period jedan broj banaka ima problem održavanja ročne usklađenosti, što je uzrokovano nepovoljnom ročnošću domaćih depozitnih sredstava, zbog čega moraju kontinuirano raditi na osiguranju kvalitetnijih izvora po ročnosti, kako bi se intenzivirao rast kreditnih plasmana.

Treba istaći da se 78% ili 517 miliona KM depozita bankarskih institucija odnosi na depozite banaka iz grupacije (uglavnom dioničara). Finansijska podrška grupacije prisutna je u devet banaka u F BiH, s napomenom da je ipak koncentrisana u tri velike banke (78%). Na ovaj način u ranijem periodu banke u većinskom stranom vlasništvu imale su finansijsku podršku i osiguran priliv novih sredstava za finansiranje od strane grupe čije su članice. Ako se ovim sredstvima dodaju i kreditne obaveze i subordinisani dugovi, finansijska podrška banaka iz grupacije je veća (kod 11 banaka), sa 30. 06. 2016. godine iznosi 868 miliona KM ili 5% ukupne pasive bankarskog sektora, što je manje nego na kraju 2015. godine (932 miliona KM ili 5,4% pasive). U ukupnim depozitimima sredstva iz grupacije imaju učešće od 3,9% (na kraju 2015. godine 4,5%), a u ukupnim kreditnim obavezama 29,2% su kreditne obaveze prema grupaciji (ucešće je veće za tri procentna poena). U prvoj polovini 2016. godine ova sredstva su smanjena za 8,9% ili 63 miliona KM, najvećim dijelom po osnovu redovnih dospijeća (depoziti su smanjeni za 13,1% ili 78 miliona KM, kreditne obaveze su veće za 6,2% ili 15 miliona KM, dok su subordinirani krediti ostali na istom nivou od 100 miliona KM).

S obzirom da su zbog ekonomske krize kreditne aktivnosti banaka znatno smanjene, što je rezultiralo visokom likvidnošću, te dobrom kapitaliziranošću većine banaka u F BiH koje su u vlasništvu stranih bankarskih grupacija, već nekoliko godina prisutan je trend smanjenja izloženosti prema grupaciji, kako u depozitnim izvorima, tako i u kreditnim, najvećim dijelom po osnovu redovnih plaćanja dospjelih obaveza. Evidentno je da je finansijska podrška matičnih grupacija značajno reducirana, tako da će se kreditni rast u narednom periodu u F BiH morati više finansirati iz rasta domaćih izvora. Posebno treba istaći da su depozitna sredstva koje neke banke dobiju od matičnih grupacija, u posljednje dvije godine najvećim dijelom kratkoročnog dospijeća (najčešće jedan do dva mjeseca) i uglavnom su u funkciji održavanja ročne usklađenosti u okviru propisanih limita, te zato ne predstavljaju kvalitetan izvor za dugoročno finansiranje.

Depoziti ostalih sektora, s niskim učešćem u ukupnim depozitimima, imali su neznatne promjene.


Valutna struktura depozita sa 30. 06. 2016. godine blago je promijenjena: depoziti u domaćoj valuti, nakon blagog rasta od 3,9% ili 269 miliona KM, povećali su učešće na 54,3% (+1,2 procentna poena) i iznosili su 7,2 milijarde KM, a depoziti u stranoj valuti (sa dominativnim učešćem EURO), nakon pada od 0,8% ili 48 miliona KM, iznosili su 6,1 milijardu KM, što je učešće od 45,7%.

Struktura depozita prema porijeklu deponenata na kraju prve polovine 2016. godine je takođe neznatno promijenjena: sredstva rezidenata u iznosu od 12,4 milijarde KM imala su učešće 93,1% (+1,1 procentni poen), a depoziti nerezidenata iznosili su 0,9 milijardi KM, što je 6,9% ukupnih depozita. Rast učešća depozita rezidenata, s jedne strane, rezultat je njihovog nominalnog rasta od 2,9% ili 345 milion KM, a s druge strane, pada depozita nerezidenata za 11,8% ili 124 miliona KM. Depoziti nerezidenata u posljednjih nekoliko godina imaju kontinuirani pad, što je rezultat povlačenja, odnosno povrata depozita „majke“ ili članica grupacije, na koje se najvećim dijelom i odnose sredstva nerezidenata.

Dugogodišnji trend rasta štednih depozita, kao najznačajnijeg segmenta depozitnog i finansijskog potencijala banaka, nastavljen je i u prvih šest mjeseci 2016. godine, sa stopom od 3,6% ili 261 milion KM.

Tabela 13: Nova štednja stanovništva po periodima

| BANKE | I Z NO S (u 000 KM) | | | INDEKS | |
|----------|-----------------------|-------------|-------------|--------|-----|
| | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 30.06.2016. | 3/2 | 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Državne | 73.072 | 78.771 | 86.057 | 108 | 109 |
| Privatne | 6.618.891 | 7.156.178 | 7.410.053 | 108 | 104 |
| UKUPNO | 6.691.963 | 7.234.949 | 7.496.110 | 108 | 104 |

Grafikon 12: Nova štednja stanovništva po periodima

U dvije najveće banke nalazi se 56% štednje, dok osam banaka ima pojedinačno učešće manje od 2%, što iznosi 8,9% ukupne štednje u sistemu.

Od ukupnog iznosa štednje 42% se odnosi na štedne depozite u domaćoj valuti, a 58% u stranoj.

Tabela 14: Ročna struktura štednih depozita stanovništva po periodima

| BANKE | I Z NO S (u 000 KM) | | | INDEKS | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------|
| | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 30.06.2016. | 3/2 | 4/3 | 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4/3 |
| Kratkoročni štedni depoziti | 3.129.098 | 46,8% | 3.537.982 | 48,9% | 3.774.291 | 50,4% |
| Dugoročni štedni depoziti | 3.562.865 | 53,2% | 3.696.967 | 51,1% | 3.721.819 | 49,6% |
| UKUPNO | 6.691.963 | 100,0% | 7.234.949 | 100,0% | 7.496.110 | 100,0% |
| | | | | 113 | 107 | |
| | | | | 104 | 101 | |
| | | | | 108 | 104 | |

Ročna struktura štednih depozita u odnosu na kraj 2015. godine blago je promijenjena rastom kratkoročnih depozita za 7% ili 236 miliona KM i dugoročnih za 1% ili 25 miliona KM, što je rezultiralo padom učešća dugoročnih depozita sa 51,1% na 49,6%.

Dugogodišnji kontinuirani rast i pozitivni trendovi u segmentu štednje u bankama u F BiH, rezultat su, s jedne strane, jačanja sigurnosti i stabilnosti ukupnog bankarskog sistema za što je od ključnog značaja postojanje funkcionalne, efektivne i efikasne bankarske supervizije koju provodi FBA, a s druge strane, postojanje sistema osiguranja depozita, čiji je osnovni cilj povećanje stabilnosti bankarskog, odnosno finansijskog sektora i zaštita štediša. U cilju očuvanja i jačanja povjerenja građana u sigurnost i stabilnost bankarskog sistema u BiH, nakon izbijanja finansijske krize došlo je do povećanja iznosa osiguranog depozita, a posljednjom odlukom Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita BiH iz dvanaestog mjeseca 2013. godine limit osiguranog depozita povećan je sa 35.000 KM na 50.000 KM, sa primjenom počev od 01.01.2014. godine. Sve poduzete aktivnosti usmjerene su na smanjenje utjecaja globalne ekonomske krize na bankarski i ukupni ekonomski sistem F BiH i BiH.

Sa 30. 06. 2016. godine ukupno 16 banaka iz Federacije BiH je uključeno u program osiguranja depozita (imaju licencu Agencije za osiguranje depozita u BiH). Jedna banka ne može aplicirati za prijem, jer ne ispunjava kriterijume koje je propisala Agencija za osiguranje depozita BH.

2.1.2. Kapital - snaga i adekvatnost

Kapital¹³ banaka u F BiH na dan 30. 06. 2016. godine iznosio je 2,3 milijarde KM.

Treba istaći da je FBA, u cilju usklađivanja sa međunarodnim standardima regulatornog kapitala, sredinom 2014. godine donijela novu Odluku o minimalnim standardima za upravljanje kapitalom banaka i kapitalnoj zaštiti (dalje Odluka), što predstavlja inovirani koncept kapitala, u kojem su ranije propisani i primjenjivani minimalni standardi u upravljanju kapitalom dopunjeni dodatnim mjerama za jačanje i očuvanje kapitala. Nove i izmijenjene odredbe imale su uticaj na formu i sadržaj regulatornih izvještaja u segmentu kapitala, s obavezom primjene od 30. 09. 2014. godine.

-u 000 KM-

Tabela 15: Regulatorni kapital

| O P I S | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 30.06.2016. | INDEKS | |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3/2) | 6 (4/3) |
| 1.a.Osnovni kapital prije umanjenja | | | | | |
| 1.1. Dionički kapital-obične i trajne nekum.dion. | 1.991.385 | 2.010.634 | 2.148.653 | 101 | 107 |
| 1.2. Iznos emisionih ažia | 1.230.459 | 1.164.402 | 1.164.402 | 95 | 100 |
| 1.3.Rezerve i zadržana dobit | 136.485 | 132.667 | 132.667 | 97 | 100 |
| | 624.441 | 713.565 | 851.584 | 114 | 119 |
| 1.b.Odbitne stavke | | | | | |
| 1.1. Nepokriveni gubici iz ranijih godina | 219.589 | 183.755 | 190.294 | 84 | 104 |
| 1.2. Gubitak iz tekuće godine | 122.705 | 28.371 | 130.209 | 23 | 459 |
| 1.3. Trezorske dionice | 50.868 | 102.108 | 7.942 | 201 | 8 |
| 1.4.. Iznos nematerijalne imovine | 81 | 102 | 102 | 126 | 100 |
| 1.5. Odložena poreska sredstva | 41.873 | 49.837 | 48.186 | 119 | 97 |
| 1.6.Negativne revalorizacijske rezerve | 2.780 | 1.641 | 1.495 | 59 | 91 |
| | 1.282 | 1.696 | 2.360 | 132 | 139 |
| 1. Osnovni kapital (1a-1b) | 1.771.796 | 81% | 1.826.879 | 85% | 1.958.359 |
| | | | | | |
| 2. Dopunski kapital | 412.922 | 19% | 330.784 | 15% | 336.774 |
| 2.1. Dion.kapital-trajne prior.kumul.dion. | 3.091 | 3.090 | 3.090 | 100 | 100 |
| 2.2. Opće rezerve za kreditne gubitke | 229.895 | 208.619 | 215.164 | 91 | 103 |
| 2.3. Pozitivne revalorizacijske rezerve | 23.703 | 9.735 | 10.178 | 41 | 105 |
| 2.4. Iznos revidirane tekuće dobiti | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
| 2.5. Iznos subordinisanih dugova | 154.814 | 107.918 | 106.920 | 70 | 99 |
| 2.5. Hibridne stavke i ostali instrumenti | 1.419 | 1.422 | 1.422 | 100 | 100 |
| 3. Kapital (1 + 2) | 2.184.718 | 100% | 2.157.663 | 100% | 2.295.133 |
| | | | | | |
| 4. Odbitne stavke od kapitala | 203.077 | 206.321 | 210.491 | 102 | 102 |
| 4.1. Ulozi banke u kap.dr.pravnih lica koji prelazi 5% osn.kap. | 1.678 | 1.007 | 2.711 | 60 | 269 |
| 4.2. Iznos nedostajućih rezervi za kreditne gub.po regulat.zahтjevu | 199.890 | 204.559 | 207.023 | 102 | 101 |
| 4.3. Ostale odbitne stavke | 1.509 | 755 | 757 | 50 | 100 |
| 5. Neto kapital (3-4) | 1.981.641 | 1.951.342 | 2.084.642 | 98 | 107 |

U prvoj polovini 2016. godine kapital¹⁴ je povećan za 6% ili 137 miliona KM u odnosu na kraj 2015. godine, bez promjena u strukturi (osnovni 85% i dopunski kapital 15%). Osnovni kapital je povećan za 7% ili 131 milion KM, a dopunski za 2% ili šest miliona KM.

Rast osnovnog kapitala je najvećim dijelom po osnovu uključivanja (prenosa iz dopunskega u osnovni kapital) ostvarene dobiti za 2015. godinu. Nakon provođenja zakonske procedure donošenja i usvajanja odluka od strane skupštine banaka, ostvarena dobit (15 banaka) u iznosu od 220 miliona KM, raspoređena je na sljedeći način: 63% ili 138 miliona KM u osnovni kapital (zadržanu dobit i rezerve), dvije banke su donijele odluku o isplati dividende (ukupno 62 miliona KM), dok je jedna banka dio ostvarene dobiti od 20 miliona KM rasporedila u zadržanu dobit, ali ista nije stavka osnovnog kapitala.

Odbitne stavke (koje umanjuju osnovni kapital) su takođe blago povećane za 4%, kao rezultat povećanja tekućeg gubitka i negativnih revalorizacijskih rezervi.


¹³ Regulatorni kapital definiran čl. 7, 8. i 9. Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kapitalom banaka i kapitalnoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH”, broj 46/14).

¹⁴ Izvor podataka je kvartalni Izvještaj o stanju kapitala banaka (Obrazac 1-Tabela A).

Dopunski kapital je povećan za neznatnih 2% ili šest miliona KM, najviše zbog povećanja opštih rezervi za kreditne gubitke (ORKG).

Izmjenom regulative od kraja 2011. godine u odbitne stavke od kapitala uključena je nova obračunska stavka: nedostajuće rezerve za kreditne gubitke po regulatornom zahtjevu (razlika između potrebnih regulatornih rezervi za kreditne gubitke po bilansnim i vanbilansnim stavkama i rezervi za kreditne gubitke formiranih iz dobiti), koja je sa 30. 06. 2016. godine iznosila 207 miliona KM, što je za 1% više u odnosu na 2015. godinu (u 2015. godini ova stavka je povećana za 2% ili pet miliona KM).

U narednom grafikonu je data struktura regulatornog kapitala.




Neto kapital je, kao rezultat navedenih promjena, povećan za 7% ili 133 miliona KM i sa 30. 06. 2016. godine iznosio je 2,1 miliardu.

Adekvatnost kapitaliziranosti pojedinačnih banaka, odnosno ukupnog sistema, zavisi, s jedne strane, od nivoa neto kapitala, a s druge, od ukupnog rizika aktive (rizik aktive bilansa i vanbilansa i ponderisanog operativnog rizika).

U narednoj tabeli daje se struktura neto izloženosti banaka prema ponderima kreditnog rizika, odnosno koeficijenta konverzije za vanbilansne stavke.

| Tabela 16: Struktura neto izloženosti banaka prema ponderima kreditnog rizika | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| O P I S | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 30.06.2016. | INDEKS | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (3/2) | 6 (4/3) |
| UKUPNA IZLOŽENOST (1+2): | 18.518.813 | 19.799.548 | 20.023.169 | 107 | 101 |
| 1. Aktiva bilansa stanja | 15.627.474 | 16.635.188 | 16.955.848 | 106 | 102 |
| 2. Vanbilansne pozicije | 2.891.339 | 3.164.360 | 3.067.321 | 109 | 97 |
| RASPORED PO PONDERIMA RIZIKA I KOEFICIJENTIMA KONVERZIJE | | | | | |
| Ponder 0% | 4.598.235 | 5.255.223 | 5.218.073 | 114 | 99 |
| Ponder 20% | 1.361.199 | 1.279.029 | 1.197.648 | 94 | 94 |
| Ponder 50% | 54.096 | 52.241 | 90.208 | 97 | 173 |
| Ponder 100% | 9.613.944 | 10.048.695 | 10.449.919 | 105 | 104 |
| Koef.konverzije 0,0 | 52.453 | 51.199 | 44.480 | 98 | 87 |
| Koef.konverzije 0,1 | 356.611 | 456.896 | 395.153 | 128 | 86 |
| Koef.konverzije 0,5 | 2.073.404 | 2.227.852 | 2.204.134 | 107 | 99 |
| Koef.konverzije 1,0 | 408.871 | 428.413 | 423.554 | 105 | 99 |
| RIZIK AKTIVE BILANSA I VANBILANSA | 11.394.469 | 11.918.650 | 12.299.690 | 105 | 103 |
| Prosječni ponder rizika | 61,5% | 60,2% | 61,4% | 98 | 102 |



Ukupna neto izloženost banaka (prije primjene pondera) u prvoj polovini 2016. godine je neznatno povećana (1%). Rizik aktive bilansa i vanbilansa (nakon primjene pondera) sa 30. 06. 2016. godine iznosio je 12,3 milijarde KM, sa stopom rasta od 3%, na što je najviše uticao rast stavki koje se ponderišu sa 100% (najvećim dijelom odnosi na rast kreditnog portfolia). Kao rezultat navedenog, prosječni ponder rizika je povećan sa 60,2% na 61,4%.

Isti smjer kretanja imao je ponderisani operativni rizik (POR), koji je blago povećan (2%) i na kraju prve polovine 2016. godine iznosio je jednu milijardu KM. Sve to je rezultiralo povećanjem iznosa ukupnog rizika aktive za 3% ili 406 miliona KM, odnosno na nivo od 13,3 milijarde KM.

Sa 30. 06. 2016. godine učešće rizika aktive bilansa i vanbilansa (izloženost kreditnom riziku) iznosilo je 92%, a po osnovu operativnog rizika 8%.

Stopa kapitaliziranosti banaka, izražena kao odnos kapitala i aktive, sa 30. 06. 2016. godine iznosila je 12,3%, što je za 0,4 procentna poena više nego na kraju 2015. godine.

Jedan od najvažnijih pokazatelja snage i adekvatnosti kapitala¹⁵ banaka jeste koeficijent adekvatnosti kapitala, izračunat kao odnos neto kapitala i ukupnog rizika aktive. Ovaj koeficijent je na nivou bankarskog sektora sa 30. 06. 2016. godine iznosio 15,7%, što je za 0,6 procentnih poena više u odnosu na kraj 2015. godine, kao rezultat umjerenog rasta neto kapitala od 7%, i pored negativnog uticaja primjene određenih odredbi nove Odluke počev sa 31. 12. 2015. godine.

Takođe, pokazatelj snage i kvaliteta kapitala je odnos osnovnog kapitala (Tier I) i ukupnog rizika aktive, koji je sa 30. 06. 2016. godine na nivou bankarskog sektora iznosio 14,7%. Bitna odredba nove Odluke je i obaveza banaka da dio osnovnog kapitala koji je iznad 8% (primjena od 31. 12. 2015. godine) iznosa ukupnog rizika aktive, namijene za pokriće rizika koji se odnose na preventivnu zaštitu od potencijalnih gubitaka u vrijeme krize, odnosno stresnih situacija, kroz zaštitni sloj za očuvanje kapitala, koji je ovom Odlukom propisan u iznosu od 2,5% od iznosa ukupnog rizika aktive. Uvedena su i druga dva zaštitna sloja - protuciklični zaštitni sloj i zaštitni sloj za sistemski rizik, koje bi FBA u slučaju potrebe utvrdila posebnom odlukom.

Banke su takođe, prema novoj Odluci, dužne da osiguraju i održavaju stopu finansijske poluge kao dodatnu sigurnosnu i jednostavnu kapitalnu zaštitu, najmanje u iznosu od 6%, počev sa stanjem na dan 31. 12. 2015. godine. Stopa finansijske poluge na nivou bankarskog sektora na dan 30. 06. 2016. godine iznosila je 9,6%.


Iako je poslovanje bankarskog sektora posljednjih nekoliko godina pod jakim uticajem ekonomске krize, adekvatnost kapitala bankarskog sektora održana je kontinuirano iznad 16% do 2015. godine,

¹⁵ Zakonom propisana minimalna stopa adekvatnosti kapitala iznosi 12%.


kada je, zbog navedenih razloga, smanjena i sa 30. 06. 2016. godine iznosi 15,7%, što je još uvijek zadovoljavajuća kapitaliziranost na nivou sistema. Razlog tome je, s jedne strane, skroman kreditni rast i pad ukupnog rizika aktive u prethodnim godinama (do 2013. godine, a nakon toga bilježi se postepeni rast), a s druge strane, banke su zadržale najveći dio ostvarene dobiti u prethodnim godinama u kapitalu, takođe nekoliko banaka je dodatnim kapitalnim injekcijama poboljšalo nivo kapitaliziranosti. Međutim, problemi vezani za nekvalitetne plasmane i dio koji nije pokriven rezervama za kreditne gubitke (neto nekvalitetna aktiva) može u narednom periodu značajno uticati na slabljenje kapitalne osnove kod nekih banaka. To se vidi iz sljedećih podataka: na kraju 2008. godine neto nekvalitetna aktiva je iznosila 197 miliona KM, a koeficijent (u odnosu na osnovni kapital) 13,2%, na kraju 2013. godine iznosila je 474 miliona KM, što je 25,5% osnovnog kapitala, dok je u 2014. godini neto nekvalitetna aktiva smanjena na iznos od 431 milion KM, a koeficijent na 24,3% (to je rezultat smanjenja po osnovu prodaje dijela loših kredita u jednoj banci, ali i rasta rezervi za kreditne gubitke, odnosno veće pokrivenosti loših plasmana). U 2015. godini neto nekvalitetna aktiva je imala dalji trend smanjenja (najviše po osnovu značajnog otpisa kod jedne banke) i iznosila je 399 miliona KM, a koeficijent 21,9%. U prvoj polovini 2016. godine neto nekvalitetna aktiva se i dalje smanjuje i iznosi 355 miliona KM, a koeficijent 18,1%, što je i dalje visok nivo i pokazatelj. Takođe, prema postojećoj regulativi banke ne izračunavaju kapitalni zahtjev za tržišne rizike, zbog čega je stopa adekvatnosti kapitala veća.

| O P I S | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 30.06.2016. | -000 KM- | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|-----|
| | | | | 1 | 2 |
| 1. NETO KAPITAL | 1.981.641 | 1.951.342 | 2.084.642 | 98 | 107 |
| 2. RIZIK AKTIVE BILANSA I VANBILANSA | 11.394.469 | 11.918.650 | 12.299.690 | 105 | 103 |
| 3. POR (PONDERISANI OPERATIVNI RIZIK) | 982.250 | 976.734 | 1.001.018 | 99 | 102 |
| 4. UKUPAN RIZIK AKTIVE (2+3) | 12.376.719 | 12.895.384 | 13.300.708 | 104 | 103 |
| 5. STOPA NETO KAPITALA (ADEKVATNOSTI KAPITALA) (1/4) | 16,0% | 15,1% | 15,7% | 94 | 104 |

Grafikon 15: Neto kapital, rizik ponderisane aktive i stopa adekvatnosti kapitala



Stopa adekvatnosti kapitala bankarskog sistema sa 30. 06. 2016. godine od 15,7% je i dalje znatno viša od zakonskog minimuma (12%) i predstavlja zadovoljavajuću kapitaliziranost ukupnog sistema za postojeći nivo izloženosti rizicima i jaku osnovu i temelj za očuvanje njegove sigurnosti i stabilnosti.



Od ukupno 17 banaka u F BiH sa 30. 06. 2016. godine, 15 banaka je imalo koeficijent adekvatnosti kapitala veći od zakonom propisanog minimuma od 12%, a kod dvije banke bio je ispod zakonskog minimuma, s napomenom da su obe banke u procesu statusne promjene (pripajanje drugim bankama, za jednu banku proces je završen sa 31. 07. 2016 godine). Prema analitičkim podacima osam banaka je imalo stopu adekvatnosti kapitala nižu nego na kraju 2015. godine, dok je kod devet banaka bolja.

U nastavku se daje pregled stopa adekvatnosti kapitala u odnosu na zakonski minimum od 12%:

- 2 banake imaju stopu ispod 12%,
- 4 banake imaju stopu između 12,0% i 13,8%,
- 7 banaka ima stopu između 14,0% i 16,5%,
- 1 banaka ima stopu 20,5%,
- 3 banake imaju adekvatnost između 34,1% i 42,5%.

FBA je, vršeći nadzor poslovanja i finansijskog stanja banaka u FBiH, u skladu sa zakonskim ovlastima, a u cilju jačanja sigurnosti i banaka pojedinačno i sistema u cjelini, nalagala bankama poduzimanje odgovarajućih aktivnosti na jačanju kapitalne osnove i osiguranju kapitala adekvatnog visini i profilu postojeće i potencijalne izloženosti rizicima koji su imanentni bankarskom poslovanju, prije svega kreditnom riziku, kao najznačajnijem riziku kojem su banke izložene u poslovanju.

Kao i do sada, prioritetan zadatak većine banaka u sistemu je dalje jačanje kapitalne osnove, a u fokusu su velike banke u sistemu, posebno zbog promjena u poslovnom i operativnom okruženju u kojem banke u Federaciji BiH posluju, djelovanja i uticaja svjetske finansijske i ekonomske krize i na našu zemlju i negativnih efekata koje ova kriza ima na bankarski sektor i ukupnu ekonomiju BiH. Takođe, u fokusu su i problematične banke čije je ukupno poslovanje pod pojačanim nadzorom i u kojima je nužno jačanje kapitalne osnove, kao osnovnog preduslova za sanaciju ovih banaka i izlaska iz zone nesigurnog i nesolidnog poslovanja. Pod posebnim je nadzorom i kapital banaka koje imaju negativne trendove u kvalitetu aktive, što se negativno odražava na kapital i predstavlja realnu opasnost za dalje slabljenje kapitalne osnove. U uslovima djelovanja ekonomske krize i rasta kreditnog rizika uzrokovanih padom kvaliteta kreditnog portfolija kroz rast nenaplativih potraživanja, ovaj zahtjev ima prioritetan značaj i zato je segment kapitala pod kontinuiranim pojačanim supervizorskim nadzorom, kako ne bi došlo do ugrožavanja stabilnosti banaka i erozije kapitalne osnove na nivo koji bi ugrozio ne samo poslovanje banaka, nego i uticao na stabilnost ukupnog bankarskog sistema.

2.1.3. Aktiva i kvalitet aktive

Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka utvrđeni su kriteriji za procjenu izloženosti banaka kreditnom riziku ocjenom kvaliteta njihove aktive i adekvatnosti rezervi za kreditne i druge gubitke prema rizičnosti plasmana i sredstava-stavki bilansa i vanbilansnih stavki.

Stupanjem na snagu Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, počev od 31. 12. 2011. godine banke sačinjavaju i prezentiraju finansijske izvještaje u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI), pri čemu se za priznavanje i mjerjenje finansijske imovine i obaveza primjenjuje MRS 39 - Finansijski instrumenti, priznavanje i mjerjenje i MRS 37- Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna sredstva. Prilikom procjene izloženosti banaka kreditnom riziku, banke su dužne i dalje obračunavati rezerve za kreditne gubitke (RKG) u skladu sa kriterijama iz Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka, uvažavajući već formirane ispravke vrijednosti bilanske aktive i rezerviranja za gubitke po vanbilansnim stavkama koje se evidentiraju u knjigama banaka, kao i RKG formirane iz dobiti (na računima kapitala).

-u 000 KM-

Tabela 18: Aktiva (bilans i vanbilans), RKG po regulatoru i ispravke vrijednosti po MRS-u

| O P I S | 1 | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 30.06.2016. | INDEKS | |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|--------|--------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5(3/2) | 6(4/3) |
| 1. Rizična aktiva ¹⁶ | | 14.119.056 | 14.850.813 | 15.296.598 | 105 | 103 |
| 2. Obračunate regulatorne rezerve za kreditne gubitke | 1.551.075 | 1.507.523 | 1.501.783 | 97 | 100 | |
| 3. Ispravka vrijednosti i rezerve za vanbilansne stavke | 1.253.270 | 1.269.548 | 1.257.228 | 101 | 99 | |
| 4. Potrebne regulatorne rezerve iz dobiti za procjenjene gubitke | 447.920 | 408.247 | 421.278 | 91 | 103 | |
| 5. Formirane regulatorne rezerve iz dobiti za procjenjene gubitke | 315.734 | 315.734 | 315.734 | 100 | 100 | |
| 6. Nedostajući iznos regulat. rezervi iz dobiti za procjenjene gub. | 199.889 | 204.558 | 207.023 | 102 | 101 | |
| 7. Nerizične stavke | 6.217.740 | 6.797.824 | 6.564.983 | 109 | 97 | |
| 8. UKUPNA AKTIVA (1+7) | 20.336.796 | 21.648.637 | 21.861.581 | 106 | 101 | |

Ukupna aktiva sa vanbilansnim stavkama (aktiva)¹⁷ banaka u F BiH sa 30. 06. 2016. godine iznosila je 21,9 milijardi KM i veća je za 1% ili 213 miliona KM u odnosu na kraj 2015. godine. Rizična aktiva iznosi 15,3 milijarde KM i veća je za 3% ili 446 miliona KM.

Nerizične stavke iznose 6,6 milijardi KM ili 30% ukupne aktive s vanbilansom i manje su za 3% ili 233 miliona KM u odnosu na kraj 2015. godine.

Ukupne obračunate RKG po regulatornom zahtjevu su na istom nivou od 1,5 milijardi KM, a formirane ispravke vrijednosti bilanske aktive i rezerviranja za gubitke su smanjene za 1% ili 12 miliona KM i iznose 1,3 milijarde KM. Potrebne regulatorne rezerve¹⁸ iznose 421 milion KM i veće su za 3% ili 13 miliona KM. Na istom nivou, kao i na kraju 2015. godine, su formirane regulatorne rezerve iz dobiti koje iznose 316 miliona KM. Nedostajuće regulatorne rezerve¹⁹ sa 30. 06. 2016. godine iznose 207 miliona KM, s neznatnim rastom od 1% ili dva miliona KM u odnosu na kraj 2015. godine.

¹⁶ Isključen iznos plasmana i potencijalnih obaveza od 227 miliona KM obezbjedenih novčanim depozitom.

¹⁷ Aktiva definirana članom 2. Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka („Službene novine F BiH“, broj 85/11 -prečišćeni tekst i 33/12-ispravka, 15/13).

¹⁸ Potrebne regulatorne rezerve predstavljaju pozitivnu razliku između obračunatih RKG i ispravki vrijednosti (obračunate RKG su veće od ispravke vrijednosti).

¹⁹ Nedostajući iznos regulatornih rezervi predstavlja pozitivnu razliku između potrebnih i formiranih RKG.

Tabela 19: Ukupna aktiva, bruto bilansna aktiva, rizične i nerizične stavke aktive

| O P I S | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | | INDEKS | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------|---------|
| | Iznos 1. 2 | Strukt. % 3 | Iznos 4 | Strukt.% 5 | Iznos 6 | Strukt.% 7 | 8 (4/2) | 9 (6/4) |
| Krediti | 9.725.304 ²⁰ | 84,1 | 10.186.613 | 84,1 | 10.551.362 | 83,9 | 105 | 104 |
| Kamate | 74.573 | 0,6 | 71.680 | 0,6 | 70.788 | 0,6 | 96 | 99 |
| Dospjela potraživanja | 1.184.588 | 10,2 | 1.161.853 | 9,6 | 1.155.416 | 9,2 | 98 | 99 |
| Potraživanja po plać. garancijama | 26.218 | 0,3 | 24.648 | 0,2 | 24.458 | 0,2 | 94 | 99 |
| Ostali plasmani | 194.440 | 1,7 | 139.457 | 1,1 | 178.700 | 1,4 | 72 | 128 |
| Ostala aktiva | 361.666 | 3,1 | 526.871 | 4,4 | 593.608 | 4,7 | 147 | 113 |
| 1.RIZIČNA BILANSNA AKTIVA | 11.566.789 | 100,0 | 12.111.122 | 100,0 | 12.574.332 | 100,0 | 105 | 104 |
| 2.NERIZIČNA BILANSNA AKTIVA | 5.806.579 | | 6.289.910 | | 6.128.255 | | 108 | 97 |
| 3.BRUTO BILANSNA AKTIVA (1+2) | 17.373.368 | | 18.401.032 | | 18.702.587 | | 106 | 102 |
| 4.RIZIČNI VANBILANS | 2.552.267 | | 2.739.691 | | 2.722.266 | | 107 | 99 |
| 5.NERIZIČNI VANBILANS | 411.161 | | 507.914 | | 436.728 | | 124 | 86 |
| 6.UKUPNE VANBILANSNE STAVKE (4+5) | 2.963.428 | | 3.247.605 | | 3.158.994 | | 110 | 97 |
| 7.RIZIČNA AKTIVA S VANBILANSOM (1+4) | 14.119.056 | | 14.850.813 | | 15.296.598 | | 105 | 103 |
| 8. NERIZIČNE STAVKE (2+5) | 6.217.740 | | 6.797.824 | | 6.564.983 | | 109 | 97 |
| 9. AKTIVA S VANBILANSOM (3+6) | 20.336.796 | | 21.648.637 | | 21.861.581 | | 106 | 101 |

Bruto bilansna aktiva²¹ iznosi 18,7 milijardi KM i veća je za 2% ili 301 milion KM u odnosu na kraj 2015. godine. Rizična bilansna aktiva iznosi 12,6 milijardi KM, što je 67% bruto bilansne aktive, s ostvarenim rastom od 4% ili 463 miliona KM u prvoj polovini 2016. godine. Nerizična bilansna aktiva iznosi šest milijardi KM i manja je za 3% ili 162 miliona KM u odnosu na kraj prošle godine.

Vanbilansne rizične stavke iznose 2,7 milijardi KM, s padom od 1% ili 17 miliona KM, a nerizične stavke 437 miliona KM, s padom od 14% ili 71 milion KM u odnosu na kraj 2015. godine.

Uticaj ekonomske krize na ukupnu ekonomiju i privredu u BiH je i dalje izražen, što se odražava na ključnu djelatnost banaka, odnosno segment kreditiranja. U prvoj polovini 2016. godine ostvaren je rast kredita od 3% ili 361 milion KM (u 2015. godini rast iznosio 4% ili 440 miliona KM). Sa 30. 06. 2016. godine krediti su iznosili 12 milijardi KM, što je učešće od 68,5% (+0,8 procentnih poena).

U prvoj polovini 2016. godine plasirano je ukupno 4,3 milijarde KM novih kredita, što je za 11% ili 437 miliona KM više u odnosu na isti period prethodne godine. Od ukupno plasiranih kredita na privredu se odnosi 70%, a na stanovništvo 26,7% (na kraju 2015. godine: privreda 68%, stanovništvo 27%). Ročna struktura novoodobrenih kredita: dugoročni 46%, kratkoročni 54% (na kraju 2015. godine: dugoročni 47%, kratkoročni 53%).

Tri najveće banke u F BiH s iznosom kredita od 6,5 milijardi KM imaju učešće od 54% u ukupnim kreditima na nivou sistema.

Trend i promjena učešća pojedinih sektora u ukupnoj strukturi kredita dati su u sljedećoj tabeli.

²⁰ Isključen iznos kredita od 191 milion KM pokriven novčanim depozitom (uključen u nerizičnu bilansnu aktivu).

²¹ Izvor podataka: Izvještaj o klasifikaciji aktive bilansa i vanbilansnih stavki banaka.

Tabela 20: Sektorska struktura kredita

| SEKTORI | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | | INDEKS | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(4/2) | 9(6/4) |
| Vladine institucije | 190.401 | 1,7 | 250.805 | 2,2 | 250.869 | 2,1 | 132 | 100 |
| Javna preduzeća | 253.057 | 2,3 | 269.507 | 2,3 | 214.260 | 1,8 | 106 | 79 |
| Privatna preduzeća i društ. | 5.216.068 | 46,7 | 5.328.591 | 45,9 | 5.592.266 | 46,7 | 102 | 105 |
| Bankarske institucije | 10.449 | 0,1 | 5.701 | 0,0 | 4.061 | 0,0 | 55 | 71 |
| Nebankarske finansijske instit. | 43.424 | 0,3 | 41.542 | 0,4 | 51.825 | 0,4 | 96 | 125 |
| Gradani | 5.448.307 | 48,8 | 5.705.684 | 49,1 | 5.847.162 | 48,9 | 105 | 102 |
| Ostalo | 8.571 | 0,1 | 8.914 | 0,1 | 10.858 | 0,1 | 104 | 122 |
| UKUPNO | 11.170.277 | 100,0 | 11.610.744 | 100,0 | 11.971.301 | 100,0 | 104 | 103 |

U sektorskoj strukturi kredita dominantna su dva sektora: stanovništvo i privatna preduzeća, dok je kreditiranje ostalih sektora nezнатно. U prvoj polovini 2016. godine zabilježena su pozitivna kretanja u segmentu sektorskog kreditiranja, posebno u drugom kvartalu, odnosno veće kreditiranje privatnih preduzeća nego stanovništva. Za razliku od 2015. godine, kada je ostvaren skroman rast kredita plasiranih privatnim preduzećima od 2% ili 112 miliona KM, u prvoj polovini 2016. godine stopa rasta iznosila je 5% ili 264 miliona KM, tako da su sa 30. 06. 2016. godine krediti ovog sektora dostigli iznos od 5,6 milijardi KM i učešće od 46,7% (+0,8 procenatnih poena). S druge strane, banke su u 2015. godini više kreditirale sektor stanovništva, koji je znatno manje rizičan, ostvaren je rast od 5% ili 257 miliona KM. U prvih šest mjeseci 2016. godine nastavljen je rast kredita ovom sektoru, ali u znatno manjem obimu, odnosno stopa je iznosila 2% ili 141 milion KM, dok je učešće blago smanjeno sa 49,1% na 48,9% i sa 30. 06. 2016. godine iznosili su 5,8 milijardi KM.

Prema dostavljenim podacima od banaka sa stanjem 30. 06. 2016. godine, s aspekta strukture kredita stanovništву po namjeni: učešće kredita za finansiranje potrošnih dobara²² iznosi 79,4%, učešće stambenih kredita iznosi 18,3%, a sa preostalih 2,3% kreditirani su mali zanati, mali biznis i poljoprivreda (na kraju 2015. godine: potrošna dobra 78,5%, stambeni 19%, mali zanati, mali biznis i poljoprivreda 2,5%).

Tri najveće banke u sistemu plasirale su stanovništву 61,6%, a privatnim preduzećima 45,4% ukupnih kredita datih ovim sektorima (na kraju 2015. godine: stanovništvo 62%, privatna preduzeća 45,6%).

Valutna struktura kredita: najveće učešće od 59% ili 7,1 milijardu KM imaju krediti odobreni s valutnom klauzulom (EUR: 6,9 milijardi KM ili 98%, CHF: 165 miliona KM ili 2,3%), krediti u domaćoj valuti 40% ili 4,7 milijardi KM, a najmanje učešće od samo 1% ili 170 miliona KM imaju krediti u stranoj valuti (od toga se skoro sve odnosi na EUR: 165 miliona KM ili 97%). Ukupan iznos kredita s valutnom klauzulom u CHF valuti od 165 miliona KM ima učešće od 1,4% u ukupnom kreditnom portfoliju i skoro cijeli iznos se odnosi na jednu banku u sistemu (na kraju 2015. godine 1,7%).

Budući da su plasmani, odnosno krediti najrizičniji dio aktive banaka, njihov kvalitet predstavlja jednu od najznačajnijih determinanti stabilnosti i uspješnosti poslovanja banaka. Ocjena kvaliteta aktive je ustvari ocjena izloženosti kreditnom riziku plasmana banke, odnosno identificiranje potencijalnih kreditnih gubitaka.

Kvalitet aktive i vanbilansnih rizičnih stavki, opći kreditni rizik, potencijalni kreditni gubici po kategorijama klasifikacije dati su u sljedećoj tabeli.

²² Uključeno kartično poslovanje.

Tabela 21: Klasifikacija aktive, opći kreditni rizik (OKR) i potencijalni kreditni gubici (PKG)

| Kategorija klasifikacije | 31.12.2014. | | | 31.12.2015. | | | 30.06.2016. | | | INDEKS | |
|------------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|----------|-----------|----------------|----------|-----------|---------|---------|
| | Klasif. aktiva | Učešće % | OKR PKG | Klasif. aktiva | Učešće % | OKR PKG | Klasif. aktiva | Učešće % | OKR PKG | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11(5/2) | 12(8/5) |
| A | 11.494.730 | 81,4 | 229.895 | 12.316.066 | 82,9 | 246.321 | 12.840.479 | 83,9 | 256.811 | 107 | 104 |
| B | 955.518 | 6,8 | 83.031 | 950.153 | 6,4 | 76.023 | 930.106 | 6,1 | 73.497 | 99 | 98 |
| C | 272.134 | 1,9 | 64.168 | 301.862 | 2,0 | 75.796 | 243.330 | 1,6 | 62.964 | 111 | 81 |
| D | 523.939 | 3,7 | 301.942 | 426.025 | 2,9 | 252.682 | 437.271 | 2,9 | 263.099 | 81 | 103 |
| E | 872.735 | 6,2 | 872.039 | 856.707 | 5,8 | 856.701 | 845.412 | 5,5 | 845.412 | 98 | 99 |
| Rizična ak. (A-E) | 14.119.056 | 100,0 | 1.551.075 | 14.850.813 | 100,0 | 1.507.523 | 15.296.598 | 100,0 | 1.501.783 | 105 | 103 |
| Klasifikovana (B-E) | 2.624.326 | 18,6 | 1.321.180 | 2.534.747 | 17,1 | 1.261.202 | 2.456.119 | 16,1 | 1.244.972 | 97 | 97 |
| Nekvalitetna (C-E) | 1.668.808 | 11,8 | 1.238.149 | 1.584.594 | 10,7 | 1.185.179 | 1.526.013 | 10,0 | 1.171.475 | 95 | 96 |
| Nerizična akt. ²³ | 6.217.740 | | | 6.797.824 | | | 6.564.983 | | | 109 | 97 |
| UKUPNO (rizična i nerizična) | 20.336.796 | | | 21.648.637 | | | 21.861.581 | | | 106 | 101 |

Prvi indikator i upozoravajući signal da postoje potencijalni problemi u otplati kredita je rast dospjelih potraživanja i učešća u ukupnim kreditima. U prvoj polovini 2016. godine dospjela potraživanja su smanjena za 1% ili sedam miliona KM (u 2015. godini pad 2% ili 24 miliona KM). Sa 30. 06. 2016. godine dospjela potraživanja iznose 1,2 milijarde KM, a učešće je smanjeno sa 10,2% na 9,9%.

Ako se analizira kvalitet rizične aktive kroz kretanje i promjene ključnih pokazatelja, može se konstatovati da su u prvoj polovini 2016. godine ključni pokazatelji kvaliteta aktive blago poboljšani u odnosu na kraj 2015. godine. Kod nekih banaka pokazatelji su imali blage oscilacije (poboljšanje ili pogoršanje), odnosno devet banaka ima pokazatelje učešća klasifikovane u odnosu na rizičnu aktiju lošije od bankarskog sektora, a sedam banaka ima pokazatelje učešća nekvalitetne u odnosu na rizičnu aktiju lošije od bankarskog sektora.

Klasifikovana aktiva je sa 30. 06. 2016. godine iznosila 2,5 milijardi KM, a nekvalitetna 1,5 milijardi KM.

Klasifikovana aktiva (B-E) je smanjena za 3% ili 79 miliona KM (u 2015. godini pad od 3% ili 90 miliona KM). B kategorija je smanjena za 2% ili 20 miliona KM u odnosu na kraj 2015. godine, a nekvalitetna aktiva (C-E) je smanjena za 4% ili 59 miliona KM, najvećim dijelom po osnovu trajno otpisane aktive u iznosu od 34 miliona KM (u 2015. godini nekvalitetna aktiva je smanjena za 5% ili 84 miliona KM).

Koeficijent iskazan kroz učešće klasifikovane u rizičnoj aktivi iznosi 16,1%, a smanjenje za jedan procentni poen u odnosu na kraj 2015. godine je rezultat, s jedne strane, navedenog smanjenja klasifikovane aktive, a s druge strane, rasta rizične aktive od 3% ili 446 miliona KM.

Najvažniji pokazatelj kvaliteta aktive je odnos nekvalitetne i rizične aktive, iznosi 10%, što je niže za 0,7 procentnih poena u odnosu na kraj 2015. godine. Međutim, to treba uzeti s dozom opreza i rezerve, imajući u vidu da učešće B kategorije iznosi 6,1%, te sumnju da dio plasmana koji su iskazani u ovoj kategoriji imaju lošiji kvalitet i da trebaju biti kategorizirani kao nekvalitetna aktiva.

²³ Stavke aktive koje se, u skladu s članom 2. stav (2) Odluke o minimalnim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka, ne klasificuju i stavke na koje se, u skladu sa čl.22. stav (8) Odluke, ne obračunavaju rezerve za OKG od 2%.


Sektorska analiza podataka temelji se na pokazateljima kvaliteta kredita datih za dva najznačajnija sektora: pravnim licima i stanovništvu. Dva navedena pokazatelja za ove sektore se značajno razlikuju i ukazuju na postojanje veće izloženosti kreditnom riziku, a time i potencijalnim kreditnim gubicima, kod kredita plasiranih pravnim licima.

Tabela 22: Klasifikacija kredita datih stanovništvu i pravnim licima

| Kategorija klasifikacije | 31.12.2015. | | | | | 30.06.2016. | | | | | UKUPNO INDEKS | | |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|-------------------|--------------|------------|
| | Stanovni štvo | Učešće % | Pravna lica | Učešće % | UKUPNO Iznos Učešće | Stanovni štvo | Učešće % | Pravna lica | Učešće % | UKUPNO Iznos Učešće | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (2+4) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 (8+10) | 13 | 14(12/6) |
| A | 5.036.775 | 88,3 | 4.349.749 | 73,7 | 9.386.524 | 80,8 | 5.190.888 | 88,8 | 4.644.244 | 75,8 | 9.835.132 | 82,2 | 105 |
| B | 154.179 | 2,7 | 568.108 | 9,6 | 722.287 | 6,2 | 157.492 | 2,7 | 539.964 | 8,8 | 697.456 | 5,8 | 97 |
| C | 71.098 | 1,3 | 223.704 | 3,8 | 294.802 | 2,5 | 66.964 | 1,1 | 162.633 | 2,7 | 229.597 | 1,9 | 78 |
| D | 87.497 | 1,5 | 324.282 | 5,5 | 411.779 | 3,6 | 81.976 | 1,4 | 342.640 | 5,6 | 424.616 | 3,5 | 103 |
| E | 356.132 | 6,2 | 439.220 | 7,4 | 795.352 | 6,9 | 349.842 | 6,0 | 434.658 | 7,1 | 784.500 | 6,6 | 99 |
| UKUPNO | 5.705.681 | 100,0 | 5.905.063 | 100,0 | 11.610.744 | 100,0 | 5.847.162 | 100,0 | 6.124.139 | 100,0 | 11.971.301 | 100,0 | 103 |
| Klas. kred. B-E | 668.906 | 11,7 | 1.555.314 | 26,3 | 2.224.220 | 19,2 | 656.274 | 11,2 | 1.479.895 | 24,2 | 2.136.169 | 17,8 | 96 |
| Nekv. kred C-E | 514.727 | 9,0 | 987.206 | 16,7 | 1.501.933 | 12,9 | 498.782 | 8,5 | 939.931 | 15,3 | 1.438.713 | 12,0 | 96 |
| | 49,1 | | 50,9 | | 100,0 | | 48,8 | | 51,2 | | 100,0 | | |
| Učešće po sektorima u klasifikovanim kreditima, nekvalitetnim kreditima i B kategoriji: | | | | | | | | | | | | | |
| Klasifikacija B-E | 30,1 | | 69,9 | | 100,0 | | 30,7 | | 69,3 | | 100,0 | | |
| Nekvalitetni C-E | 34,3 | | 65,7 | | 100,0 | | 34,7 | | 65,3 | | 100,0 | | |
| Kategorija B | 21,3 | | 78,7 | | 100,0 | | 22,6 | | 77,4 | | 100,0 | | |


Indikatori kvaliteta kredita u prvoj polovini 2016. godine blago su poboljšani u odnosu na kraj prethodne godine, učešće klasifikovanih kredita je smanjeno na i dalje visokih 17,8% (-1,4 procentna poena), zbog pada istih za 4% ili 88 miliona KM, i to pada kod pravnih lica za 5% ili 75 miliona KM i stanovništva za 2% ili 13 miliona KM.

Učešće nekvalitetnih kredita, kao ključni indikator kvaliteta kredita, smanjeno je sa 12,9% na 12,0%. Ukupni nekvalitetni krediti su smanjeni za 4% ili 63 miliona KM u odnosu na kraj 2015. godine (od čega se 31 milion KM odnosi na trajni otpis), kao rezultat smanjenja nekvalitetnih kredita pravnih lica za 5% ili 47 miliona KM i stanovništva za 3% ili 16 miliona KM. Na poboljšanje ovog indikatora pozitivan uticaj je imao i kreditni rast od 3% ili 361 milion KM.



Od ukupnih kredita plasiranih pravnim licima u iznosu od šest milijardi KM, sa 30. 06. 2016. godine u kategorije B do E klasificirano je i dalje zabrinjavajuće visokih 24,2% ili 1,5 milijardi KM, što je smanjenje za 2,1 procentni poen u odnosu na kraj 2015. godine (u 2015. godini učešće je smanjeno za 2,4 procentna poena), dok je pokazatelj za sektor stanovništva znatno bolji. Od ukupno odobrenih kredita stanovništву u iznosu od 5,8 milijardi KM, u navedene kategorije klasificirano je 656 miliona KM ili 11,2%, što je smanjenje za 0,5 procentnih poena u odnosu na kraj 2015. godine (u 2015. godini učešće je smanjeno za 0,6 procentnih poena).

Navedena kretanja su rezultat stanja u realnom sektoru i djelovanja ekonomske krize na privredu i ukupnu ekonomiju u BiH, zbog čega kreditni portfolio pravnih lica ima znatno lošiji kvalitet od sektora stanovništva.



Najvažniji indikator kvaliteta kreditnog portfolija je učešće nekvalitetnih kredita. Od ukupnih nekvalitetnih kredita na pravna lica se odnosi 65%, a na stanovništvo 35% (na kraju 2015. godine: pravna lica 66%, stanovništvo 34%). U prvoj polovini 2016. godine učešće nekvalitetnih kredita i kod sektora stanovništva i kod pravnih lica je smanjeno. Od ukupnih kredita plasiranih pravnim licima na nekvalitetne kredite se odnosi 15,3% ili 940 miliona KM, što je za 1,4 procenata poena manje nego na kraju 2015. godine (u 2015. godini učešće je smanjeno za 1,6 procenata poena). Za sektor stanovništva isti iznose 8,5% ili 499 miliona KM, što je za 0,5 procenata poena manje (u 2015. godini učešće smanjeno za 0,7 procenata poena).

Detaljnija i potpunija analiza temelji se na podacima o granskoj koncentraciji kredita unutar sektora pravnih lica (po sektorima) i stanovništa (po namjeni).

Tabela 23: Granska koncentracija kredita

| OPIS | 31.12.2015. | | | | 30.06.2016. | | | | INDEKS | |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|--|
| | Ukupni krediti | | Nekvalitetni krediti | | Ukupni krediti | | Nekvalitetni krediti | | | |
| | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (4/2) | 6 | 7 | 8 | 9 (8/6) | 10 (6/2) 11(8/4) | |
| 1. Krediti pravnim licima za: | | | | | | | | | | |
| Poljoprivreda (AGR) | 121.964 | 1,1 | 20.754 | 17,0 | 120.879 | 1,0 | 20.418 | 16,9 | 99 98 | |
| Proizvodnja (IND) | 1.662.318 | 14,3 | 352.021 | 21,2 | 1.717.358 | 14,3 | 331.676 | 19,3 | 103 94 | |
| Gradevinarstvo (CON) | 437.853 | 3,8 | 116.850 | 26,7 | 400.506 | 3,3 | 77.613 | 19,4 | 91 66 | |
| Trgovina (TRD) | 2.298.963 | 19,8 | 303.715 | 13,2 | 2.398.892 | 20,0 | 291.119 | 12,1 | 104 96 | |
| Ugostiteljstvo (HTR) | 196.355 | 1,7 | 24.929 | 12,7 | 223.777 | 1,9 | 23.162 | 10,4 | 114 93 | |
| Ostalo ²⁴ | 1.187.610 | 10,2 | 168.937 | 14,2 | 1.262.727 | 10,5 | 195.943 | 15,5 | 106 116 | |
| UKUPNO 1. | 5.905.063 | 50,9 | 987.206 | 16,7 | 6.124.139 | 51,2 | 939.931 | 15,3 | 104 95 | |
| 2. Krediti stanovništvu za: | | | | | | | | | | |
| Opću potrošnju | 4.503.904 | 38,8 | 301.755 | 6,7 | 4.643.287 | 38,8 | 303.132 | 6,5 | 103 100 | |
| Stambenu izgradnju | 1.088.139 | 9,3 | 181.511 | 16,7 | 1.071.916 | 9,0 | 169.964 | 15,9 | 99 94 | |
| Obavljanje djelatnosti (obrtnici) | 113.638 | 1,0 | 31.461 | 27,7 | 131.959 | 1,1 | 25.686 | 19,5 | 116 82 | |
| UKUPNO 2. | 5.705.681 | 49,1 | 514.727 | 9,0 | 5.847.162 | 48,8 | 498.782 | 8,5 | 102 97 | |
| UKUPNO (1.+2.) | 11.610.744 | 100,0 | 1.501.933 | 12,9 | 11.971.301 | 100,0 | 1.438.713 | 12,0 | 103 96 | |

²⁴ Uključeni sljedeći sektori: saobraćaj,skladištenje i komunikacije (TRC); finansijsko posredovanje (FIN); poslovanje nekretninama,iznajmljivanje i poslovne usluge (RER); javna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje (GOV) i ostalo.

Najveće učešće u ukupnim kreditima, kod pravnih lica imaju sektori trgovine 20% i proizvodnje 14,3%, a kod stanovništva najveće učešće imaju krediti za opću potrošnju 38,8% i stambeni krediti 9%, što je na približno istom nivou kao i na kraju 2015. godine.

Već duži period negativan i jak uticaj ekonomске krize posebno je izražen u nekoliko ključnih sektora, što se vidi iz pokazatelja učešća nekvalitetnih kredita. Sektor građevinarstva, koji u ukupnim kreditima ima nisko učešće od svega 3,3%, i dalje ima najveće učešće nekvalitetnih kredita od 19,4%, sa trendom daljeg smanjenja: u prvoj polovini 2016. godine smanjeno je za visokih 7,3 procentna poena (u 2015. godini smanjeno je za 2,4 procenatna poena). Takođe, kod sektora poljoprivrede, koji ima najmanje učešće od 1%, nekvalitetni krediti imaju visoko učešće od 16,9% (12/15: 17%), koje je smanjeno za 0,1 procenatni poen u odnosu na kraj prethodne godine.


Ipak, fokus je na dva sektora s najvećim učešćem u ukupnim kreditima, a to su sektor trgovine (20%) i proizvodnje (14,3%). Nivo kredita plasiranih sektoru proizvodnje od 1,7 milijardi KM je blago povećan za 3% ili 55 miliona KM, dok su nekvalitetni krediti u prvoj polovini 2016. godine smanjeni za 6% ili 20 miliona KM, odnosno na 332 miliona KM, što je uticalo na pad učešća sa 21,2% na 19,3% (u 2015. godini pad je iznosio 7% ili 25 miliona KM, a učešće je smanjeno za 2,4 procenatna poena, odnosno na 21,2%). S druge strane, kreditiranje sektora trgovine u prvoj polovini 2016. godine povećano je za 4% ili 100 miliona KM, odnosno na nivo od 2,4 milijarde KM. Nekvalitetni krediti kod ovog sektora smanjeni su za 4% ili 13 miliona KM, sa 30. 06. 2016. godine iznosili su 291 milion KM, a učešće je smanjeno za 1,1 procenatni poen, odnosno na 12,1% (u 2015. godini ostvaren je pad od 13% ili 46 miliona KM, a učešće je smanjeno sa 15,4% na 13,2%), što je znatno bolji pokazatelj nego kod sektora proizvodnje.

Kod stanovništva dominiraju krediti za opću potrošnju, koji imaju i najveće učešće od 38,8% u ukupnim kreditima. U prvoj polovini 2016. godine zabilježen je rast ovih kredita od 3% ili 139 miliona KM, ali najveći relativni rast su imali obrtnici od 16% ili 18 miliona KM, dok su stambeni krediti smanjeni za 1% ili 16 miliona KM. Najlošiji pokazatelj učešća nekvalitetnih kredita od 19,5% (na kraju 2015. godine 27,7%) imaju krediti plasirani obrtnicima, s niskim učešćem od 1,1% u ukupnim kreditima. Relativno visoko učešće nekvalitetnih kredita od 15,9% imaju stambeni krediti (na kraju 2015. godine 16,7%), dok krediti za opću potrošnju imaju najniže učešće nekvalitetnih kredita od 6,5% (na kraju 2015. godine 6,7%).

Nivo općeg kreditnog rizika i procijenjenih potencijalnih kreditnih gubitaka po kategorijama klasifikacije, utvrđenih u skladu sa kriterijima i metodologijom propisanoj u odlukama FBA, njihov trend i struktura na nivou bankarskog sektora dati su u sljedećoj tabeli i grafikonu.

Tabela 24: Struktura i trend općeg kreditnog rizika i potencijalnih kreditnih gubitaka

| Kategorija klasifikacije | IZNOS (u 000 KM) I STRUKTURA (u %) | | | | | | INDEKS | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-----------|------------|
| | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | | 8 (4/2) | 9 (6/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| A | 229.895 | 14,8 | 246.321 | 16,3 | 256.811 | 17,1 | 107 | 104 |
| B | 83.031 | 5,4 | 76.023 | 5,0 | 73.497 | 4,9 | 92 | 97 |
| C | 64.168 | 4,1 | 75.796 | 5,0 | 62.964 | 4,2 | 118 | 83 |
| D | 301.942 | 19,5 | 252.682 | 16,7 | 263.099 | 17,5 | 84 | 104 |
| E | 872.039 | 56,2 | 856.701 | 57,0 | 845.412 | 56,3 | 98 | 99 |
| UKUPNO | 1.551.075 | 100,0 | 1.507.523 | 100,0 | 1.501.783 | 100,0 | 97 | 100 |

Grafikon 19: Struktura i trend općeg kreditnog rizika i potencijalnih kred. gubitaka

Analizirajući nivo obračunatih RKG ukupno i po kategorijama klasifikacije, u odnosu na kraj 2015. godine, rezerve za opći kreditni rizik (za kategoriju A) i potencijalne kreditne gubitke su na istom nivou od 1,5 milijardi KM. Rezerve za opći kreditni rizik su veće za 4% ili 10 miliona KM, a rezerve za potencijalne kreditne gubitke su manje za 1% ili 16 miliona KM u odnosu na kraj 2015. godine. Rezerve za B kategoriju su manje za 3% ili tri miliona KM i iznose 73 miliona KM, a rezerve za nekvalitetnu aktivu su smanjene za 1% ili 14 miliona KM, odnosno na nivo od 1,2 milijarde KM, najviše po osnovu smanjenja rezervi za C kategoriju za 17% ili 13 miliona KM i rezervi za E kategoriju za 1% ili 11 miliona KM.

Jedan od najvažnijih pokazatelja kvaliteta aktive je odnos potencijalnih kreditnih gubitaka (PKG) i rizične aktive sa vanbilansom, iznosi 8,1% i manji je za 0,4 procentna poena u odnosu na kraj 2015. godine.

Sa 30. 06. 2016. godine banke su prosječno za B kategoriju imale obračunate rezerve po stopi od 8%, za C kategoriju 26%, D kategoriju 60% i E 100% (na kraju 2015. godine: B 8%, C 25%, D 59% i E 100%).²⁵

U skladu sa MRS/MSFI banke su obavezne umanjenja vrijednosti imovine knjižiti kroz troškove formirajući ispravke vrijednosti za bilansne stavke i rezerviranja za rizične vanbilansne stavke (ranije troškovi RKG).

Pregled ukupnih stavki aktive (bilans i vanbilans) i stavki u statusu neizmirenja obaveza (default), kao i pripadajuće ispravke vrijednosti i rezerviranja (utvrđenih u skladu sa internim metodologijama banaka čiji je minimum elemenata propisan regulativom FBA) dati su u sljedećoj tabeli.

²⁵ Prema Odluci o minimalnim standardima za upravljanjem kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka, banke su dužne da obračunavaju rezerve za kreditne gubitke po kategorijama klasifikacije u sljedećim procentima: A-2%, B 5-15%, C 16-40%, D 41-60% i E 100%.

Tabela 25: Procjena i vrednovanje rizičnih stavki po MRS-u 39 i MRS-u 37

| Opis | IZNOS (u 000 KM) I UČEŠĆE (u%) | | | | | INDEKS 6 (4/2) | |
|---|----------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----|-------------------|--|
| | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | | | | |
| | Iznos 2 | Učešće 3 | Iznos 4 | Učešće 5 | | | |
| 1. RIZIČNA AKTIVA (a+b) | 14.850.813 | 100,0% | 15.296.598 | 100,0% | 103 | | |
| a) Stavke u statusu neizmirenja obaveza (default) | 1.681.006 | 11,3% | 1.613.107 | 10,5% | 96 | | |
| a.1. bilansne stavke u defaultu | 1.662.958 | | 1.592.147 | | 96 | | |
| a.2. vanbilansne stavke u defaultu | 18.048 | | 20.960 | | 116 | | |
| b) Stavke u statusu izmirenja obaveza (performing assets) | 13.169.807 | 88,7% | 13.683.491 | 89,5% | 104 | | |
| 1.1 UKUPNE ISPRAVKE VRIJEDNOSTI RIZIČNE AKTIVE (a+b) | 1.269.548 | 100,0% | 1.257.228 | 100,0% | 99 | | |
| a) Ispravke vrijednosti za default | 1.117.269 | 88,0% | 1.097.218 | 87,3% | 98 | | |
| a.1. Ispravke vrijednosti bilansnih stavki u defaultu | 1.110.757 | | 1.084.726 | | 98 | | |
| a.2. Rezerve za vanbilans u defaultu | 6.512 | | 12.492 | | 192 | | |
| b) Ispravke vrijednosti za performing assets (IBNR ²⁶) | 152.279 | 12,0% | 160.010 | 12,7% | 105 | | |
| 2. UKUPNI KREDITI (a+b) | 11.610.744 | 100,0% | 11.971.301 | | 103 | | |
| a) Krediti u defaultu (non-performing loans) | 1.605.754 | 13,8% | 1.535.093 | 12,8% | 96 | | |
| b) Krediti u statusu izmirenja obaveza (performing loans) | 10.004.990 | 86,2% | 10.436.208 | 87,2% | 104 | | |
| 2.1. ISPRAVKA VRIJEDNOSTI KREDITA (a+b) | 1.181.736 | 100,0% | 1.160.348 | 100,0% | 98 | | |
| a) Ispravka vrijednosti kredita u defaultu | 1.061.476 | 89,8% | 1.026.740 | 88,5% | 97 | | |
| b) Ispravka vrijednosti performing kredita (IBNR kredita) | 120.260 | 10,2% | 133.608 | 11,5% | 111 | | |
| Pokrivenost stavki u statusu neizmirenja obaveza (default) | 66,5% | | 68,0% | | | | |
| Pokrivenost stavki u statusu izmirenja obaveza (performing assets) | 1,2% | | 1,2% | | | | |
| Pokrivenost rizične aktive ukupnim ispravkama vrijednosti | 8,5% | | 8,2% | | | | |

Krediti u statusu neizmirenja obaveza (default) u prvoj polovini 2016. godine su smanjeni za 4% ili 71 milion KM (u 2015. godini smanjeni za 7% ili 115 miliona KM), s napomenom da su nekvalitetni krediti smanjeni za 4% ili 63 miliona KM. Učešće kredita u defaultu u ukupnim kreditima je smanjeno za jedan procentni poen i iznosi 12,8%, a nekvalitetnih kredita 12%. Učešće svih stavki u defaultu u ukupnoj rizičnoj aktivi je smanjeno za 0,8 procenatnih poena i iznosi 10,5%.

Pokrivenost stavki u defaultu ispravkama vrijednosti je povećana i iznosi 68% (na kraju 2015. godine 66,5%) zbog većeg pada defaulta (4%), u odnosu na pad ispravki vrijednosti za default (2%). Pokrivenost nekvalitetne aktive rezervama za kreditne gubitke je neznatno povećana i iznosi 76,7% (na kraju 2015. godine: 74,8%).

Pokrivenost stavki u statusu izmirenja obaveza (performing assets) je na istom nivou i iznosi 1,2%, dok je pokrivenost rizične aktive ukupnim ispravkama vrijednosti blago smanjena i iznosi 8,2% (na kraju 2015. godine 8,5%). Pokazatelj pokrivenosti rizične aktive ukupnim obračunatim regulatornim rezervama za kreditne gubitke (rezervama za opći kreditni rizik i posebnim rezervama za kreditne gubitke) je smanjen sa 10,2% na 9,8%.

U cilju ublažavanja negativnih efekata elementarne nepogode, FBA je 30. 06. 2014. godine donijela Odluku o privremenim mjerama za tretman kreditnih obaveza klijenata banaka koji su pogodjeni elementarnim nepogodama²⁷.

Postupajući po navedenoj Odluci, banke u Federaciji BiH su u drugoj polovini 2014. godine, od ukupno primljenih 296 zahtjeva za moratorij na kreditne obaveze, odobrile 207 zahtjeva u ukupnom iznosu od 34 miliona KM ili 70% od ukupnog broja upućenih zahtjeva za moratorij. Sa 30. 06. 2016. godine stanje

²⁶ IBNR (identified but not reported)-latentni gubici.

²⁷ "Službene novine F BiH", br.55/14.

navedenih kredita iznosi sedam miliona KM, od čega se na pravna lica odnosi četiri miliona KM, a na fizička lica tri miliona KM.

Takođe, u skladu s navedenom Odlukom, banke su u drugoj polovini 2014. godine, od ukupno primljenih 285 zahtjeva za restrukturiranje kreditnih obaveza, odobrile 190 zahtjeva u ukupnom iznosu od 39 miliona KM ili 67% od ukupnog broja upućenih zahtjeva za restrukturiranje kreditnih obaveza. Sa 30. 06. 2016. godine stanje restrukturiranih kredita iznosi 41 milion KM, od čega se na pravna lica odnosi 40 miliona KM, a na fizička lica jedan milion KM. Restrukturirani krediti obuhvataju i kredite sa moratorijem nakon isteka moratorija.

Krediti odobreni u skladu s navedenom Odlukom u odnosu na ukupne kredite sa 30. 06. 2016. godine imaju veoma nisko učešće: moratorij 0,05% i restrukturiranje 0,34%.

Zbog trenda rasta nenaplativih potraživanja, odnosno kašnjenja klijenata u plaćanju dospjelih kreditnih obaveza došlo je do aktiviranja jemstava kod jednog broja kredita u kašnjenju, koji su imali ovakvu vrstu osiguranja. FBA je od 31. 12. 2009. godine propisala izvještaj o otpati kredita na teret jemaca, s ciljem prikupljanja, praćenja i analize podataka o kreditima koje otplaćuju jemci. Prema izvještajima banaka u FBiH sa 30. 06. 2016. godine, od ukupnog broja kreditnih partija koji iznosi 1.165.030, 1.115 kreditnih partija su otplaćivali jemci (1.269 jemaca). Učešće iznosa kredita i broja kreditnih partija koje otplaćuju jemci u odnosu na podatke za ukupan sistem je nizak i iznosi svega 0,24% i 0,1%.

Analiza kvaliteta aktive, odnosno kreditnog portfolija pojedinačnih banaka, kao i on site kontrole u samim bankama, ukazuju da je kreditni rizik dominantni rizik kod najvećeg broja banaka, a zabrinjava činjenica da jedan broj banaka ima neadekvatne prakse upravljanja, odnosno ocjene, mjerjenja, praćenja i kontrole kreditnog rizika i klasifikaciju aktive, što se u on site kontrolama utvrdilo kroz značajne iznose nedostajućih rezervi za kreditne gubitke, koje su zatim banke formirale po nalogu FBA. Takođe, analizirajući kvalitet aktive u bankama grupiranim prema vlasničkoj strukturi, evidentno je da su pokazatelji kod banaka u većinskom vlasništvu rezidenata (šest „domaćih“ privatnih banaka) lošiji nego kod banaka u većinskom stranom vlasništvu (10 banaka).

Učešće nekvalitetnih kredita kod banaka u većinskom stranom vlasništvu iznosi 11% (12/15: 11,7%), a kod „domaćih banaka“ 27% (12/15: 30,4%), što je posljedica neadekvatnih i slabih sistema upravljanja kreditnim rizikom, posebno u ključnoj fazi kod odobravanja kredita, kao i nerazvijene risk funkcije. Značajne slabosti i neefikasne prakse utvrđene su i u fazi preventivnog djelovanja kroz rano prepoznavanje problema u servisiranju (otplati) kredita, kao i u radu s nekvalitetnom aktivom u cilju njenog smanjenja putem naplate ili kvalitetnog restrukturiranja.

FBA je bankama, kod kojih je kontrolom ocijenjen slab kvalitet aktive i slabe prakse upravljanja kreditnim rizikom i/ili koje imaju negativne trendove, odnosno pad kvaliteta aktive, naložila korektivne mjere u smislu izrade operativnog programa upravljanja nekvalitetnom aktivom, koji mora sadržavati plan aktivnosti na poboljšanju postojećih praksi upravljanja kreditnim rizikom, odnosno kvaliteta aktive, smanjenje postojećih koncentracija, te rješavanje problema nekvalitetne aktive i sprječavanje njenog daljeg pogoršanja, kao i jačanje risk funkcije, odnosno njenog značaja i kvaliteta rada. Izvršavanje naloga FBA se kontinuirano nadzire kroz pojačan postkontrolni postupak na osnovu izvještaja i ostale dokumentacije dostavljene od strane banaka, kao i provjere istog u ciljanim on site kontrolama. Nadzor ovog segmenta poslovanja je pojačan zbog evidentnih negativnih trendova, što značajno utiče i na pogoršanje profitabilnosti banaka i slabljenje kapitalne osnove kod nekih banaka, zbog čega banke moraju pravovremeno poduzeti aktivnosti na pribavljanju kapitala iz eksternih izvora.

Transakcije s povezanim licima

U svom poslovanju banke su izložene raznim vrstama rizika, od kojih poseban značaj ima rizik vezan za transakcije s licima povezanim sa bankom.

FBA je, u skladu sa Bazelskim standardima, uspostavila određene opreznosne principe i zahtjeve vezane za transakcije s licima povezanim s bankom, što je regulirano Odlukom o minimalnim standardima za poslovanje banaka s licima povezanim s bankom, u kojoj su propisani uslovi i način poslovanja banaka s povezanim licima. Na osnovu te Odluke i Zakona o bankama Nadzorni odbor banke, a na prijedlog direktora, dužan je da doneše posebne politike banke za poslovanje s povezanim licima i da prati njihovu primjenu.

Odlukama FBA propisan je i poseban set izvještaja koji obuhvaćaju transakcije s jednim dijelom povezanih lica, i to kredite i potencijalne i preuzete vanbilansne obaveze (garancije, akreditivi, preuzete kreditne obaveze) kao najčešći i najrizičniji vid transakcija između banaka i povezanih lica.

Set propisanih izvještaja uključuje podatke o kreditima datim sljedećim kategorijama povezanih lica:

- dioničarima banke s više od 5% glasačkih prava,
- članovima Nadzornog odbora i uprave banke i
- supsidijarnim licima i drugim preduzećima povezanim s bankom.

-000 KM-

Tabela 26: Transakcije s povezanim licima

| Opis | DATI KREDITI ²⁸ | | | INDEKS | |
|---|----------------------------|-------------|-------------|--------|-----|
| | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 30.06.2016. | 3/2 | 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dioničarima sa više od 5% glasačkih prava, subs. i drugim povezanim pred. | 160.135 | 89.014 | 115.081 | 56 | 129 |
| Članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju | 409 | 446 | 579 | 109 | 130 |
| Upravi banke | 1.994 | 3.023 | 3.313 | 152 | 110 |
| UKUPNO | 162.538 | 92.483 | 118.973 | 57 | 129 |
| Potencijalne i preuzete vanbil. obaveze | 21.826 | 9.326 | 8.241 | 43 | 88 |

U posmatranom periodu kreditne izloženosti prema osobama povezanim s bankom su povećane za 4%, dok su potencijalne obaveze smanjene za 12%, zbog smanjenja izloženosti kod jedne banke. Iz prezentiranih podataka može se zaključiti da se i dalje radi o malom iznosu kreditno-garancijskih poslova s povezanim licima i da je nivo rizika na nivou sistema nizak. Međutim, evidentno je da je ovaj rizik značajno viši u bankama koje imaju disperziju u vlasničkoj strukturi, odnosno u „domaćim bankama“ u vlasništvu rezidenata. FBA posebnu pažnju (u on site kontrolama) usmjerava na poslovanje banaka s povezanim licima, naročito ocjeni sistema identifikacije i monitoringa izloženosti riziku poslovanja s povezanim licima. Kontrolori FBA na licu mjesta daju naloge za otklanjanje uočenih propusta u određenim rokovima i pokreću prekršajne postupke, a sastavni dio tih aktivnosti je i praćenje i nadzor provođenja datih naloga u postkontrolnom postupku. To se pozitivno odrazilo na ovaj segment poslovanja, jer je u bankama značajno poboljšan kvalitet upravljanja ovim rizikom.

²⁸ Pored kredita, uključena i ostala potraživanja, deponovana sredstva i plasmani dioničarima (finansijskim institucijama) sa više od 5% glasačkih prava.

2.2. Profitabilnost

Prema podacima iz bilansa uspjeha, na nivou bankarskog sistema u Federaciji BiH, u prvoj polovini 2016. godine ostvaren je pozitivan finansijski rezultat - dobit u iznosu od 139 miliona KM, što je za 7% ili devet miliona KM više u odnosu na isti period prošle godine, a za 22 miliona KM više od ostvarene dobiti u 2015. godini²⁹. Pozitivan efekat na finansijski rezultat sistema prevashodno je imalo ostvarenje veće dobiti kod dvanaest banaka koje su pozitivno poslovale i u istom periodu prošle godine (efekat 22 miliona KM). S druge strane, negativan efekat od 13 miliona KM je prvenstveno rezultat ostvarenja većeg gubitka kod jedne banke, manje dobiti kod tri banke, te ostvarenog gubitka kod jedne banke, koja je u istom periodu prošle godine poslovala pozitivno.

Najveći uticaj na poboljšanje profitabilnosti većine banaka i dalje je prvenstveno rezultat primjenjenog novog metodološkog pristupa (implementacija MRS 37/39 od 31. 12. 2011. godine), što posljedično ima uticaj na manji nivo troškova ispravki vrijednosti. Smanjenje kamatnog prihoda se i dalje kompenzira znatno većim smanjenjem kamatnih rashoda, što rezultira rastom neto kamatnog prihoda, a što je, uz i dalje dobru operativnu profitabilnost (rast operativnih prihoda po osnovu naknada i efikasno upravljanje operativnim rashodima), uticalo na ostvarenje veće dobiti u odnosu na isti period prošle godine.

Pozitivan finansijski rezultat od 147 miliona KM ostvarilo je 15 banaka i isti je veći za 12% ili 15 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine. Istovremeno, gubitak u poslovanju u iznosu od osam miliona KM iskazan je kod dvije banke i isti je veći (672%) u odnosu na isti period prošle godine.

Detaljniji podaci dati su u sljedećoj tabeli.

-000 KM-

| Opis | 30.06.2014. | | 30.06.2015. | | 30.06.2016. | |
|---------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| | Iznos | Broj banaka | Iznos | Broj banaka | Iznos | Broj banaka |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Gubitak | -9.362 | 1 | -1.028 | 1 | -7.942 | 2 |
| Dobit | 94.701 | 16 | 131.940 | 16 | 147.430 | 15 |
| Ukupno | 85.339 | 17 | 130.912 | 17 | 139.488 | 17 |

Kao i u ostalim segmentima, i u ovom su prisutne koncentracije: od ukupno ostvarene dobiti (147 miliona KM) 62% ili 92 miliona KM se odnosi na dvije najveće banke u sistemu, čiji je udio aktive u bankarskom sektoru 47%, dok se gubitak od osam miliona KM najvećim dijelom (95%) odnosi na jednu banku sa učešćem aktive u sistemu od 4,9%. Analitički podaci pokazuju da ukupno dvanaest banaka ima bolji finansijski rezultat (za 22 miliona KM), dok pet banaka imaju lošiji rezultat (za 13 miliona KM).

Na osnovu analitičkih podataka, kao i pokazatelja za ocjenu kvaliteta profitabilnosti (visina ostvarenog finansijskog rezultata-dobit/gubitak i koeficijenata koji se koriste za ocjenu profitabilnosti, produktivnosti i efikasnosti poslovanja, te drugih parametara vezanih za ocjenu uspješnosti poslovanja), evidentno je da je ukupna profitabilnost sistema poboljšana, posebno kod većih banaka, koje su ostvarile veću dobit nego u istom periodu prošle godine, što je prvenstveno rezultat primjenjenog novog metodološkog pristupa, a kod najvećih banaka i povećanja prihoda iz osnova naknada za izvršene usluge. Međutim, cijeniti profitabilnost samo kroz nivo ostvarenog finansijskog rezultata nije adekvatno, jer treba uzeti u obzir i druge bitne faktore koji utiču na održivost i kvalitet zarade, odnosno profita. Tu je svakako najvažnije istaći kreditni rizik i negativne trendove u kvalitetu aktive u poslednjih nekoliko godina, što se vidi kroz rast loših i nenaplativih plasmana (s napomenom da je

²⁹ Nakon završene revizije finansijskih izvještaja za 2015. godinu, na nivou bankarskog sistema ostvaren je u 2015. godini finansijski rezultat-dobit (nakon poreza) od 117 miliona KM.

krajem 2015. godine došlo do smanjenja nekvalitetnih kredita prvenstveno kao rezultat značajnog iznosa trajnog otpisa, sa prisutnim blagim trendom smanjenja i u prvoj polovini 2016. godine), a što nije u korelaciji sa smanjenjem troškova ispravki vrijednosti (nakon implementacije MRS-a 39 i 37), što je najvažniji faktor koji je uticao na poboljšanje finansijskog rezultata u većini banaka u zadnje četiri godine. Navedeno upućuje na zaključak i sumnju da su ispravke vrijednosti kod jednog broja banaka podcijenjene i nisu na adekvatnom nivou.

Na nivou sistema ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 475 miliona KM, što je povećanje u odnosu na isti period prošle godine od 6% ili 26 miliona KM, većim dijelom kao rezultat rasta operativnih prihoda. Ukupni nekamatni rashodi iznose 336 miliona KM, sa stopom rasta od 5% ili 17 miliona KM u odnosu na isti period prošle godine.

I pored rasta prosječnih kamatonosnih kredita (kod većine banaka) za 3,3%, kao i činjenice da je rast loših kredita zaustavljen, sa blagim padom u prvoj polovini 2016. godine, smanjenje prosječne kamatne stope na kredite, kao rezultat pada aktivnih kamatnih stopa, imalo je za posljedicu blagi pad kamatnih prihoda. Iako je jedan broj banaka zabilježio povećanje kamatnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, kao rezultat intenziviranja kreditnih aktivnosti, znatno niži kamatni prihodi kod dvije veće banke, najvećim dijelom uticali su na smanjenje na nivou sistema. Kamatni prihodi iznose 377 miliona KM, što je na približno istom nivou u odnosu na prošlu godinu (- 0,8% ili tri miliona KM), sa smanjenjem učešća u strukturi ukupnog prihoda sa 84,6% na 79,4%. Najveće učešće imaju prihodi od kamata po kreditima koji su na nivou od 337 miliona KM i zabilježili su pad od 2% ili šest miliona KM i učešća u ukupnom prihodu sa 76,3% na 71%, a što je djelimično amortizirano rastom ostalih prihoda od kamata, najvećim dijelom od vladinih institucija po osnovu ulaganja u vrijednosne papire.

Već duži period prisutan trend pada kamatnih rashoda nastavljen je i u prvoj polovini 2016. godine. Kamatni rashodi su u odnosu na isti period prethodne godine imali znatno veću stopu pada (-15%) u odnosu na stopu smanjenja kamatnih prihoda (-1%), a nominalno kamatni rashodi smanjeni su za 15 miliona KM, a kamatni prihodi za tri miliona KM. Kamatni rashodi iznose 86 miliona KM, a njihovo učešće u strukturi ukupnog prihoda smanjeno je sa 22,4% na 18,1%. U strukturi kamatnih rashoda treba istaći da su kamatni rashodi po depozitima u iznosu od 75 miliona KM, i pored rasta prosječnih kamatonosnih depozita za 6%, smanjeni za 15% ili 13 miliona KM, što je rezultat strukture depozitne osnove, odnosno većeg učešća depozita koji nose nižu kamatnu stopu, ali i politike kamatnih stopa banaka i kontinuiranog smanjenja kamatnih stopa na depozite, što je u konačnici rezultiralo smanjenjem prosječnih kamatnih stopa na depozite za uporedni period sa 1,91% na 1,54%. Kamatni rashodi po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama, u odnosu na isti period prošle godine, smanjeni su 20% ili dva miliona KM, sa smanjenjem učešća u ukupnom prihodu sa 1,7% na 1,3%.

Kao rezultat znatno većeg pada kamatnih rashoda (-15%) od pada kamatnih prihoda (-1%), neto kamatni prihod povećan je za 4% ili 12 miliona KM i iznosi 291 milion KM, sa smanjenim učešćem u strukturi ukupnog prihoda sa 62,2% na 61,3%.

Operativni prihodi iznose 184 miliona KM i u odnosu na isti period prethodne godine veći su za 8% ili 14 miliona KM, a njihovo učešće u strukturi ukupnog prihoda povećano je sa 37,8% na 38,7%. U okviru operativnih prihoda najveće učešće imaju naknade za izvršene usluge koje imaju rast od 14% ili 15 miliona KM. Može se zaključiti da banke smanjenje kamatnih prihoda kompenziraju kontinuiranim rastom naknada za izvršene usluge.

Ukupni nekamatni rashodi iznose 336 miliona KM i u odnosu na isti period prethodne godine povećani su za 5% ili 17 miliona KM, kao rezultat povećanih i poslovnih i direktnih troškova i operativnih rashoda. Istovremeno, njihovo učešće u strukturi ukupnog prihoda neznatno je smanjeno sa 70,9% na 70,7%, zbog približno istog rasta i ukupnog prihoda. Troškovi ispravke vrijednosti iznose 41 milion KM i u odnosu na isti period prethodne godine veći su za 8% ili tri miliona KM (na što je najveći

uticaj imalo povećanje kod jedne velike banke za sedam miliona KM), dok je učešće u strukturi ukupnog prihoda blago povećano sa 8,4% na 8,6%.

S druge strane, operativni rashodi s iznosom od 250 miliona KM i učešćem od 52,6% u ukupnom prihodu, bilježe rast od 3% ili osam miliona KM, najvećim dijelom po osnovu rasta ostalih operativnih troškova koji su povećani za 8% ili četiri miliona KM (što je najvećim dijelom posljedica rasta kod jedne banke od šest miliona KM). Troškovi plata i doprinosa, kao najveća stavka operativnih rashoda, neznatno su povećani za 0,5% i iznose 121 milion KM ili 25,5% ukupnog prihoda, dok su troškovi fiksne aktive povećani 4%, iznose 75 miliona KM, što je učešće u ukupnom prihodu od 15,7%. Banke su u periodu nakon izbijanja krize poduzele brojne mjere na racionalizaciji troškova poslovanja, prije svega na smanjenju operativnih rashoda, što je jednim dijelom ublažilo negativan uticaj pada kamatnih prihoda zbog smanjenog obima kreditnih aktivnosti i pada kvaliteta kreditnog portfolija.

Trend i struktura ukupnih prihoda i rashoda daje se u sljedećim tabelama i grafikonima.

- u 000 KM-

Tabela 28: Struktura ukupnih prihoda

| Struktura ukupnih prihoda | 30.06.2014. | | 30.06.2015. | | 30.06.2016. | | INDEKS | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------|------------|
| | Iznos | % | Iznos | % | Iznos | % | 8 (4/2) | 9 (6/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| I Prihodi od kamata i slični prihodi | | | | | | | | |
| Kamatonošni rač. depozita kod depoz.inst. | 2.489 | 0,5 | 647 | 0,1 | 1.063 | 0,2 | 26 | 164 |
| Krediti i poslovni lizinga | 346.714 | 63,7 | 342.837 | 62,3 | 337.240 | 60,0 | 99 | 98 |
| Ostali prihodi od kamata | 37.272 | 6,8 | 36.912 | 6,7 | 39.041 | 7,0 | 99 | 106 |
| UKUPNO | 386.475 | 71,0 | 380.396 | 69,1 | 377.344 | 67,2 | 98 | 99 |
| II Operativni prihodi | | | | | | | | |
| Naknade za izvršene usluge | 114.775 | 21,1 | 121.549 | 22,1 | 137.444 | 24,5 | 106 | 113 |
| Prihodi iz posl. sa devizama | 19.405 | 3,6 | 22.390 | 4,1 | 22.168 | 4,0 | 115 | 99 |
| Ostali operativni prihodi | 23.408 | 4,3 | 25.854 | 4,7 | 24.310 | 4,3 | 110 | 94 |
| UKUPNO | 157.588 | 29,0 | 169.793 | 30,9 | 183.922 | 32,8 | 108 | 108 |
| UKUPNI PRIHODI (I + II) | 544.063 | 100,0 | 550.189 | 100,0 | 561.266 | 100,0 | 101 | 102 |

Grafikon 20: Struktura ukupnih prihoda





Tabela 29: Struktura ukupnih rashoda

| Struktura ukupnih rashoda | 30.06.2014. | | 30.06.2015. | | 30.06.2016. | | INDEKS |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| | Iznos | % | Iznos | % | Iznos | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (4/2)/ 9 (6/4) |
| I Rashodi od kamata i slični rashodi | | | | | | | |
| Depoziti | 98.178 | 21,4 | 87.946 | 21,0 | 75.042 | 17,8 | 90 85 |
| Obaveze po uzetim kredit. i ostalim pozajm. | 10.183 | 2,2 | 7.721 | 1,8 | 6.160 | 1,5 | 76 80 |
| Ostali rashodi od kamata | 7.045 | 1,6 | 5.089 | 1,2 | 4.769 | 1,1 | 72 94 |
| UKUPNO | 115.406 | 25,2 | 100.756 | 24,0 | 85.971 | 20,4 | 87 85 |
| II Ukupni nekamatni rashodi | | | | | | | |
| Troškovi ispravke vrijed. rizične akt. rezerviranja za poten.ob i ostala vrijed.uskladenje | 66.088 | 14,4 | 37.696 | 9,0 | 40.639 | 9,6 | 57 108 |
| Troškovi plata i doprinosa | 122.503 | 26,7 | 120.517 | 28,7 | 121.099 | 28,7 | 98 100 |
| Troškovi posl.prostora i amortizacija | 72.377 | 15,8 | 71.614 | 17,1 | 74.706 | 17,7 | 99 104 |
| Ostali poslovni i direktni troškovi | 37.371 | 8,1 | 38.757 | 9,2 | 45.376 | 10,8 | 104 117 |
| Ostali operativni troškovi | 44.979 | 9,8 | 49.898 | 12,0 | 53.987 | 12,8 | 111 108 |
| UKUPNO | 343.318 | 74,8 | 318.482 | 76,0 | 335.807 | 79,6 | 93 105 |
| UKUPNI RASHODI (I + II) | 458.724 | 100,0 | 419.238 | 100,0 | 421.778 | 100,0 | 91 101 |

Grafikon 21: Struktura ukupnih rashoda

U sljedećoj tabeli dati su najznačajniji koeficijenti za ocjenu profitabilnosti, produktivnosti i efikasnosti banaka.

- u %-

Tabela 30: Koeficijenti profitabilnost, produktivnosti i efikasnosti po periodima

| KOEFICIJENTI | 30.06.2014. | 30.06.2015. | 30.06.2016. |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Dobit na prosječnu aktivu | 0,6 | 0,8 | 0,8 |
| Dobit na prosječni ukupni kapital | 3,6 | 5,2 | 5,3 |
| Dobit na prosječni dionički kapital | 7,0 | 10,5 | 11,9 |
| Neto prihod od kamata/ prosječna aktiva | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
| Operativni prihodi/ prosječna aktiva | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Ukupan prihod/ prosječna aktiva | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| Poslovni i direktni rashodi ³⁰ /prosječna aktiva | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Operativni rashodi/ prosječna aktiva | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| Ukupni nekamatni rashodi/ prosječna aktiva | 2,2 | 2,0 | 2,0 |

Analizom osnovnih parametara za ocjenu kvaliteta profitabilnosti, i pored većeg iznosa ostvarene dobiti u odnosu na isti period prethodne godine, zbog istog rasta i prosječne aktive, ROAA (zarada na prosječnu aktivu) je zadržana na nivou od 0,8%, dok ROAE (zarada na prosječni dionički kapital) bilježi povećanje sa 10,5% na 11,9%, zbog smanjenja prosječnog dioničkog kapitala (najvećim dijelom zbog

³⁰ U rashode su uključeni troškovi ispravke vrijednosti.

značajnog pokrića gubitka kod jedne banke). Produktivnost banaka, mjerena odnosom ukupnog prihoda i prosječne aktive (2,8%), zadržana je na skoro istom nivou zbog približno istog rasta i ukupnog prihoda i prosječne aktive.

U pogoršanim uslovima poslovanja banaka i zbog posljedica ekonomske i finansijske krize na bankarski sektor u F BiH, profitabilnost banaka će i u narednom periodu najviše biti pod uticajem i zavisiće od dva ključna faktora: a) dalje kretanje i trend u kvalitetu aktive, odnosno nivo kreditnih gubitaka i kreditnog rizika i b) efikasnost upravljanja i kontrola operativnih prihoda i troškova. S druge strane, za povećanje profitabilnosti banaka, nužno je zadržati pozitivan trend kreditnog rasta, uz primjenu i striktno poštivanje opreznih kreditnih standarda kod odobravanja kredita. Također, dobit banaka, odnosno finansijski rezultat biće u velikoj mjeri pod utjecajem cjenovnog i kamatnog rizika, kako na strani izvora i kretanja cijena izvora finansiranja banaka, tako i mogućnosti ostvarivanja kamatne marže koja će biti dovoljna da pokrije sve nekamatne rashode i na kraju, osigura i zadovoljavajuću dobit na uloženi kapital za vlasnike banaka. Stoga je ključni faktor efikasnosti i profitabilnosti svake banke kvalitet menadžmenta i poslovna politika koju vodi, kao i kvalitet i efikasnost uspostavljenih sistema upravljanja rizicima, jer se time najdirektnije utiče na njene performanse.

2.3. Ponderisane nominalne i efektivne kamatne stope

U cilju veće transparentnosti i lakše usporedivosti uvjeta banaka za odobravanje kredita i primanje depozita i zaštite klijenata kroz uvođenje transparentnog prikaza troškova kredita odnosno prihoda depozita, a u skladu s međunarodnim standardima, kriterijima i praksama u drugim zemljama, FBA je od 01. 07. 2007. godine propisala jedinstven način obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope³¹ za sve banke sa sjedištem u Federaciji BiH i njihove organizacione dijelove koji posluju na teritoriji F BiH, kao i na organizacione dijelove banaka koji posluju u Federaciji BiH. Efektivna kamatna stopa predstavlja stvarnu cijenu kredita, odnosno prihoda na depozit, izraženu kao procenat na godišnjem nivou.

Efektivnom kamatnom stopom se smatra dekurzivna kamatna stopa koja se obračunava na godišnjem nivou, i to primjenom složenog kamatnog računa, na način da se diskontovana novčana primanja izjednačavaju sa diskontovanim novčanim izdacima odobrenih kredita, odnosno primljenih depozita.

Banke su obavezne mjesečno izvještavati FBA o ponderisanim nominalnim i efektivnim kamatnim stopama na kredite i depozite odobrene odnosno primljene u izvještajnom mjesecu, u skladu s propisanom metodologijom³².


U sljedećoj tabeli daje se pregled ponderisanih nominalnih i efektivnih kamatnih stopa (dalje: NKS i EKS) na kredite na nivou bankarskog sistema i za dva najznačajnija sektora (privreda i stanovništvo) za decembar 2014. godine, mart, juni i decembar 2015. godine, te mart i juni 2016. godine.

³¹ Odluka o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite ("Službene novine F BiH", br. 48/12-prečišćeni tekst i 23/14).

³² Uputstvo za primjenu Odluke o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite i Uputstvo za izračunavanje ponderisane nominalne i efektivne kamatne stope.

Tabela 31: Ponderisane prosječne NKS i EKS na kredite

| O P I S | 12/2014. | | 3/2015. | | 6/2015. | | 12/2015. | | 3/2016. | | 6/2016. | |
|--|----------|------|---------|------|---------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|-------|
| | NKS | EKS | NKS | EKS | NKS | EKS | NKS | EKS | NKS | EKS | NKS | EKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Ponderisane kam. stope na kratkoročne kredite | 5,58 | 6,07 | 5,23 | 4,89 | 5,35 | 5,35 | 4,89 | 5,35 | 4,49 | 5,22 | 4,15 | 4,58 |
| 1.1. Privredi | 5,55 | 5,99 | 5,19 | 4,84 | 5,25 | 5,26 | 4,84 | 5,25 | 4,43 | 5,10 | 4,08 | 4,42 |
| 1.2. Stanovništvo | 6,57 | 8,90 | 8,09 | 8,21 | 11,74 | 11,47 | 8,21 | 11,74 | 7,92 | 13,40 | 8,05 | 14,68 |
| 2. Ponderisane kam. stope na dugoročne kredite | 6,00 | 7,28 | 6,85 | 6,18 | 7,06 | 7,24 | 6,18 | 7,06 | 6,52 | 7,68 | 5,93 | 6,93 |
| 2.1. Privredi | 5,29 | 6,76 | 6,31 | 5,31 | 5,67 | 5,84 | 5,31 | 5,67 | 5,24 | 5,61 | 4,66 | 4,97 |
| 2.2. Stanovništvo | 7,50 | 8,60 | 7,38 | 7,10 | 8,55 | 8,44 | 7,10 | 8,55 | 7,33 | 8,99 | 7,15 | 8,82 |
| 3. Ukupno ponderisane kam. stope na kredite | 5,80 | 6,72 | 5,98 | 5,51 | 6,17 | 6,21 | 5,51 | 6,17 | 5,40 | 6,32 | 5,01 | 5,72 |
| 3.1. Privredi | 5,43 | 6,32 | 5,45 | 4,99 | 5,38 | 5,43 | 4,99 | 5,38 | 4,63 | 5,22 | 4,26 | 4,59 |
| 3.2. Stanovništvo | 7,44 | 8,62 | 7,40 | 7,13 | 8,64 | 8,53 | 7,13 | 8,64 | 7,35 | 9,12 | 7,17 | 8,98 |

Grafikon 22: Ponderisane prosječne mjesecne EKS na kredite po ročnosti


Kod analize trenda kamatnih stopa relevantno je pratiti kretanje ponderisane EKS, a razlika u odnosu na ponderisanu NKS je rezultat naknada i provizija koji se plaćaju banci za odobreni kredit i koji ulaze u obračun cijene kredita. Zato EKS predstavlja stvarnu cijenu kredita.

U prvoj polovini 2016. godine ponderisana EKS na kredite bilježi oscilacije unutar 0,38 procenatnih poena, sa najvišom stopom zabilježenom u martu od 6,32%, a najnižom u februaru od 5,94%. Ponderisane kamatne stope na kratkoročne kredite bilježe oscilacije unutar 0,77 procenatnih poena, a na dugoročne kredite se kreću unutar raspona od 0,75 procenatnih poena.

Ponderisana EKS na kratkoročne kredite u junu 2016. godine iznosila je 4,58%, što je za 0,77 procenatnih poena niže u odnosu na decembar 2015. godine, dok je ponderisana EKS na dugoročne kredite iznosila 6,93%, što je za 0,13 procenatnih poena niže u odnosu na decembar 2015. godine.

Kamatne stope na kredite plasirane u dva najvažnija sektora: privredi i stanovništvo³³, u posmatranom periodu 2016. godine su se kretale u suprotnom smjeru. Kamatne stope privredi su zabilježile trend daljnog blagog smanjenja, dok su ponderisane EKS stanovništvo generalno bile na nešto višem nivou u odnosu na prethodnu godinu, što je prezentirano u sljedećem grafikonu.

³³ Po metodologiji razvrstavanja u sektore, obrtnici se uključuju u sektor stanovništva.

Grafikon 23: Ponderisane prosječne mjesecne EKS na kredite privredi i stanovništvu

Ponderisana EKS na kredite odobrene privredi je i dalje znatno niža od EKS na kredite odobrene stanovništvu i u junu 2016. godine je iznosila 4,59% (12/2015: 5,38%). Kod dugoročnih kredita privrede zabilježeno je smanjenje EKS sa 5,67% na 4,97%, dok su EKS na kratkoročne kredite imale smanjenje od 0,83 procentnih poena (sa 5,25% na 4,42%).

EKS na kredite plasirane stanovništvu u junu 2016. godine iznosila je 8,98%, što je bilo za 0,34 procentna poena više u odnosu na nivo iz decembra 2015. godine. EKS na kratkoročne kredite plasirane ovom sektoru je, sa nivoa iz decembra 2015. godine od 11,74% povećana na 14,68%, s napomenom da se, na mjesecnom nivou, ovako visok nivo efektive kamatne stope bilježi od marta 2016. godine, dok je u januaru i februaru 2016. godine EKS bila ispod 11%. EKS na dugoročne kredite stanovništva bilježi blaži rast, te je u junu 2016. godine iznosila 8,82% što je za 0,27 procentnih poena više u odnosu na decembar 2015. godine.

Posmatrano u periodu od zadnjih pet godina, evidentan je umjeren, ali kontinuiran pad ponderisanih prosječnih EKS na kredite izračunate na godišnjem nivou, primarno kod privrede, dok je kod stanovništva kontinuiran pad iz ranijih godina u 2015. godini zaustavljen, nakon čega je zabilježen blagi rast u prvoj polovini 2016. godine (iako su nominalne kamatne stope na kredite stanovništva u blagom padu, EKS raste zbog povećanih naknada i drugih povezanih troškova kredita), a što se vidi u sljedećoj tabeli.


Tabela 32: Ponderisane prosječne NKS i EKS na kredite na godišnjem nivou i za I polovinu 2016.

| OPIS | 2012. | | 2013. | | 2014. | | 2015. | | I polovina 2016. | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-------|
| | NKS | EKS | NKS | EKS | NKS | EKS | NKS | EKS | NKS | EKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Ponderisane kam. stope na kratkoročne kredite | 6,45 | 7,01 | 6,17 | 6,66 | 5,72 | 6,25 | 5,10 | 5,50 | 4,22 | 4,67 |
| 1.1. Privredi | 6,43 | 6,94 | 6,22 | 6,66 | 5,70 | 6,17 | 5,07 | 5,42 | 4,15 | 4,52 |
| 1.2. Stanovništvo | 8,41 | 11,52 | 8,09 | 11,08 | 7,98 | 11,39 | 7,84 | 11,37 | 7,87 | 13,38 |
| 2. Ponderisane kam. stope na dugoročne kredite | 7,78 | 8,70 | 7,66 | 8,48 | 6,98 | 7,80 | 6,60 | 7,57 | 6,26 | 7,36 |
| 2.1. Privredi | 6,86 | 7,51 | 6,65 | 7,12 | 6,19 | 6,81 | 5,63 | 6,20 | 4,93 | 5,24 |
| 2.2. Stanovništvo | 8,44 | 9,57 | 8,35 | 9,40 | 7,66 | 8,66 | 7,36 | 8,65 | 7,32 | 9,04 |
| 3. Ukupno ponderisane kam. stope na kredite | 6,99 | 7,70 | 6,82 | 7,46 | 6,32 | 6,98 | 5,81 | 6,48 | 5,15 | 5,90 |
| 3.1. Privredi | 6,52 | 7,07 | 6,33 | 6,78 | 5,84 | 6,35 | 5,23 | 5,64 | 4,37 | 4,72 |
| 3.2. Stanovništvo | 8,44 | 9,68 | 8,33 | 9,48 | 7,68 | 8,77 | 7,37 | 8,74 | 7,33 | 9,18 |

Ponderisane NKS i EKS na oročene depozite, izračunate na osnovu mjesecnih izvještaja, za bankarski sektor prikazane su u sljedećoj tabeli.

Tabela 33: Ponderisane prosječne NKS i EKS na depozite

| O P I S | 12/2014. | | 03/2015. | | 06/2015. | | 12/2015. | | 03/2016. | | 06/2016. | |
|---|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| | NKS | EKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Ponderisane kam. stope na kratkoročne depozite | 0,92 | 0,93 | 1,10 | 1,11 | 0,72 | 0,73 | 0,34 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,36 |
| 1.1. do tri mjeseca | 0,42 | 0,42 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 1.2. do jedne godine | 1,94 | 1,97 | 1,38 | 1,40 | 1,26 | 1,28 | 1,18 | 1,25 | 0,86 | 0,87 | 0,72 | 0,76 |
| 2. Ponderisane kam. stope na dugoročne depozite | 2,67 | 2,74 | 2,63 | 2,66 | 2,25 | 2,29 | 1,92 | 2,01 | 1,97 | 1,98 | 1,81 | 1,85 |
| 2.1. do tri godine | 2,40 | 2,48 | 2,42 | 2,45 | 2,21 | 2,26 | 1,67 | 1,68 | 1,88 | 1,89 | 1,65 | 1,70 |
| 2.2. preko tri godine | 3,41 | 3,43 | 3,23 | 3,25 | 2,33 | 2,33 | 2,46 | 2,72 | 2,29 | 2,32 | 2,23 | 2,21 |
| 3. Ukupno ponderisane kam. stope na depozite | 1,47 | 1,50 | 2,06 | 2,08 | 1,69 | 1,72 | 0,92 | 0,96 | 0,94 | 0,95 | 0,90 | 0,92 |

Grafikon 24: Ponderisane prosječne mjesecne EKS na depozite

Za razliku od kredita, kod kojih uticaj na stvarnu cijenu imaju troškovi povezani s odobravanjem i servisiranjem kredita (pod uslovom da su poznati kod odobravanja), kod depozita gotovo da nema razlike između nominalne i efektivne kamatne stope.

U odnosu na decembar 2015. godine, ponderisane EKS na kratkoročne, dugoročne i ukupne oročene depozite bilježe samo neznatne promjene, odnosno, nastavljen je trend njihovog vrlo blagog smanjenja. Ponderisana EKS na ukupne oročene depozite iznosi 0,92%, što je za 0,04 procentna poena niže u odnosu na decembar 2015. godine.

Ponderisana EKS na kratkoročne depozite je u junu 2016. godine iznosi 0,36%, što je bilo neznatno više od nivoa iz decembra 2015. godine. Najviša je zabilježena u januaru 2016. godine kada je iznosi 0,44%. Ponderisana EKS na dugoročne depozite bilježi oscilacije unutar 0,46 procenntih poena i iznosi 1,85% (decembar 2015. godine 2,01%).

Ako se analizira kretanje kamatnih stopa na kratkoročne depozite po periodima ročnosti, EKS na depozite oročene do tri mjeseca bilježi blagi rast od 0,04 procentna poena i iznosi 0,25%. S druge strane, kamatna stopa na depozite oročene do jedne godine bilježi nešto veći pad i iznosi 0,76% (12/2015: 1,25%).

Ponderisana EKS na dugoročne depozite oročene do tri godine iznosi 1,70% što je neznatno više u odnosu na nivo iz decembra 2015. godine. EKS na depozite oročene preko tri godine u junu 2016. godine iznosi 2,21% što je smanjenje od 0,51 procentni poen posmatrano u odnosu na decembar 2015. godine kada je ista iznosi 2,72%.

Prosječna EKS na depozite stanovništva je niža za 0,28 procentnih poena u odnosu na decembar 2015. godine i iznosi 1,46%. Kod privrede, prosječna EKS u junu 2016. godine je iznosila 1,54% (decembar 2015. godine 1,81%).

Ukoliko se analizira kretanje ponderisanih prosječnih kamatnih stopa na depozite na godišnjem nivou, u zadnjih pet godina evidentan je kontinuiran pad kamatnih stopa na dugoročne depozite, dok su kamatne stope na kratkoročne depozite, uz prisutne oscilacije, takođe na najnižem nivou u posljednjih pet godina, a što se može vidjeti u tabeli u nastavku.

Tabela 34: Ponderisane prosječne NKS i EKS na depozite na godišnjem nivou i za I polovinu 2016.

| OPIS | 2012. | | 2013. | | 2014. | | 2015. | | I polovina 2016. | |
|---|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------------------|------|
| | NKS | EKS | NKS | EKS | NKS | EKS | NKS | EKS | NKS | EKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Ponderisane kam. stope na kratkoročne depozite | 1,45 | 1,47 | 1,65 | 1,67 | 1,20 | 1,23 | 0,60 | 0,61 | 0,38 | 0,38 |
| 1.1. do tri mjeseca | 0,86 | 0,88 | 1,47 | 1,47 | 0,79 | 0,80 | 0,27 | 0,28 | 0,27 | 0,27 |
| 1.2. do jedne godine | 2,55 | 2,57 | 1,85 | 1,87 | 1,72 | 1,76 | 1,25 | 1,28 | 0,76 | 0,78 |
| 2. Ponderisane kam. stope na dugoročne depozite | 3,78 | 3,81 | 3,20 | 3,23 | 2,79 | 2,82 | 2,20 | 2,23 | 1,82 | 1,84 |
| 2.1. do tri godine | 3,69 | 3,71 | 2,97 | 3,00 | 2,61 | 2,64 | 2,08 | 2,10 | 1,65 | 1,69 |
| 2.2. preko tri godine | 4,44 | 4,50 | 4,15 | 4,18 | 3,32 | 3,34 | 2,48 | 2,52 | 2,33 | 2,33 |
| 3. Ukupno ponderisane kam. stope na depozite | 2,61 | 2,64 | 2,51 | 2,53 | 2,04 | 2,07 | 1,41 | 1,43 | 0,99 | 1,00 |

Ponderisane kamatne stope na kredite koji se odnose na ugovoreno prekoračenje po računima i na depozite po viđenju, izračunate na osnovu mjesečnih izvještaja, daju se u sljedećoj tabeli.

Tabela 35: Ponderisane prosječne NKS i EKS kredite-prekoračenja po računima i na depozite po viđenju

| O P I S | 31.12.2014. | | 31.03.2015. | | 30.06.2015. | | 31.12.2015. | | 31.03.2016. | | 30.06.2016. | |
|---|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | NKS | EKS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Ponderisane kam. stope na kredite-prekoračenja po računima | 8,05 | 8,22 | 7,90 | 8,07 | 7,91 | 8,08 | 7,81 | 8,01 | 7,65 | 7,85 | 7,26 | 7,45 |
| 2. Ponderisane kam. stope na depozite po viđenju | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |

Ponderisana EKS na ukupne kredite po prekoračenjima računa za bankarski sektor u junu 2016. godine iznosila je 7,45% (smanjenje za 0,56 procentnih poena u odnosu na decembar 2015. godine), a na depozite po viđenju 0,08%, što je neznatno manje od nivoa iz decembra 2015. godine. Na ove stavke pasive EKS je u pravilu jednaka nominalnoj kamatnoj stopi.

2.4. Likvidnost

Upravljanje rizikom likvidnosti je, uz upravljanje kreditnim rizikom, jedan od najvažnijih i najsloženijih segmenata bankarskog poslovanja. Održavanje likvidnosti u tržišnoj ekonomiji je permanentna obaveza banke i osnovna pretpostavka za njenu održivost na finansijskom tržištu, te jedan od ključnih preduvjeta za uspostavljanje i očuvanje povjerenja u bankarski sistem u svakoj zemlji, njegovu stabilnost i sigurnost.

Do izbjanja globalne finansijske i ekonomске krize, u normalnim uvjetima poslovanja banaka i stabilnom okruženju, rizik likvidnosti je za banke imao sekundaran značaj, odnosno kreditni rizik je bio u prvom planu i uspostavljeni sistemi upravljanja, odnosno identificiranja, mjerjenja i kontrole ovog rizika bili su pod kontinuiranim nadzorom u cilju njihovog unaprjeđenja i poboljšanja.

Kada je došlo do poremećaja na finansijskim tržištima zbog uticaja globalne krize, rizik likvidnosti je naglo dobio na značaju i upravljanje ovim rizikom postalo je ključni faktor za nesmetano poslovanje, blagovremeno izvršavanje dospjelih obaveza i očuvanje dugoročne pozicije banke, u smislu njene solventnosti i kapitalne osnove. Pored toga treba istaći i da je međuzavisnost svih rizika kojima banka jeste ili može da bude izložena u svom poslovanju također došla do izražaja sa izbijanjem krize.

U posljednjem kvartalu 2008. godine, nakon širenja globalne krize i njenog negativnog uticaja na finansijski i ekonomski sistem u BiH, došlo je do porasta rizika likvidnosti u bankama u F BiH. Iako je došlo do povlačenja dijela štednih depozita i narušavanja povjerenja u banke, ocijenjeno je da nijednog trenutka likvidnost bankarskog sistema nije bila ugrožena, jer su banke u F BiH, zbog regulatornih zahtjeva i propisanih limita, koji se temelje na konzervativnom pristupu, imale značajna likvidna sredstva i dobru poziciju likvidnosti.

I narednih godina bankarski sektor u F BiH zadržao je dobre performanse u segmentu likvidnosnog rizika, osnovni pokazatelji likvidnosti, zahvaljujući najvećim dijelom smanjenoj kreditnoj aktivnosti, su poboljšani, a najveće promjene dešavale su se u ročnoj strukturi izvora, prije svega depozita, zbog kontinuiranog smanjenja izloženosti prema matičnim grupacijama, čiji su depoziti kod nekoliko banaka u većinskom stranom vlasništvu bili osnovni izvor finansiranja za agresivni kreditni rast ostvaren u godinama do izbijanja krize. Takođe, prisutan je kontinuirani trend smanjenja obaveza prema stranim finansijskim institucijama-kreditorima, što je takođe dio procesa razduživanja i strateške orijentacije banaka na domaće depozite, kao osnovni izvor finansiranja kreditnog rasta.

Likvidnost bankarskog sistema u Federaciji BiH i dalje se ocjenjuje dobrom, sa zadovoljavajućim učešćem likvidnih sredstava u ukupnoj aktivi, te dobrom ročnom usklađenošću finansijske aktive i obaveza. Ipak, zbog još uvijek prisutnog uticaja i djelovanja ekomske krize, ocjena je da rizik likvidnosti i dalje treba biti pod pojačanim nadzorom. Takođe, treba imati u vidu činjenicu da je uticaj krize na realni sektor još uvijek izražen, čije se negativne posljedice reflektiraju na ukupno privredno i ekonomsko okruženje u kojem banke u BiH posluju, što rezultira kašnjenjem dužnika u otplati dospjelih kreditnih obaveza i rastom nenaplativih potraživanja, odnosno do smanjenja priliva likvidnih sredstava u bankama i konverzije kreditnog rizika u rizik likvidnosti. U tom smislu, jedan od najvažnijih uticaja na poziciju likvidnosti banaka u narednom periodu će imati sposobnost banaka da adekvatno upravljuju svojom aktivom, što podrazumijeva obezbjedenje aktive koja ima dobre performanse i čiji kvalitet osigurava da se bankarski krediti zajedno sa kamatama vraćaju u skladu s rokovima dospijeća.

Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti propisani su minimalni standardi koje je banka dužna da osigura i održava u procesu upravljanja ovim rizikom, odnosno minimalni standardi za kreiranje i provođenje politike likvidnosti koja osigurava sposobnost banke da potpuno i bez odlaganja izvršava svoje obaveze na dan dospijeća.

Navedeni propis predstavlja okvir za upravljanje rizikom likvidnosti i sadrži kvalitativne i kvantitativne odredbe i zahtjeve prema bankama. Propisani su limiti koje banke trebaju ispunjavati vezano za prosječni dekadni minimum i dnevni minimum novčanih sredstava u odnosu na kratkoročne izvore, kao i minimalni limiti ročne usklađenosti dospijeća instrumenata finansijske aktive i obaveza do 180 dana.

U strukturi izvora finansiranja banaka u Federaciji BiH na dan 30. 06. 2016. godine najveće učešće od 76% i dalje imaju depoziti, zatim slijede uzeti krediti (uključujući subordinisane dugove³⁴) s učešćem od 5,6%. Uzeti krediti su sa dužim periodima ročnosti i predstavljaju kvalitetan izvor za dugoročne plasmane, te poboljšavaju ročnu usklađenost stavki aktive i obaveza, iako je već duže vrijeme prisutan trend njihovog smanjenja.

³⁴ Subordinisani dugovi: uzeti krediti i stavke trajnog karaktera.

S druge strane, ročna struktura depozita je znatno nepovoljnija³⁵, sa prisutnim promjenama u smjeru trenda u posljednjih nekoliko godina. Nakon poboljšanja i rasta učešća dugoročnih depozita u periodu 2011.-2013. godina, u 2014. godini dolazi do stagnacije, dok je u 2015. godini zabilježeno blago pogoršanje, koje je nastavljeno i u prvoj polovini 2016. godine.

- u 000 KM-

| Tabela 36: Ročna struktura depozita po ugovorenom dospijeću | | | | | | | | |
|--|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|---------------|--------|
| DEPOZITI | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | | INDEKS | |
| | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | 8(4/2) | 9(6/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(4/2) | 9(6/4) |
| Štednja i dep. po videnju | 5.771.888 | 47,6 | 6.645.840 | 50,8 | 6.954.772 | 52,2 | 115 | 105 |
| Do 3 mjeseca | 279.332 | 2,3 | 266.464 | 2,0 | 197.116 | 1,5 | 95 | 74 |
| Do 1 godine | 701.041 | 5,8 | 679.876 | 5,2 | 667.299 | 5,0 | 97 | 98 |
| 1. Ukupno kratkoročni | 6.752.261 | 55,7 | 7.592.180 | 58,0 | 7.819.187 | 58,7 | 112 | 103 |
| Do 3 godine | 3.437.563 | 28,3 | 3.502.798 | 26,7 | 3.475.128 | 26,1 | 102 | 99 |
| Preko 3 godine | 1.940.922 | 16,0 | 2.004.005 | 15,3 | 2.025.702 | 15,2 | 103 | 101 |
| 2. Ukupno dugoročni | 5.378.485 | 44,3 | 5.506.803 | 42,0 | 5.500.830 | 41,3 | 102 | 100 |
| UKUPNO (1 + 2) | 12.130.746 | 100,0 | 13.098.983 | 100,0 | 13.320.017 | 100,0 | 108 | 102 |

Ukupni depoziti su u odnosu na kraj 2015. godine povećani za 2% ili 221 milion KM, s promjenama u sektorskoj strukturi, što je najvećim dijelom rezultat rasta depozita stanovništva za 4% ili 276 miliona KM, javnih preduzeća za 4% ili 33 miliona KM, nebankarskih finansijskih institucija za 4% ili 22 miliona KM i vladinih institucija za 2% ili 21 milion KM, a s druge strane, smanjenja depozita bankarskih institucija za 12% ili 93 miliona i privatnih preduzeća za 2% ili 35 miliona KM. Depoziti stanovništva, s učešćem od 58,1%, su najveći sektorski izvor finansiranja banaka u FBiH.

Ročna struktura depozita po ugovorenom dospijeću od 2012. godine ima kontinuirani trend blagog pogoršanja, u prvoj polovini 2016. godine učešće kratkoročnih depozita je blago povećano sa 58,0% na 58,7%, a učešće dugoročnih depozita smanjeno sa 42% na 41,3%.

Promjene u ročnoj strukturi rezultat su rasta kratkoročnih depozita za 3% ili 227 miliona KM, kao posljedica rasta depozita stanovništva za 250 miliona KM, javnih preduzeća za 36 miliona KM, dok je kod bankarskih institucija zabilježen pad od 77 miliona KM. Dugoročni depoziti su blago smanjeni za šest miliona KM, kao posljedica smanjenja depozita do tri godine za 1% ili 27 miliona KM, najviše sektora nebankarskih finansijskih institucija i privatnih preduzeća, dok su depoziti preko tri godine blago povećani za 1% ili 21 milion KM, najvećim dijelom po osnovu rasta depozita stanovništva i nebankarskih finansijskih organizacija. Treba istaći da je kod dugoročnih depozita dominantno učešće dva sektora, i to: stanovništva sa povećanjem učešća sa 68,4% na 69% i javnih preduzeća sa nepromijenjenim učešćem od 9%. U depozitima oročenim od jedne do tri godine najveće učešće od 71,9% (+0,3 procentna poena) imaju depoziti stanovništva, zatim depoziti javnih preduzeća 12,7%, uz povećanje učešća za 0,1 procentni poen. U periodu preko tri godine najveće učešće od 64% imaju depoziti stanovništva uz povećanje učešća za 1,0 procentni poen, a depoziti bankarskih institucija, s već duže vrijeme prisutnim trendom smanjenja, koji je nešto usporeniji, imaju učešće od 15,1% (na kraju 2015. godine 15,9%).

Iako je ročna struktura depozita po ugovorenom dospijeću relativno dobra, za analizu rizika likvidnosti relevantnija je ročnost depozita po preostalom dospijeću, jer uključuje stanje depozita za period od izvještajnog datuma do datuma dospijeća, što je prezentirano u narednoj tabeli.

³⁵Prema preostalom dospijeću.

- u 000 KM-

| DEPOZITI | Tabela 37: Ročna struktura depozita po preostalom dospijeću | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------|------------|-------------|------------|----------|-------------|--------|--|
| | 31.12.2014. | | | 31.12.2015. | | | 30.06.2016. | | |
| | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | INDEKS | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8(4/2) | 9(6/4) | |
| Štednja i dep. po viđenju (do 7 dana) | 5.874.183 | 48,4 | 6.852.863 | 52,3 | 7.079.887 | 53,1 | 117 | 103 | |
| 7- 90 dana | 898.335 | 7,4 | 770.687 | 5,9 | 768.626 | 5,8 | 86 | 100 | |
| 91 dan do jedne godine | 2.054.981 | 17,0 | 2.080.342 | 15,9 | 2.078.500 | 15,6 | 101 | 100 | |
| 1. Ukupno kratkoročni | 8.827.499 | 72,8 | 9.703.892 | 74,1 | 9.927.013 | 74,5 | 110 | 102 | |
| Do 5 godina | 3.150.040 | 26,0 | 3.190.290 | 24,3 | 3.198.394 | 24,0 | 101 | 100 | |
| Preko 5 godina | 153.207 | 1,2 | 204.801 | 1,6 | 194.610 | 1,5 | 134 | 95 | |
| 2. Ukupno dugoročni | 3.303.247 | 27,2 | 3.395.091 | 25,9 | 3.393.004 | 25,5 | 103 | 100 | |
| UKUPNO (1 + 2) | 12.130.746 | 100,0 | 13.098.983 | 100,0 | 13.320.017 | 100,0 | 108 | 102 | |

Iz podataka se može zaključiti da je ročna struktura depozita po preostalom dospijeću znatno lošija zbog visokog učešća kratkoročnih depozita od 74,5%, sa prisutnim trendom blagog pogoršanja u prvoj polovini 2016. godine. U odnosu na kraj 2015. godine, kratkoročni depoziti su imali rast od 2% ili 223 miliona KM, sa povećanjem učešća za 0,4 procenatna poena, dok je kod dugoročnih depozita prisutan trend stagnacije, uz smanjenje učešća u ukupnim depozitima sa 25,9% na 25,5%. Ako se pogleda struktura dugoročnih depozita, vidljivo je da dominiraju depoziti s preostalom ročnošću do pet godina (94,3% dugoročnih depozita i 24% ukupnih depozita). Iako je smanjenje depozita sa preostalom ročnošću preko pet godina zaustavljen u 2014. godini, kada je zabilježeno umjereno povećanje od 17% ili 23 miliona KM, uz prisutan porast u 2015. godini od 34% ili 52 miliona KM, u prvoj polovini 2016. godine dolazi do smanjenja za 5% ili 10 miliona KM. Ako se usporede podaci o ročnosti depozita po ugovorenom i preostalom dospijeću, može se zaključiti da je od 5,5 milijardi KM dugoročno ugovorenih depozita, sa 30. 06. 2016. godine 2,1 milijarda KM, odnosno 38% dugoročno ugovorenih depozita, imalo preostalo dospijeće manje od jedne godine.

Polazeći od činjenice da postojeća ročna struktura depozita, kao najvećeg izvora finansiranja banaka u F BiH, kod većeg broja banaka postaje sve više limitirajući faktor kreditnog rasta, s obzirom da je najveća potreba banaka za plasiranjem dugoročnih kredita, te da se banke suočavaju s problemom kako osigurati kvalitetnije izvore u smislu ročnosti, posebno zbog činjenice da je značajno smanjen priliv finansijskih sredstava (zaduživanje) iz inostranstva, kako od matičnih grupacija, tako i od finansijskih institucija-kreditora, a domaći izvori su najvećim dijelom kratkoročnog karaktera, FBA je u junu 2014. godine izmijenila i dopunila postojeće propise o likvidnosti³⁶. Uz prethodno ispunjavanje propisanih uslova i saglasnost FBA, banke imaju mogućnost da određeni iznos (tzv. korektivni iznos) depozita stanovništva po viđenju koriste za kreditiranje sa dužim rokovima dospijeća. Sa 30. 06. 2016. godine pet banaka, nakon dobijene saglasnosti FBA, koriste korektivni iznos (372 miliona KM), s napomenom da su još dvije banke aplicirale za korištenje korektivnog iznosa. Cilj izmjene propisa primarno je u funkciji podsticanja kreditnog rasta, prije svega kreditiranja realnog sektora, a već su evidentni pozitivni efekti.

Međutim, supervizorska zabrinutost je takođe prisutna zbog činjenice da banke, u nedostatu kvalitetnih dugoročnih izvora, u cilju osiguranja poštivanja zakonom propisanih ograničenja vezano za ročnu usklađenost, odobravaju kratkoročne kredite koji se obnavljaju, odnosno zatvaraju novim kratkoročnim plasmanima, što suštinski znači dugoročno kreditiranje iz kratkoročnih izvora. Na taj način se prikriva prava ročnost kredita i usklađenost s izvorima, što može predstavljati ozbiljan problem u narednom periodu i potencijalnu opasnost za likvidnosnu poziciju banke.

³⁶Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o minimalnim standardima upravljanja rizikom likvidnosti banaka („Službene novine Federacije BiH“, br. 46 /14).

U funkciji planiranja potrebnog nivoa likvidnih resursa, banke trebaju planirati izvore i strukturu adekvatnog likvidnog potencijala, i u vezi s tim planirati i kreditnu politiku. Ročnost plasmana, odnosno kreditnog portfolija je determinisana upravo ročnošću izvora. S obzirom da je ročna transformacija sredstava kod banaka inherentno povezana sa funkcionalnim karakteristikama bankarskog poslovanja, banke kontinuirano kontrolisu i drže ročne debalanse između izvora i plasmana u okviru propisanih minimalnih limita.

-u 000 KM-

Tabela 38: Ročna struktura kredita

| KREDITI | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | | INDEKS | |
|--|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|--------|--------|
| | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | 8(4/2) | 9(6/4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| Dospjela potraživanja i plaćene vanbil.obaveze | 1.210.806 | 10,8 | 1.186.501 | 10,2 | 1.179.874 | 9,9 | 98 | 99 |
| Kratkoročni krediti | 2.256.837 | 20,2 | 2.283.316 | 19,7 | 2.409.878 | 20,1 | 101 | 106 |
| Dugoročni krediti | 7.702.634 | 69,0 | 8.140.927 | 70,1 | 8.381.549 | 70,0 | 106 | 103 |
| UKUPNO KREDITI | 11.170.277 | 100,0 | 11.610.744 | 100,0 | 11.971.301 | 100,0 | 104 | 103 |

U prvoj polovini 2016. godine dugoročni krediti su povećani za 3% ili 241 milion KM, kratkoročni krediti su veći za 6% ili 127 miliona KM, iznosili su 2,4 milijarde KM, dok su dospjela potraživanja iznosila 1,2 milijarde KM, nakon smanjena od 1% ili sedam miliona KM, najviše kao rezultat trajnog otpisa u iznosu od 31 milion KM, što je još jedan pokazatelj pogoršanja naplativosti dospjelih kreditnih potraživanja i problema koje dužnici banaka imaju u servisiranju svojih dugova zbog djelovanja ekonomске krize. U strukturi dospjelih potraživanja 64% se odnosi na privatna preduzeća, 34% stanovništvo i 2% na ostale sektore.

Sektorska analiza po ročnosti za dva najznačajnija sektora pokazuje da su krediti plasirani stanovništvu 86% dugoročni, a od ukupno odobrenih kredita privatnim preduzećima na dugoročne se odnosi 52%.

U strukturi aktive krediti, kao najznačajnija kategorija, imaju i dalje najveće učešće od 68,5% što je za 0,8 procentnih poena više u odnosu na kraj 2015. godine, a u prvoj polovini 2016. godine imali su blagi rast od 3%. Novčana sredstva su niža za 6% ili 270 miliona KM, a njihovo učešće, u odnosu na kraj 2015. godine, je smanjeno sa 28,3% na 26,2%.

Pregled osnovnih pokazatelja likvidnosti je prikazan u sljedećoj tabeli.

- u % -

Tabela 39: Koeficijenti likvidnosti

| Koeficijenti | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | |
|--|-------------|------|-------------|------|-------------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Likvidna sredstva ³⁷ / ukupna aktiva | | 28,5 | | 28,4 | | 26,6 |
| Likvidna sredstva / kratkoročne finans.obaveze | | 49,1 | | 48,4 | | 44,8 |
| Kratkoročne finans.obaveze/ ukupne finans.obaveze | | 69,3 | | 70,0 | | 70,7 |
| Krediti / depoziti i uzeti krediti ³⁸ | | 84,9 | | 82,9 | | 84,4 |
| Krediti / depoziti, uzeti krediti i subordinisani dugovi ³⁹ | | 83,9 | | 82,2 | | 83,7 |

U prvoj polovini 2016. godine pokazatelji su blago pogoršani, zbog smanjenja novčanih sredstava, većeg rasta kredita u odnosu na rast depozita i smanjenja uzetih kredita.

³⁷ Likvidna sredstva u užem smislu: gotovina i depoziti i druga finansijska sredstva sa preostalim rokom dospijeća manjim od tri mjeseca, isključujući međubankarske depozite.

³⁸ Iskustveni standardi su: manji od 70%-veoma solidan, 71%-75%-zadovoljavajući, 76%-80%-na granici zadovoljavajućeg, 81%-85%-nedovoljan, preko 85%-kritičan.

³⁹ Prethodni koeficijent je proširen, u izvore su uključeni i subordinisani dugovi, što je realniji pokazatelj.

Pokazatelj krediti u odnosu na depozite i uzete kredite je u 2013. godini, nakon pogoršanja u 2012. godini, poboljšan (sa 88,1% na 86,4%), a isti trend je nastavljen i u 2014. i 2015. godini. Međutim, sa 30. 06. 2016. godine pokazatelj je blago pogoršan na 84,4% (+1,5 procentnih poena), kao rezultat većeg rasta kredita od rasta depozita. Kod deset banaka pokazatelj je viši od 85% (kritični nivo). S jedne strane, kod ovih banaka to je rezultat strukture pasive (relativno značajno učešće kapitala), a s druge strane, visokog učešća kredita u aktivi. FBA posebnu pažnju, u on site kontrolama, usmjerava na banke kod kojih su utvrđene slabosti u ovom poslovnom segmentu, te nalaže bankama da poduzmu mjere i aktivnosti u cilju poboljšanja nivoa likvidnosti, te praksi upravljanja izvorima sredstava, kako bi se osigurala zadovoljavajuća pozicija likvidnosti.

Banke su u 2016. godini redovno ispunjavale obavezu održavanja propisane obavezne rezerve kod Centralne banke BiH⁴⁰. Obavezna rezerva, kao značajan instrument monetarne politike, u BiH, u uslovima funkcioniranja valutnog odbora i finansijski nerazvijenog tržišta, jedini je instrument monetarne politike putem kojeg se ostvaruje monetarna kontrola, u smislu prevencije brzog rasta kredita i smanjenja multiplikacije, ali i povećanja likvidnosti banaka u uslovima uticaja krize i pojačanog odliva sredstava iz banaka, kao što se to desilo nakon 01. 10. 2008. godine u BiH. S druge strane, primjena regulative o deviznom riziku i održavanje valutne usklađenosti s propisanim limitima, utiče takođe značajno na iznos koji banke drže na računu rezervi kod Centralne banke BiH u domaćoj valuti, čime se osigurava visoka likvidnost banaka pojedinačno i bankarskog sektora.


Sve banke kontinuirano ispunjavaju i to znatno iznad propisanog minimuma, obavezu dekadnog prosjeka od 10% u odnosu na kratkoročne izvore sredstava i dnevni minimum od 5% prema istoj osnovici, što se vidi iz sljedećeg pregleda.

| - u 000 KM- | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| Tabela 40: Pozicija likvidnosti - dekadni prosjek i dnevni minimum | | | | | | |
| | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | INDEKS |
| | Iznos | Iznos | Iznos | Iznos | 5(3/2) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3/2) | 6(4/3) | |
| 1. Prosječno dnevno stanje novčanih sredstava | 4.060.671 | 4.592.752 | 4.535.344 | 113 | 99 | |
| 2. Najniže ukupno dnevno stanje novč.sredst. | 3.797.970 | 4.310.524 | 4.346.162 | 114 | 101 | |
| 3. Kratkoročni izvori sred.(osnovica za obračun) | 6.351.607 | 7.358.839 | 7.769.260 | 116 | 106 | |
| 4.Iznos obaveze: | | | | | | |
| 4.1. dekadni prosjek 10% od iznosa red.br. 3 | 635.161 | 735.884 | 776.926 | 116 | 106 | |
| 4.2. dnevni minimum 5% od iznosa red.br.3 | 317.580 | 367.942 | 388.463 | 116 | 106 | |
| 5.Ispunjene obaveze : dekadni prosjek | | | | | | |
| Višak = red.br.1 – red.br. 4.1. | 3.425.510 | 3.856.868 | 3.758.418 | 113 | 97 | |
| 6. Ispunjene obaveze : dnevni minimum | | | | | | |
| Višak = red.br.2 – red.br. 4.2. | 3.480.390 | 3.942.582 | 3.957.699 | 113 | 100 | |

Ukoliko se posmatra ročna usklađenost preostalih dospijeća ukupne finansijske aktive⁴¹ i obaveza, može se zaključiti da je usklađenost dobra, iako nešto lošija u odnosu na 31. 12. 2015. godine.

⁴⁰ U „Sl.glasniku BiH“, br. 30/16, objavljena Odluka o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade CB BiH bankama na iznos rezerve, s primjenom od 1. jula 2016. godine.

⁴¹ Finansijska aktiva iskazana je na neto osnovi (umanjena za ispravke vrijednosti).



Sa 30. 06. 2016. godine kratkoročna finansijska aktiva banaka u iznosu od 10,4 milijarde KM bila je veća za 47 miliona KM od kratkoročnih obaveza. U odnosu na kraj 2015. godine, kada je pozitivni jaz iznosio 234 miliona KM, to je smanjenje od 187 miliona KM ili 79,9%, koje je dovelo do pogoršanja koeficijenta pokrivenosti kratkoročnih obaveza sa 102,3% na 100,5%

Kratkoročna finansijska aktiva je povećana za 1%, a kratkoročne finansijske obaveze za 2,9%. U okviru kratkoročne finansijske aktive najveće povećanje od 4,1% ili 177 miliona KM zabilježeno je kod neto kredita, kod novčanih pozajmica datih drugim bankama 142,5% ili 89 miliona KM, kod aktive za trgovinu 15,5% ili 137 miliona KM, dok je smanjenje od 5,5% ili 269 miliona KM zabilježeno kod novčanih sredstava, 32,3% ili 23 miliona KM kod vrijednosnih papira koji se drže do dospijeća i 2,6% ili četiri miliona KM kod ostale finansijske aktive. Finansijska aktiva preostalog roka dospijeća preko jedne godine je povećana za 3,2% ili 199 miliona KM, najviše kao posljedica povećanja kredita za 3,3% ili 205 miliona KM.

Obaveze sa rokom dospijeća do jedne godine (10,4 milijarde KM) su povećane (+ 2,9%), s promjenama u sljedećim stavkama: povećanje depozita za 2,3% ili 223 miliona KM i ostalih finansijskih obaveza za 34,8% ili 72 miliona KM, te smanjenje obaveza po uzetim kreditima za 1,8% ili tri miliona KM. Obaveze s rokom dospijeća preko jedne godine (4,3 milijarde KM) bilježe neznatno smanjenje od 0,9% ili 37 miliona KM, najviše kao posljedica smanjenja obaveza po uzetim kreditima za 5,2% ili 38 miliona KM.

Pored navedenog propisanog minimalnog standarda, vrlo važan aspekt praćenja i analize pozicije likvidnosti je ročna uskladenost preostalih dospijeća stavki finansijske aktive i obaveza prema vremenskoj skali, koja je propisanim minimalnim limitima kreirana na vremenski horizont od 180 dana⁴².


⁴² Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje rizikom likvidnosti banaka propisani su procenti za ročnu uskladenost finansijske aktive i obaveza: najmanje 85% izvora sredstava s rokom dospijeća do 30 dana mora biti angažirano u plasmane s rokom dospijeća do 30 dana, najmanje 80% izvora sredstava s rokom dospijeća do 90 dana u plasmane s rokom dospijeća do 90 dana, i najmanje 75% izvora sredstava s rokom dospijeća do 180 dana u plasmane s rokom dospijeća do 180 dana.

- u 000 KM -

Tabela 41: Ročna uskladenost finansijske aktive i obaveza do 180 dana

| Opis | 31.12.2014. | | 31.12.2015. | | 30.06.2016. | | INDEKS |
|--|-------------|-----------|-------------|-------|-------------|--------|--------|
| | Iznos | Iznos | Iznos | Iznos | 5 (3/2) | 6(4/3) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| I. 1- 30 dana | | | | | | | |
| 1. Iznos finansijske aktive | 6.303.761 | 6.878.280 | 6.914.496 | 109 | 101 | | |
| 2. iznos finansijskih obaveza | 6.215.782 | 7.037.944 | 7.183.793 | 113 | 102 | | |
| 3. Razlika (+ ili -) = 1-2 | 87.979 | -159.664 | -269.297 | n/a | n/a | | |
| <i>Obračun izvršenja propisane obaveze u %</i> | | | | | | | |
| a) Ostvareno %= red.br.1 / red.br.2 | 101,4% | 97,7% | 96,3% | | | | |
| b) Propisani minimum % | 85,0% | 85,0% | 85,0% | | | | |
| Više (+) ili manje (-) = a - b | 16,4% | 12,7% | 11,3% | | | | |
| II. 1-90 dana | | | | | | | |
| 1. Iznos finansijske aktive | 7.132.287 | 7.750.227 | 7.749.234 | 109 | 100 | | |
| 2. iznos finansijskih obaveza | 6.901.893 | 7.621.496 | 7.765.228 | 110 | 102 | | |
| 3. Razlika (+ ili -) = 1-2 | 230.394 | 128.731 | -15.994 | 56 | n/a | | |
| <i>Obračun izvršenja propisane obaveze u %</i> | | | | | | | |
| a) Ostvareno %= red.br.1 / red.br.2 | 103,3% | 101,7% | 99,8% | | | | |
| b) Propisani minimum % | 80,0% | 80,0% | 80,0% | | | | |
| Više (+) ili manje (-) = a - b | 23,3% | 21,7% | 19,8% | | | | |
| III. 1-180 dana | | | | | | | |
| 1. Iznos finansijske aktive | 8.062.506 | 8.735.123 | 8.814.634 | 108 | 101 | | |
| 2. iznos finansijskih obaveza | 7.647.885 | 8.365.780 | 8.509.880 | 109 | 102 | | |
| 3. Razlika (+ ili -) = 1-2 | 414.621 | 369.343 | 304.754 | 89 | 83 | | |
| <i>Obračun izvršenja propisane obaveze u %</i> | | | | | | | |
| a) Ostvareno %= red.br.1 / red.br.2 | 105,4% | 104,4% | 103,6% | | | | |
| b) Propisani minimum % | 75,0% | 75,0% | 75,0% | | | | |
| Više (+) ili manje (-) = a - b | 30,4% | 29,4% | 28,6% | | | | |


Iz prezentiranih podataka se zaključuje da su se banke na dan 30. 06. 2016. godine pridržavale propisanih ograničenja i ostvarile bolju ročnu uskladenost finansijske aktive i obaveza u odnosu na propisane limite.



Sa 30. 06. 2016. godine finansijska aktiva u prvom i drugom intervalu bila je manja od finansijskih obaveza, zbog većeg povećanja finansijskih obaveza, prvenstveno depozita i ostalih finansijskih obaveza, od rasta finansijske aktive (rast neto kredita, aktive za trgovinu, pozajmica datih drugim bankama, te smanjenje novčanih sredstava, vrijednosnih papira koji se drže do dospjeća i ostale finansijske aktive). I pored rasta finansijskih obaveza, u trećem intervalu finansijska aktiva bila je veća od finansijskih obaveza, zbog rasta aktive, prvenstveno neto kredita, pozajmica datih drugim bankama i aktive za trgovinu.

Kao rezultat navedenog, ostvareni procenti ročne uskladenosti su u sva tri intervala nešto niži nego na kraju 2015. godine, ali i dalje su znatno iznad propisanog minimuma, i to u prvom intervalu za 11,3%, u drugom za 19,8% i u trećem intervalu za 28,6%.

U narednom grafikonu daje se trend ročne uskladenosti finansijske aktive i obaveza u periodu februar-juni 2016. godine, po vremenskim intervalima i ostvarenim procentima uskladenosti u odnosu na zakonom propisane minimalne standarde.



Na osnovu svih iznesenih pokazatelja likvidnost bankarskog sistema u F BiH i dalje se ocjenjuje zadovoljavajućom. Međutim, kako je ovaj segment poslovanja i nivo izloženosti likvidnosnom riziku u korelaciji s kreditnim rizikom, a imajući u vidu i efekte finansijske krize na BiH i uticaj na bankarski sektor u F BiH, prvenstveno u kontekstu dodatnog pritiska na likvidnost banaka, s jedne strane, zbog loše ročne strukture depozita, te otplate dospjelih kreditnih obaveza i znatno manjeg zaduživanja kod međunarodnih finansijskih institucija, što je u proteklim godinama bio najkvalitetniji izvor finansiranja banaka s aspekta ročnosti, a s druge strane, zbog slabijeg priliva likvidnih sredstava uslijed pada naplativosti kredita, treba istaći da će u narednom periodu banke trebati još više pažnje posvetiti upravljanju rizikom likvidnosti, uspostavljanjem i provođenjem politika likvidnosti koje će osigurati izvršenje svih dospjelih obaveza na vrijeme, a na osnovu kontinuiranog planiranja budućih likvidnosnih potreba uzimajući u obzir promjene u operativnim, ekonomskim, regulativnim i ostalim uslovima poslovnog okruženja banaka.

FBA će putem izvještaja i on site kontrola u bankama pratiti i nadzirati kako banke upravljaju ovim rizikom i da li postupaju u skladu s usvojenim politikama i programima.

2.5. Devizni rizik-devizna uskladenost aktive i pasive bilansa i vanbilansa

U svom poslovanju banke su izložene značajnim rizicima proizašlim iz mogućih gubitaka po bilansnim i vanbilansnim stavkama nastalim uslijed promjene cijena na tržištu. Jedan od tih rizika je i devizni rizik (FX) koji nastaje kao rezultat promjena valutnih kurseva i/ili neusklađenosti nivoa aktive, pasive i vanbilansnih stavki u istoj valuti - individualna devizna pozicija ili svih valuta zajedno sa kojima banka posluje - ukupna devizna pozicija banke.

U cilju osiguranja primjene i provođenja opreznosnih principa kod obavljanja deviznih aktivnosti banaka, te smanjenja uticaja deviznog rizika na njihovu profitabilnost, likvidnost i kapital, FBA je donijela Odluku o minimalnim standardima za upravljanje deviznim rizikom banaka⁴³ kojom se reguliraju minimalni standardi za donošenje i provođenje programa, politika i procedura za

⁴³ "Službene novine F BiH", br. 48/12 – Prečišćeni tekst.

preuzimanje, praćenje, kontrolu i upravljanje deviznim rizikom, te propisana ograničenja za otvorenu individualnu i ukupnu deviznu poziciju (duga ili kratka), obračunata u odnosu na osnovni kapital banke⁴⁴.

Kako bi FBA pratila uskladenost banaka s propisanim ograničenjima i nivo izloženosti deviznom riziku, banke su dužne dnevno izvještavati FBA. Na osnovu kontrole, praćenja i analize dostavljenih izvještaja, može se zaključiti da se banke pridržavaju propisanih limita i da obavljaju svoje FX aktivnosti u okvirima istih.

S obzirom da Centralna banka BiH funkcionira kao valutni odbor, gdje je EURO valuta sidro valutnog odbora, u praksi banke nisu izložene deviznom riziku kada je u pitanju najznačajnija valuta EURO.

Prema stanju na dan 30. 06. 2016. godine na nivou bankarskog sistema u valutnoj strukturi aktive banaka učešće stavki u stranim valutama iznosilo je 10,7% ili 1,9 milijardi KM (na kraju 2015. godine 11,5% ili dvije milijarde KM). S druge strane, valutna struktura pasive bitno je drugačija, jer je učešće obaveza u stranoj valuti znatno veće i iznosi 40,7% ili 7,1 milijarda KM (na kraju 2015. godine 41,6% ili 7,1 milijarda KM).

U sljedećoj tabeli daje se struktura i trend finansijske aktive i obaveza i devizna pozicija za EURO kao najznačajniju valutu i ukupno.

-u milionima KM-

| Opis | 31.12.2015. | | | | 30.06.2016. | | | | INDEKS | |
|--|-------------|----------|--------|----------|-------------|----------|--------|----------|--------|--------|
| | EURO | | UKUPNO | | EURO | | UKUPNO | | EURO | UKUPNO |
| | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | Iznos | Učešće % | 6/2 | 8/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| <i>I. Finansijska aktiva</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Novčana sredstva | 839 | 10,7 | 1.311 | 15,3 | 753 | 9,8 | 1.179 | 14,2 | 90 | 90 |
| 2. Krediti | 29 | 0,4 | 31 | 0,4 | 27 | 0,4 | 28 | 0,3 | 93 | 90 |
| 3.Krediti s val. klauzulom | 6.510 | 82,6 | 6.595 | 76,9 | 6.356 | 82,9 | 6.417 | 77,5 | 98 | 97 |
| 4. Ostalo | 500 | 6,3 | 636 | 7,4 | 372 | 4,9 | 502 | 6,1 | 74 | 79 |
| 5. Ostala fin.akt. s val.kl. ⁴⁶ | N/a | N/a | N/a | N/a | 157 | 2,0 | 157 | 1,9 | N/a | N/a |
| Ukupno (1+2+3+4) | 7.878 | 100,0 | 8.573 | 100,0 | 7.665 | 100,0 | 8.283 | 100,0 | 97 | 97 |
| <i>II. Finansijske obaveze</i> | | | | | | | | | | |
| 1. Depoziti | 5.498 | 72,8 | 6.153 | 74,9 | 5.437 | 72,1 | 6.091 | 74,2 | 99 | 99 |
| 2. Uzeti krediti | 810 | 10,7 | 812 | 9,9 | 766 | 10,2 | 766 | 9,4 | 94 | 94 |
| 3.Dep. i kred. s val.klauz. | 1.076 | 14,2 | 1.076 | 13,1 | 1.095 | 14,5 | 1.095 | 13,3 | 102 | 102 |
| 4.ostalo | 170 | 2,3 | 176 | 2,1 | 243 | 3,2 | 253 | 3,1 | 143 | 144 |
| Ukupno (1+2+3+4) | 7.554 | 100,0 | 8.217 | 100,0 | 7.541 | 100,0 | 8.205 | 100,0 | 100 | 100 |
| <i>III. Vanbilans</i> | | | | | | | | | | |
| 1.Aktiva | 37 | | 48 | | 30 | | 102 | | | |
| 2.Pasiva | 129 | | 208 | | 218 | | 252 | | | |
| <i>IV.Pozicija</i> | | | | | | | | | | |
| Duga (iznos) | 232 | | 196 | | | | | | | |
| % | 12,7% | | 10,7% | | | | | | | |
| Kratka | | | | | 65 | | 71 | | | |
| % | | | | | 3,3% | | 3,6% | | | |
| Dozvoljena | 30% | | 30% | | 30% | | 30% | | | |
| Manja od dozvoljene | 17,3% | | 19,3% | | 26,7% | | 26,4% | | | |

⁴⁴ Članom 7. Odluke o minimalnim standardima za upravljanje deviznim rizikom banaka propisana su ograničenja: za individualnu deviznu poziciju za EURO najviše do 30% osnovnog kapitala, za ostale valute do 20% i deviznu poziciju banke najviše do 30%.

⁴⁵ Izvor: Obrazac 5-Devizna pozicija.

⁴⁶ Stavke na ovoj poziciji sa 31.12.2015.godine iskazane su na poziciji 3.Krediti s val.klauzulom.

Ako se analizira struktura stranih valuta, u finansijskoj aktivi⁴⁷ dominantno je učešće EURO od 70,2%, (31. 12. 2015. godine 69,2%), uz smanjenje nominalnog iznosa sa 1,4 milijarde KM na 1,3 milijarde KM. Učešće EURO u obavezama od 90,7% je na istom nivou, uz pad nominalnog iznosa za 32 miliona KM.

Međutim, u obračun izloženosti FX riziku ulazi i iznos indeksiranih stavki aktive (krediti) i obaveza⁴⁸, koji je posebno značajan u aktivi (77,5% ili 6,4 milijarde KM), što je nominalno nešto manje nego na kraju 2015. godine (76,9% ili 6,6 milijardi KM). Na ostale devizne stavke aktive odnosi se 22,5% ili 1,9 milijardi KM sa strukturom: stavke u EURO 15,8% ili 1,3 milijarde KM i ostale valute 6,7% ili 0,6 milijardi KM (na kraju 2015. godine ostale stavke u EURO imale su učešće od 16,0% ili 1,4 milijarde KM). Od ukupnih neto kredita (10,8 milijardi KM), cca 59,4% je ugovorenog s valutnom klauzulom, uglavnom vezano za EURO (99,0%).

Na strani izvora, struktura finansijskih obaveza uslovjava i determinira strukturu stavki finansijske aktive, za svaku valutu pojedinačno. U deviznim obavezama (8,2 milijarde KM) najveće učešće od 78,6% ili 6,4 milijarde KM imaju stavke u EURO, najviše depoziti (na kraju 2015. godine učešće obaveza u EURO bilo je 78,8% ili 6,5 milijardi KM). Učešće i iznos indeksiranih obaveza u posljednjih pet godina (s izuzetkom 2013. godine kada je ostvaren pad od 13% ili 117 miliona KM) ima trend rasta, od 2011. godine kada su iznosile 661 milion KM, što je bilo učešće od 8%, na nivo od 1,1 milijarde KM i učešće od 13,3% sa 30. 06. 2016. godine. Rast indeksiranih obaveza (skoro sve se odnosi na depozite) uslovljen je, s jedne strane, odlivom depozita i kreditnih obaveza u stranim valutama, koji su bili izvor za kredite odobravane s valutnom klauzulom, a s druge strane, kontinuirano visokim iznosom kredita s valutnom kaluzulom. U cilju održavanja devizne usklađenosti, banke povećavaju stavke indeksiranih obaveza (depozita), s napomenom da većina banaka ima dugu deviznu poziciju.

Posmatrano po bankama i ukupno na nivou bankarskog sistema F BiH može se konstatovati da se izloženost banaka i sistema FX riziku u prvoj polovini 2016. godine kretala u okviru propisanih ograničenja. Sa 30. 06. 2016. godine dugu deviznu poziciju imalo je devet banaka, a kratku poziciju osam banaka. Na nivou sistema iskazana je kratka devizna pozicija od 3,6% ukupnog osnovnog kapitala banaka, što je za 26,4 procentna poena manje od dozvoljene. Individualna devizna pozicija za EURO, kao i ukupna, iznosila je 3,3% što je za 26,7 procentnih poena manje od dozvoljene, pri čemu su stavke finansijske aktive bile manje od finansijskih obaveza (neto kratka pozicija).

Iako u uslovima funkcioniranja valutnog odbora banke nisu izložene deviznom riziku za najznačajniju valutu EURO, dužne su da se pridržavaju propisanih ograničenja za svaku valutu, kao i za ukupnu deviznu poziciju, te da dnevno upravljaju ovim rizikom u skladu s usvojenim programima, politikama, procedurama i planovima.

⁴⁷ Izvor: Obrazac 5-Devizna pozicija: dio finansijske aktive (u stranim valutama denominirana u KM). Prema metodologiji, finansijska aktiva se do 31.12.2011. godine iskazivala po neto principu, odnosno umanjena za rezerve za kreditne gubitke, dok se sa prelaskom na novu metodologiju izračuna umanjenja stavki finansijske aktive u skladu sa MRS, od 31.12.2011. godine, iskazuje umanjena za ispravke vrijednosti i rezerve za potencijalne obaveze.

⁴⁸ U cilju zaštite od promjena deviznog kursa banke ugovaraju određene stavke aktive (krediti) i obaveza s valutnom klauzulom (propisom je dozvoljena samo dvosmjerna valutna klauzula).

IV ZAKLJUČCI I PREPORUKE

Bankarski sektor Federacije BiH u periodu provođenja reformi je dostigao zavidan nivo i predstavlja najrazvijeniji i najsnažniji dio finansijskog i ukupnog ekonomskog sistema F BiH. Naredne aktivnosti treba da budu usmjerene na očuvanje njegove stabilnosti kao prioritetni zadatak u aktuelnim stresnim uslovima, te njegov dalji napredak i razvoj. Ovi ciljevi su uslovljeni stalnim i budnim angažmanom svih dijelova sistema, zakonodavnih i izvršnih vlasti, a što je preduslov za stvaranje povoljnijeg ukupnog ekonomskog ambijenta koji bi podsticajno djelovao na banke i povratno na realni sektor privrede i stanovništva.

Propise, njihovo poboljšanje i dogradnju, kao i operativne odluke iz svoje nadležnosti, FBA je donosila uz preduzimanje svih propisanih koraka čiji je osnovni cilj bio da banke u svom radu u najvećoj mjeri osiguraju zakonitost, punu primjenu propisa FBA i svih općeprihvaćenih principa i praksi za njihov, naročito u uslovima sveprisutne recesije, oprezan i uspješan rad. Pored navedenog, insistiranje i ciljevi svih napora FBA bili su usmjereni na jačanje kapitala banaka, poboljšanje njihovih kreditnih politika i njihova dosljedna primjena u praksi, podizanje opreza na najviši mogući nivo u upravljanju kreditnim rizikom, koji je još uvijek dominantan u našem okruženju, i rizikom likvidnosti, ali i na jačanje sposobnosti za upravljanje potencijalnom kriznom situacijom.

Agencija za bankarstvo F BiH u narednom periodu će:

- poduzimati mjere i aktivnosti u okviru svojih nadležnosti za sigurnije i stabilnije poslovanje banaka i bankarskog sistema u cjelini i njegovu podršku gospodarstvu i stanovništvu;
- nastaviti sa provođenjem aktivnosti u okvirima svoje nadležnosti na objedinjavanju supervizije na državnom nivou;
- poduzimati mjere i aktivnosti u okviru svoje nadležnosti u cilju realizacija mjera iz Reformske agende i Programa ekonomskih reformi koje se odnose na bankarski i finansijski sektor;
- raditi na realizaciji preporuka FSAP misije u cilju unapređenja kvalitete supervizije bankarskog sektora;
- nastaviti sa aktivnostima izgradnje regulatornog okvira (podzakonskih akata) u skladu sa usvojenom Strategijom i godišnjim planom na izradi regulative, a u cilju implementacije Bazela II/III i EU direktiva i kao dio priprema za priključivanje BiH Evropskoj uniji;
- nastaviti kontinuiran nadzor banaka kontrolama putem izvještaja i kontrolama na licu mjesta sa težištem na kontrolama dominantnih rizičnih segmenata bankarskog poslovanja, s ciljem da bi supervizija bila još efikasnija i u tom smislu:
 - i dalje insistirati na kapitalnom jačanju banaka, posebno onih koje bilježe nadprosječan rast aktive i smanjenje koeficijenta adekvatnosti kapitala,
 - kontinuirano nastaviti nadzirati banke prvenstveno od sistemskog značaja za razvoj kreditnih aktivnosti u kojima je koncentrisan veliki iznos štednje i drugih depozita, a u cilju zaštite deponenata,
 - nastaviti sistematsko praćenje aktivnosti banaka na sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i unaprjedivati saradnju sa drugim nadzornim i kontrolnim institucijama,
 - pregledati i redovno ažurirati plan za vanredne situacije u sklopu pripreme za krizu,
 - nastaviti sa razvojem i primjenom „Sistem ranog upozorenja“ (SRU) u svrhu rane identifikacije finansijskih i operativnih neefikasnosti i/ili negativnih trendova u poslovanju banaka,
 - nadzirati usklađenost banaka sa zakonima i podzakonskim aktima i primjenjene prakse u bankama u segmentu zaštite korisnika finansijskih usluga i žiranata,
 - uspostavljati i širiti saradnju sa supervizorskim autoritetima u zemljama iz kojih su investitori prisutni u bankarskom sektoru F BiH, kao i s drugim zemljama u cilju što efikasnije supervizije,

- nastaviti saradnju sa ECB-om i EBA-om i razmjene informacija u nadzoru banaka, te za međunarodnim finansijskim institucijama MMF, SB, EBRD-om i dr.
- unapredovati saradnju s Udruženjem banaka BiH po svim segmentima bankarskog poslovanja (npr. uvođenje novih proizvoda, naplata potraživanja, funkcioniranje Centralnog registra kredita-pravnih i fizičkih lica, sa dnevnom ažurnosti podataka i sl.), organizovati savjetovanja i pružati stručnu pomoć u primjeni zakonske i podzakonske regulative za bankarstvo, unapredovati saradnju po pitanju stručnog osposobljavanja, prijedloga izmjene svih zakonskih propisa koji su postali ograničavajući faktor u razvoju banaka;
- kontinuirano operativno usavršavati informacioni sistem, kao bitnog preduslova za efikasan i proaktivni nadzor banaka, odnosno informatičke podrške u funkciji što ranijeg upozoravanja i preventivnog djelovanja u otklanjanju slabosti u poslovanju banaka;
- nastaviti permanentnu edukaciju i stručno osposobljavanje kadrova;
- ubrzati okončanje postupaka likvidacije.

Takođe je potrebno i dalje snažnije angažovanje i drugih institucija i organa u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH na:

- realizaciji aktivnosti iz Reformske agende za Bosnu i Hercegovinu za period 2015.-2018. godina;
- realizaciji zaključka Parlamenta Federacije BiH o uspostavljanju bankarske supervizije na nivou države;
- realizaciji Programa ekonomskih reformi za 2016.-2018. godina (ERP BIH 2016.-2018.);
- kreiranju i dogradnji zakonske regulative za finansijski i bankarski sektor, polazeći i od Bazelskih principa, Bazelskih okvira kapitala i Evropskih bankarskih direktiva, a koja se odnosi na djelovanje, status i poslovanje banaka, a posebno na pripremi i usvajanju novog Zakona o bankama i zakonskog okvira za sanaciju banaka;
- ubrzavanju provođenja ekonomskih reformi u realnom sektoru ekonomije kako bi se isti brže približavao nivou ostvarenom u monetarnom i bankarskom sektoru;
- pripremi i usvajanju Zakona o kompanijama za upravljanje imovinom;
- uspostavljanju posebnih sudske odjela za privredu;
- uspostavljanju efikasnijih postupaka izvršenja zaloga;
- uspostavljanje mehanizma vansudskog restrukturiranja dugova privrednih društava;
- kreiranje i donošenje mjera u cilju rješavanja ili ublažavanja problema prezaduženih osoba;
- donošenju zakona ili poboljšanju postojećih zakonskih propisa kojim se uređuje oblast sigurnosti i zaštite novca u banci i transportu, i sl.

Kao najbitniji dio sistema, banke bi svoje aktivnosti trebale koncentrisati na:

- povećanje obima kreditne aktivnosti u cilju podrške gospodarstvu, uz potpunu posvećenost kvalitetnom i opreznom poslovanju, te odbrani od uticaja posljedica krize koja je u sadašnjim uslovima najveća opasnost za banke i za realni sektor privrede i stanovništva;
- unapređenju sistema upravljanja rizicima i sistema ranog prepoznavanja pogoršanja kreditnog portfolia i efikasnijim mjerama za rješavanje nekvalitetnih kredita;
- daljnje kapitalno jačanje i osiguranje nivoa solventnosti srazmjerno rastu aktive i rizika, većoj profitabilnosti, jačanje sistema internih kontrola i funkcije interne revizije kao potpuno neovisne u izvršavanju svojih obaveza i uloge;
- dosljednijoj primjeni usvojenih politika i procedura u sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, i sigurnosti i zaštiti novca u banci i transportu, a u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima;
- implementaciji zakona i podzakonskih akata u segmentu zaštite korisnika finansijskih usluga i žiranata;

- aktivno učešće u implementaciji mjera na rješavanju problema prezaduženosti pojedinaca, finansijskoj konsolidaciji privrednih društava;
- pripremi i ažuriranju svojih planova vanrednih mjera;
- redovno, ažurno i tačno dostavljanje podataka Centralnom registru kredita i Jedinstvenom Centralnom registru računa kod Centralne banke BiH.

Broj: U.O.-87-2/16.
Sarajevo, 08.09.2016. godine

P R I L O Z I

| | |
|----------------------|--|
| PRILOG 1..... | Osnovni podaci o bankama u F BiH |
| PRILOG 2..... | Bilans stanja banaka u F BiH po šemi FBA |
| PRILOG 3..... | Pregled aktive, kredita, depozita i finansijskog rezultata banaka u F BiH |
| PRILOG 4..... | Štednja stanovništva u bankama u F BiH |
| PRILOG 5..... | Izvještaj o klasifikaciji aktive i vanbilansnih rizičnih stavki u bankama u F BiH |
| PRILOG 6..... | Bilans uspjeha banaka u F BiH po šemi FBA |
| PRILOG 7..... | Izvještaj o stanju i adekvatnosti kapitala banaka u F BiH |
| PRILOG 8..... | Podaci o zaposlenim u bankama u F BiH |

PRILOG 1**Banke u Federaciji Bosne i Hercegovine - 30.06.2016.godine**

| Br. | BANKA | Adresa | | Telefon | Direktor |
|-----|---|-----------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. | BOR BANKA dd - SARAJEVO | Sarajevo | Obala Kulina bana 18 | 033/278-520, fax:278-550 | HAMID PRŠEŠ |
| 2. | BOSNA BANK INTERNATIONAL dd - SARAJEVO | Sarajevo | Trg djece Sarajeva bb | 033/275-100, fax:203-122 | AMER BUKVIĆ |
| 3. | HYPO ALPE-ADRIA-BANK dd - MOSTAR | Mostar | Kneza Branimira 2b | 070/340-341, fax:036/444-235 | SANELA PAŠIĆ |
| 4. | INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BOSNA I HERCEGOVINA | Sarajevo | Obala Kulina bana 9a. | 033/497-555, fax:497-589 | ALMIR KRKALIĆ |
| 5. | INVESTICIONO-KOMERCIJALNA BANKA dd - ZENICA | Zenica | Trg B&H 1 | 032/448-400, fax:448-501 | MIRZA HUREM |
| 6. | KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA DD V.KLADUŠA | V.Kladuša | Tone Hrovata bb | 037/771-253, fax:772-416 | HASAN PORČIĆ |
| 7. | MOJA BANKA dd - SARAJEVO | Sarajevo | Trg međunarodnog prijateljstva br. 25. | 033/586-870, fax:586-880 | Privr. direktor SAMIR MUSTAFIĆ |
| 8. | NLB BANKA dd - SARAJEVO | Sarajevo | Džidžikovac 1. | 033/720-300, fax:035/302-802 | SENAD REDŽIĆ |
| 9. | PRIVREDNA BANKA SARAJEVO dd - SARAJEVO | Sarajevo | Alipašina 6 | 033/277-700, fax:664-175 | ADNAN BOGUNIĆ |
| 10. | PROCREDIT BANK dd - SARAJEVO | Sarajevo | Franca Lehara bb | 033/250-950, fax:250-971 | EDIN HRNJICA |
| 11. | RAIFFEISEN BANK dd BiH - SARAJEVO | Sarajevo | Zmaja od Bosne bb. | 033/755-010, fax: 213-851 | KARLHEINZ DOBNIGG |
| 12. | RAZVOJNA BANKA FEDERACIJE BIH | Sarajevo | Igmanska 1 | 033/724-930, fax: 668-952 | SALKO SELMAN |
| 13. | SBERBANK BH dd - SARAJEVO | Sarajevo | Fra Andela Zvizdovića 1 | 033/295-601, fax:263-832 | EDIN KARABEG |
| 14. | SPARKASSE BANK dd BOSNA I HERCEGOVINA- SARAJEVO | Sarajevo | Zmaja od Bosne br. 7. | 033/280-300, fax:280-230 | SANEL KUSTURICA |
| 15. | UNICREDIT BANK dd - MOSTAR | Mostar | Kardinala Stepinca bb | 036/312-112, fax:312-121 | IVAN VLAHO |
| 16. | UNION BANKA dd - SARAJEVO | Sarajevo | Dubrovačka 6 | 033/561-000, fax: 201-567 | VEDRAN HADŽIAHMETOVIĆ |
| 17. | VAKUFSKA BANKA dd - SARAJEVO | Sarajevo | M. Tita 13. | 033/280-100, fax: 663-399 | MIRZET RIBIĆ |
| 18. | ZIRAATBANK BH dd - SARAJEVO | Sarajevo | Zmaja od Bosne 47c | 033/252-230, fax: 252-245 | ALI RIZA AKBAŞ |

PRILOG 2

**BILANS STANJA BANAKA U FBiH PO ŠEMI FBA
AKTIVNI PODBILANS**

u 000 KM

| R.br. | O P I S | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 30.06.2016. |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| A K T I V A | | | | |
| 1. | Novčana sredstva i računi depozita kod depozitnih institucija | 4.560.234 | 4.857.483 | 4.587.887 |
| 1a | Gotov novac i nekamatonosni računi depozita | 618.460 | 1.058.837 | 935.257 |
| 1b | Kamatonosni računi depozita | 3.941.774 | 3.798.646 | 3.652.630 |
| 2. | Vrijednosni papiri za trgovanje | 586.704 | 882.829 | 1.019.646 |
| 3. | Plasmani drugim bankama | 50.836 | 78.420 | 161.919 |
| 4. | Krediti, potraživanja po poslovima lizinga i dospjela potraživanja | 11.170.277 | 11.610.744 | 11.971.301 |
| 4a | Krediti | 9.959.429 | 10.424.207 | 10.791.395 |
| 4b | Potraživanja po poslovima lizinga | 42 | 36 | 32 |
| 4c | Dospjela potraživanja po kreditima i poslovima lizinga | 1.210.806 | 1.186.501 | 1.179.874 |
| 5. | Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća | 214.585 | 167.377 | 146.576 |
| 6. | Poslovni prostor i ostala fiksna aktiva | 491.740 | 482.817 | 493.661 |
| 7. | Ostale nekretnine | 34.120 | 34.077 | 35.763 |
| 8. | Investicije u nekonsolidovana povezana preduzeća | 23.135 | 22.114 | 21.732 |
| 9. | Ostala aktiva | 241.737 | 265.171 | 264.102 |
| 10. | MINUS: Ispravke vrijednosti | 1.222.838 | 1.239.307 | 1.218.743 |
| 10a | Ispravke vrijednosti na stavke pozicije 4. Aktive | 1.160.481 | 1.181.736 | 1.160.348 |
| 10b | Ispravke vrijednosti na pozicije Aktive osim pozicije 4. | 62.357 | 57.571 | 58.395 |
| 11. | UKUPNA AKTIVA | 16.150.530 | 17.161.725 | 17.483.844 |
| O B A V E Z E | | | | |
| 12. | Depoziti | 12.130.746 | 13.098.983 | 13.320.017 |
| 12a | Kamatonosni depoziti | 9.360.082 | 9.935.353 | 9.834.157 |
| 12b | Nekamatonosni depoziti | 2.770.664 | 3.163.630 | 3.485.860 |
| 13. | Uzete pozajmice - dospjele obaveze | 150 | 150 | 150 |
| 13a | Stanje dospjelih, a neisplaćenih obaveza | | | |
| 13b | Stanje neizmirenih - pozvanih za plaćanje vanbilansnih obaveza | 150 | 150 | 150 |
| 14. | Uzete pozajmice od drugih banaka | | | |
| 15. | Obaveze prema vladu | | | |
| 16. | Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama | 1.026.503 | 904.050 | 862.807 |
| 16a | sa preostalim rokom dospijeća do jedne godine | 359.866 | 161.356 | 158.414 |
| 16b | sa preostalim rokom dospijeća preko jedne godine | 666.637 | 742.694 | 704.393 |
| 17. | Subordinisani dugovi i subordinisane obveznice | 156.233 | 119.835 | 119.755 |
| 18. | Ostale obaveze | 417.395 | 468.719 | 534.336 |
| 19. | UKUPNE OBAVEZE | 13.731.027 | 14.591.737 | 14.837.065 |
| K A P I T A L | | | | |
| 20. | Trajne prioritetne dionice | 11.959 | 11.709 | 11.709 |
| 21. | Obične dionice | 1.221.591 | 1.155.783 | 1.155.783 |
| 22. | Emisiona ažia | 136.485 | 132.667 | 132.667 |
| 22a | na trajne prioritetne dionice | 88 | 88 | 88 |
| 22b | na obične dionice | 136.397 | 132.579 | 132.579 |
| 23. | Neraspoređena dobit i rezerve kapitala | 618.214 | 836.609 | 891.398 |
| 24. | Kursne razlike | | | |
| 25. | Ostali kapital | 115.520 | 117.486 | 139.488 |
| 26. | Rezerve za kreditne gubitke formirane iz dobiti | 315.734 | 315.734 | 315.734 |
| 27. | UKUPNI KAPITAL (20. do 25.) | 2.419.503 | 2.569.988 | 2.646.779 |
| 28. | UKUPNE OBAVEZE I KAPITAL (19 +26) | 16.150.530 | 17.161.725 | 17.483.844 |
| PASIVNI I NEUTRALNI PODBILANS | | 638.913 | 713.765 | 716.753 |
| UKUPNA BILANSNA SUMA BANAKA | | 16.789.443 | 17.875.490 | 18.200.597 |

PRILOG 3


**PREGLED AKTIVE, KREDITA, DEPOZITA I FINANSIJSKOG REZULTATA
BANAKA U F BiH na dan 30.06.2016. godine**

u 000 KM

| R. br. | BANKA | Aktiva | | Krediti | | Depoziti | | Finansijski rezultat |
|-----------|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | | Iznos | % | Iznos | % | Iznos | % | |
| 1. | BOR Banka d.d. Sarajevo | 258.411 | 1,48% | 175.426 | 1,47% | 152.910 | 1,15% | 261 |
| 2. | Bosna Bank International d.d. Sarajevo | 698.509 | 4,00% | 528.206 | 4,41% | 465.583 | 3,50% | 3.181 |
| 3. | Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar | 851.155 | 4,87% | 564.778 | 4,72% | 640.091 | 4,81% | -7.559 |
| 4. | Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo | 1.634.970 | 9,35% | 1.257.801 | 10,51% | 1.164.516 | 8,74% | 16.021 |
| 5. | Investiciono Komercijalna banka d.d. Zenica | 214.144 | 1,22% | 135.776 | 1,13% | 157.622 | 1,18% | 1.074 |
| 6. | Komercijalno Investiciona banka d.d. Velika Kladuša | 87.412 | 0,50% | 49.614 | 0,41% | 60.029 | 0,45% | 810 |
| 7. | Moja banka d.d. Sarajevo | 188.234 | 1,08% | 125.650 | 1,05% | 157.638 | 1,18% | -383 |
| 8. | NLB banka d.d. Sarajevo | 950.651 | 5,44% | 668.257 | 5,58% | 774.523 | 5,81% | 6.309 |
| 9. | Privredna Banka d.d. Sarajevo | 148.714 | 0,85% | 99.616 | 0,83% | 127.122 | 0,95% | 2.339 |
| 10. | ProCredit Bank d.d. Sarajevo | 389.339 | 2,23% | 315.337 | 2,63% | 250.022 | 1,88% | 11 |
| 11. | Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina | 3.809.056 | 21,79% | 2.248.398 | 18,78% | 3.015.030 | 22,64% | 47.483 |
| 12. | Sberbank BH d.d. Sarajevo | 1.157.648 | 6,62% | 947.180 | 7,91% | 899.146 | 6,75% | 7.016 |
| 13. | Sparkasse Bank d.d. Sarajevo | 1.161.473 | 6,64% | 923.658 | 7,72% | 950.456 | 7,14% | 13.366 |
| 14. | Union banka d.d. Sarajevo | 415.766 | 2,38% | 138.812 | 1,16% | 346.843 | 2,60% | 282 |
| 15. | UniCredit bank d.d. Mostar | 4.447.878 | 25,44% | 3.011.670 | 25,16% | 3.431.378 | 25,76% | 44.369 |
| 16. | Vakufska banka d.d. Sarajevo | 280.277 | 1,60% | 206.373 | 1,72% | 237.489 | 1,78% | 232 |
| 17. | Ziraatbank BH d.d. Sarajevo | 790.207 | 4,52% | 574.749 | 4,80% | 489.619 | 3,68% | 4.676 |
| | UKUPNO | 17.483.844 | 100 % | 11.971.301 | 100 % | 13.320.017 | 100 % | 139.488 |

PRILOG 4**NOVA ŠTEDNJA STANOVNIŠTVA U BANKAMA U F BiH**

| | u 000 KM | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 30.06.2016. |
| Državne banke | 73.072 | 78.771 | 86.057 |
| Privatne banke | 6.618.891 | 7.156.178 | 7.410.053 |
| UKUPNO | 6.691.963 | 7.234.949 | 7.496.110 |



PRILOG 5

**KLASIFIKACIJA AKTIVE BILANSA I VANBILANSNIH RIZIČNIH STAVKI
na dan 30.06.2016. godine**

- KLASIFIKACIJA STAVKI AKTIVE BILANSA -

u 000 KM

| Red br. | STAVKE AKTIVE BILANSE | KLASIFIKACIJA | | | | | UKUPNO |
|------------|---|---------------|---------|---------|---------|---------|------------|
| | | A | B | C | D | E | |
| 1. | Kratkoročni krediti | 2.218.736 | 170.580 | 13.303 | 4.201 | 1.017 | 2.407.837 |
| 2. | Dugoročni krediti | 7.528.097 | 496.349 | 196.934 | 101.777 | 11.233 | 8.334.390 |
| 3. | Ostali plasmani | 175.097 | 1.480 | 158 | 180 | 1.785 | 178.700 |
| 4. | Obračunata kamata i naknada | 36.938 | 4.285 | 1.674 | 4.075 | 23.816 | 70.788 |
| 5. | Dospjela potraživanja | 39.099 | 30.527 | 19.360 | 318.491 | 747.939 | 1.155.416 |
| 6. | Potraživanja po plaćenim garancijama | 0 | 0 | 0 | 147 | 24.311 | 24.458 |
| 7. | Ostala bilansna aktiva koja se klasificuje | 551.406 | 3.857 | 1.024 | 2.362 | 34.959 | 593.608 |
| 8. | UKUPNA BILANSNA AKTIVA KOJA SE KLASIFIKUJE (zbir pozicija od 1. do 7. - osnovica za obračun regulatornih rezervi za kreditne gubitke) | 10.549.373 | 707.078 | 232.453 | 431.233 | 845.060 | 12.765.197 |
| 9. | OBRAĆUNATE REGULATORNE REZERVE ZA KREDITNE GUBITKE PO BILANSNOJ AKTIVI | 207.171 | 60.139 | 59.142 | 259.506 | 845.060 | 1.431.018 |
| 10. | ISPRAVKA VRIJEDNOSTI BILANSNE AKTIVE | 124.729 | 48.782 | 81.226 | 240.053 | 723.955 | 1.218.745 |
| 11. | POTREBNE REGULATORNE REZERVE IZ DOBITI ZA PROCIJENJENE GUBITKE PO BILANSNOJ AKTIVI | 119.084 | 39.102 | 18.030 | 63.206 | 138.744 | 378.166 |
| 12. | FORMIRANE REGULATORNE REZERVE IZ DOBITI ZA PROCIJENJENE GUBITKE PO BILANSNOJ AKTIVI | 86.371 | 29.056 | 25.733 | 80.370 | 57.697 | 279.227 |
| 13. | NEDOSTAJUĆI IZNOS REGULATORNIH REZERVI IZ DOBITI ZA PROCIJENJENE GUBITKE PO BILANSNOJ AKTIVI | | | | | | 197.316 |
| 14. | BILANSNA AKTIVA KOJA SE NE KLASIFIKUJE(bruto knjigovod. vrijednost) | | | | | | 5.937.390 |
| 15. | UKUPNA BILANSNA AKTIVA (bruto knjigovodstvena vrijednost) | | | | | | 18.702.587 |

PREGLED AKTIVE BILANSA KOJA SE NE KLASIFIKUJE I IZNOSA PLASMANAOBEZBJEĐENIH NOVČANIM DEPOZITOM

| | | |
|---------------------------|--|------------------|
| 14.a | Gotovina u blagajni i trezoru i novčana sredstva na računu kod Centralne banke BiH, zlato i drugi plemeniti metali | 3.606.679 |
| 14.b | Sredstva po viđenju i oročena sredstva do mjesec dana na računima kod banaka sa utvrđenim investicionim rejtingom | 850.241 |
| 14.c | Materijalna i nematerijalna imovina | 511.415 |
| 14.d | Stečena finansijska i materijalna aktiva u procesu naplate potraživanja u toku godinu dana od dana sticanja | 8.946 |
| 14.e | Vlastite (trezorske) dionice | |
| 14.f | Potraživanja za više uplaćene poreske obaveze | 15.520 |
| 14.g | Vrijednosni papiri namijenjeni trgovanju | 110.966 |
| 14.h | Potraživanja od Vlade BiH, Vlade FBiH i Vlade RS, vrijednosni papiri emitovani od strane Vlade BiH, Vlade FBiH i Vlade RS i potraživanja obezbjedena njihovim bezuslovnim garancijama plativim na prvi poziv | 833.623 |
| UKUPNO pozicija 14 | | 5.937.390 |
| 8a. | Iznos plasmana obezbjeđenih novčanim depozitima | 190.865 |

PRILOG 5A

**KLASIFIKACIJA AKTIVE BILANSA I VANBILANSNIH RIZIČNIH STAVKI
na dan 30.06.2016. godine**

- KLASIFIKACIJA VANBILANSNIH STAVKI -

u 000 KM

| Red br. | VANBILANSNE STAVKE | KLASIFIKACIJA | | | | | UKUPNO |
|------------|--|---------------|---------|--------|-------|-----|-----------|
| | | A | B | C | D | E | |
| 1. | Plative garancije | 412.255 | 32.752 | 6.802 | 970 | 3 | 452.782 |
| 2. | Činidbene garancije | 578.252 | 105.707 | 3.170 | 4.645 | 18 | 691.792 |
| 3. | Nepokriveni akreditivi | 44.205 | 298 | 108 | 0 | 0 | 44.611 |
| 4. | Neopozivo odobreni a neiskorišteni krediti | 1.469.887 | 84.118 | 797 | 422 | 186 | 1.555.410 |
| 5. | Ostale potencijalne obaveze banke | 13.188 | 153 | 0 | 1 | 145 | 13.487 |
| 6. | UKUPNE VANBILANSNE STAVKE KOJE SE KLASIFIKUJU (zbir pozicija od 1. do 5. - osnovica za obračun regulatornih rezervi za kreditne gubitke) | 2.517.787 | 223.028 | 10.877 | 6.038 | 352 | 2.758.082 |
| 7. | OBRAČUNATE REGULATORNE REZERVE ZA KREDITNE GUBITKE PO VANBILANSNIM STAVKAMA | 49.640 | 13.358 | 3.822 | 3.593 | 352 | 70.765 |
| 8. | REZERVIRANJA PO GUBICIMA ZA VANBILANSNE STAVKE | 24.881 | 2.038 | 6.255 | 5.019 | 290 | 38.483 |
| 9. | POTREBNE REGULATORNE REZERVE IZ DOBITI ZA PROCIJENJENE GUBITKE PO VANBILANSNIM STAVKAMA | 29.690 | 12.033 | 893 | 326 | 170 | 43.112 |
| 10. | FORMIRANE REGULATORNE REZERVE IZ DOBITI ZA PROCIJENJENE GUBITKE PO VANBILANSNIM STAVKAMA | 23.531 | 10.307 | 1.110 | 1.409 | 150 | 36.507 |
| 11. | NEDOSTAJUĆI IZNOS REGULATORNIH REZERVI IZ DOBITI ZA PROCIJENJENE GUBITKE PO VANBILANSNIM STAVKAMA | | | | | | 11.789 |
| 12. | VANBILANSNE STAVKE KOJE SE NE KLASIFIKUJU | | | | | | 400.912 |
| 13. | UKUPNE VANBILANSNE STAVKE | | | | | | 3.158.994 |
| 6a. | Iznos potencijalnih obaveza obezbjedenih novčanim depozitom | | | | | | 35.816 |
| 6b. | Iznos odobrenih a neiskorištenih kredita sa klauzulom o bezuslovnom otkazivanju | | | | | | 489.727 |

PRILOG 6

BILANS USPJEHA BANAKA U FBiH PO ŠEMI FBA

| R.br. | O P I S | 30.06.2014. | 30.06.2015. | 30.06.2016. |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 1. | PRIHODI I RASHODI PO KAMATAMA | | | |
| a) | Prihodi od kamata i slični prihodi | | | |
| 1) | Kamatnosni računi depozita kod depozitnih institucija | 2.489 | 647 | 1.063 |
| 2) | Plasmani drugim bankama | 1.217 | 945 | 870 |
| 3) | Krediti i poslovi lizinga | 346.714 | 342.837 | 337.240 |
| 4) | Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća | 3.644 | 3.371 | 2.482 |
| 5) | Vlasnički vrijednosni papiri | 646 | 36 | 24 |
| 6) | Potraživanja po plaćenim vanbilansnim obavezama | 0 | 1 | 2 |
| 7) | Ostali prihodi od kamata i slični prihodi | 31.765 | 32.559 | 35.663 |
| 8) | UKUPNI PRIHODI OD KAMATA I SLIČNI PRIHODI | 386.475 | 380.396 | 377.344 |
| b) | Rashodi po kamatama i slični rashodi | | | |
| 1) | Depoziti | 98.178 | 87.946 | 75.042 |
| 2) | Uzete pozajmice od drugih banaka | 0 | 0 | 0 |
| 3) | Uzete pozajmice - dospjele obaveze | 0 | 0 | 0 |
| 4) | Obaveze po uzetim kreditima i ostalim pozajmicama | 10.183 | 7.721 | 6.160 |
| 5) | Subordinisani dugovi i subordinisane obveznice | 5.683 | 4.268 | 3.812 |
| 6) | Ostali rashodi po kamatama i slični rashodi | 1.362 | 821 | 957 |
| 7) | UKUPNI RASHODI PO KAMATAMA I SLIČNI RASHODI | 115.406 | 100.756 | 85.971 |
| c) | NETO KAMATA I SLIČNI PRIHODI | 271.069 | 279.640 | 291.373 |
| 2. | OPERATIVNI PRIHODI | | | |
| a) | Prihodi iz poslovanja sa devizama | 19.405 | 22.390 | 22.168 |
| b) | Naknade po kreditima | 3.328 | 3.648 | 4.748 |
| c) | Naknade po vanbilansnim poslovima | 12.351 | 11.921 | 12.144 |
| d) | Naknade za izvršene usluge | 99.096 | 105.980 | 120.552 |
| e) | Prihod iz poslova trgovanja | 445 | 112 | 187 |
| f) | Ostali operativni prihodi | 22.963 | 25.742 | 24.123 |
| g) | UKUPNI OPERATIVNI PRIHODI a) do f) | 157.588 | 169.793 | 183.922 |
| 3. | NEKAMATNI RASHODI | | | |
| a) | Poslovni i direktni rashodi | | | |
| 1) | Trošk.ispr.vrijed. riz.aktive, rezerviranja za potenc.obaveze i ost.vrijed.usklad | 66.088 | 37.696 | 40.639 |
| 2) | Ostali poslovni i direktni troškovi | 37.371 | 38.757 | 45.376 |
| 3) | UKUPNI POSLOVNI I DIREKTNI RASHODI 1) + 2) | 103.459 | 76.453 | 86.015 |
| b) | Operativni rashodi | | | |
| 1) | Troškovi plata i doprinosa | 122.503 | 120.517 | 121.099 |
| 2) | Troškovi poslovnog prostora, ostale fiksne aktive i režija | 72.377 | 71.614 | 74.706 |
| 3) | Ostali operativni troškovi | 44.979 | 49.898 | 53.987 |
| 4) | UKUPNI OPERATIVNI RASHODI 1) do 3) | 239.859 | 242.029 | 249.792 |
| c) | UKUPNI NEKAMATNI RASHODI | 343.318 | 318.482 | 335.807 |
| 4. | DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA | 94.701 | 131.979 | 147.430 |
| 5. | GUBITAK | 9.362 | 1.028 | 7.942 |
| 6. | POREZI | 0 | 39 | 0 |
| 7. | DOBIT PO OSNOVU POVEĆANJA ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I SMANJENJE ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA | 0 | 0 | 0 |
| 8. | GUBITAK PO OSNOVU SMANJENJA ODLOŽENIH PORESKIH SREDSTAVA I POVEĆANJE ODLOŽENIH PORESKIH OBAVEZA | 0 | 0 | 0 |
| 9. | NETO-DOBIT 4. - 6. | 94.701 | 131.940 | 147.430 |
| 10. | NETO-GUBITAK 4. - 6. | 9.362 | 1.028 | 7.942 |
| 11. | FINANSIJSKI REZULTAT 9.-10. | 85.339 | 130.912 | 139.488 |

PRILOG 7

**IZVJEŠTAJ O STANJU I ADEKVATNOSTI KAPITALA BANAKA U F BiH -
AKTIVNI BILANS**

u 000 KM

| R.br | O P I S | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 30.06.2016. |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| OSNOVNI KAPITAL BANKE | | | | |
| 1.a. | Dionički kapital, rezerve i dobit | | | |
| 1.1. | Dionički kapital iz osnova nominalnog iznosa običnih i trajnih prioritetnih nekumulativnih dionica izdatih po osnovu novčanih uplata u dionički kapital | 1.217.909 | 1.151.971 | 1.151.971 |
| 1.2. | Dionički kapital iz osnova nominalnog iznosa običnih i trajnih prioritetnih nekumulativnih dionica izdatih po osnovu uloženih stvari i prava u dionički kapital | 12.550 | 12.431 | 12.431 |
| 1.3. | Iznos emisionih ažia ostvarenih pri uplati dionica | 136.485 | 132.667 | 132.667 |
| 1.4. | Opšte zakonske rezerve (rezerve propisane zakonom) | 106.051 | 163.794 | 181.381 |
| 1.5. | Ostale rezerve formirane iz dobiti nakon oporez. na osnovu odluke skupštine banke | 409.634 | 427.706 | 529.125 |
| 1.6. | Zadržana, neraspodijeljena dobit iz prethodnih godina i dobit tekuće godine | 108.756 | 122.065 | 141.078 |
| 1.a. | UKUPNO(od 1.1 do 1.6) | 1.991.385 | 2.010.634 | 2.148.653 |
| 1.b. | Odbitne stavke od 1.a | | | |
| 1.7. | Nepokriveni gubici prenešeni iz prethodnih godina | 122.705 | 28.371 | 130.209 |
| 1.8. | Gubitak iz tekuće godine | 50.868 | 102.108 | 7.942 |
| 1.9. | Knjigovodstvena vrijednost vlastitih(trezorskih) dionica u posjedu banke | 81 | 102 | 102 |
| 1.10. | Iznos nematerijalne imovine u skladu sa primjenjivim računovodstvenim okvirom | 41.873 | 49.837 | 48.186 |
| 1.11. | Iznos odloženih poreskih sredstava | 2.780 | 1.641 | 1.495 |
| 1.12. | Iznos negat. revalorizacijskih rezervi po osnovu efekata promj. fer vrijed. imovine | 1.282 | 1.696 | 2.360 |
| 1.b. | UKUPNO (od 1.7. do 1.10) | 219.589 | 183.755 | 190.294 |
| 1. | IZNOS OSNOVNOG KAPITALA: (1.a. - 1.b.) | 1.771.796 | 1.826.879 | 1.958.359 |
| DOPUNSKI KAPITAL BANKE | | | | |
| 2.1. | Dionički kapital iz osnova nominalnog iznosa trajnih priorit. kumul. dionica izdatih po osnovu novčanih uplata u dionički kapital | 3.091 | 3.090 | 3.090 |
| 2.2. | Dionički kapital iz osnova nominalnog iznosa trajnih priorit. kumul. dionica izdatih po osnovu uloženih stvari i prava u dionički kapital | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Iznos opštih rezervi za pokriće kreditnih gubitaka za aktivan banke procijenjenu kao kategorija A - Dobra aktiva | 229.895 | 208.619 | 215.164 |
| 2.4. | Iznos pozit. revalorizacijskih rezervi po osnovu efekata promj. fer vrijedn. imovine | 23.703 | 9.735 | 10.178 |
| 2.5. | Iznos dobiti za koju je Agencija izdala rješenje o privremenoj obustavi raspodjele | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Iznos subordinisanih dugova | 154.814 | 107.918 | 106.920 |
| 2.7. | Iznos hibridnih odnosno konvertibilnih stavki - instrumenata kapitala | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Iznos ostalih instrumenata kapitala | 1.419 | 1.422 | 1.422 |
| 2. | IZNOS DOPUNSKOG KAPITALA: (od 2.1 do 2.8) | 412.922 | 330.784 | 336.774 |
| ODBITNE STAVKE OD KAPITALA BANKE | | | | |
| 3.1. | Dio uloženog dioničkog kapitala koji po ocjeni FBA predstavlja primljenu, a precijenjenu vrijednost | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Ulozi (investicije) banke u kapital drugih pravnih lica koji prelazi 5% visine Osnovnog kapitala banke | 1.678 | 1.007 | 2.711 |
| 3.3. | Potraživanja od dionič. koji posjed. značajno glasačko pravo u banci odobrena od banke suprotno odredbama Zakona, propisa Agencije i poslovne politike banke | 1.509 | 755 | 757 |
| 3.4. | Velika izlaganja banke kreditnom riziku prema dioničarima sa značajnim glasačkim pravom u banci izvršena bez prethodne saglasnosti Agencije | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Iznos nedostajućih rezervi za kreditne gubitke po regulatornom zahtjevu | 199.890 | 204.559 | 207.023 |
| 3. | IZNOS ODBITNIH STAVKI OD KAPITALA BANKE: (od 3.1 do 3.5.) | 203.077 | 206.321 | 210.491 |
| A. | IZNOS NETO KAPITALA BANKE(1+2-3) | 1.981.641 | 1.951.342 | 2.084.642 |
| B. | RIZIK AKTIVE BILANSA I VANBILANSA | 11.394.469 | 11.918.650 | 12.299.690 |
| C. | POR (PONDERISANI OPERATIVNI RIZIK) | 982.250 | 976.734 | 1.001.018 |
| D. | PTR (PONDERISANI TRŽIŠNI RIZIK) | 0 | 0 | 0 |
| E. | UKUPAN RIZIK AKTIVE (B + C+D) | 12.376.719 | 12.895.384 | 13.300.708 |
| F. | STOPA NETO-KAPITALA (A/E) (% 1 dec.) | 16,0% | 15,1% | 15,7% |

PRILOG 8**PODACI O ZAPOSLENIM U BANKAMA F BiH**

| R.br. | BANKA | 31.12.2014. | 31.12.2015. | 30.06.2016. |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | BOR Banka d.d. Sarajevo | 64 | 66 | 64 |
| 2 | Bosna Bank International d.d. Sarajevo | 312 | 341 | 360 |
| 3 | Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar | 513 | 490 | 457 |
| 4 | Intesa Sanpaolo banka d.d. Sarajevo | 521 | 537 | 545 |
| 5 | Investicijon Komercijalna banka d.d. Zenica | 164 | 125 | 121 |
| 6 | Komercijalno Investicijona banka d.d. Velika Kladuša | 75 | 77 | 77 |
| 7 | Moja banka d.d. Sarajevo | 142 | 133 | 105 |
| 8 | NLB banka d.d. Sarajevo | 430 | 424 | 440 |
| 9 | Privredna Banka d.d. Sarajevo | 164 | 142 | 120 |
| 10 | ProCredit Bank d.d. Sarajevo | 291 | 248 | 220 |
| 11 | Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina | 1.478 | 1.355 | 1.331 |
| 12 | Sberbank BH d.d. Sarajevo | 435 | 420 | 429 |
| 13 | Sparkasse Bank d.d. Sarajevo | 475 | 471 | 502 |
| 14 | Union banka d.d. Sarajevo | 202 | 181 | 188 |
| 15 | UniCredit bank d.d. Mostar | 1.216 | 1.208 | 1.228 |
| 16 | Vakufska banka d.d. Sarajevo | 231 | 200 | 203 |
| 17 | Ziraatbank BH d.d. Sarajevo | 247 | 265 | 292 |
| | UKUPNO | 6.960 | 6.683 | 6.682 |